

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 4. aprila 2019. godine.

Broj: 01-629/2

Podgorica, 9. maja 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 04. aprila 2019. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Član 1

U Zakonu o turističkim organizacijama („Službeni list RCG”, br. 11/04 i 46/07 i „Službeni list CG”, br. 45/14 i 42/17), u članu 7 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana opština može poslove lokalne turističke organizacije prenijeti drugom pravnom licu čiji je osnivač opština.”

Član 2

U članu 13 stav 4 tačka 5 riječi: „završni račun” zamjenjuju se riječima: „finansijski iskaz”.

U tački 8 riječi: „koje podnosi izvršni odbor“ brišu se.

Član 3

U članu 15 stav 6 poslije riječi „organizacije“ dodaju se riječi: „najmanje polugodišnje”.

Član 4

U članu 18 stav 1 riječi: „akt o osnivanju i statut turističke organizacije“ zamjenjuju se riječima: „akt o osnivanju, statut turističke organizacije i dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Turistička organizacija može otpočeti obavljanje djelatnosti nakon upisa u Registar.”

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 5

U članu 19 stav 1, poslije riječi „plan“ dodaju se riječi: „u skladu sa smjernicama Nacionalne turističke organizacije“.

U stavu 3 riječ „mišljenje“ zamjenjuje se riječima: „prethodnu saglasnost“.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Prethodna saglasnost iz stava 3 ovog člana daje se lokalnoj turističkoj organizaciji ako su akti iz stava 1 ovog člana urađeni u skladu sa smjernicama Nacionalne turističke organizacije.

Ako Nacionalna turistička organizacija na akte iz stava 3 ovog člana ne da saglasnost u roku od 30 dana od dana dostavljanja, smatraće se da je saglasnost data.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 6 i 7.

Član 6

U članu 20 stav 1 poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

„7a) sredstava ostvarenih kroz strateška partnerstva i participacije;“.

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Turistička organizacija je dužna da prihode iz st. 1 i 2 ovog člana koristi u skladu sa njihovom namjenom, godišnjim programom rada i godišnjim finansijskim planom.

Turistička organizacija može obavljati privrednu i drugu djelatnost ako se za obavljanje te djelatnosti upiše u Centralni registar privrednih subjekata.“

Član 7

U članu 21 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) akta Ministarstva o zabrani rada ako dvije godine uzastopno ne dobije prethodnu saglasnost Nacionalne turističke organizacije iz člana 19 stav 3 ovog zakona.“

Član 8

U članu 22 stav 1 poslije tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„1a) prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi opštine i njihovo objavljivanje na svojoj internet stranici;

1b) učešće u realizaciji projekata za razvoj i diverzifikaciju turističke ponude;“.

U tački 13 riječi: „kondo hotelima i“ brišu se.

Tačka 15 briše se.

U tački 16 poslije riječi „prometu“ dodaju se riječi: „(broj turista i broj noćenja)“, a riječ „njihovoj“ zamjenjuje se riječju „njegovoj“.

U tački 18 riječi: „u skladu sa metodologijom koju propisuje Ministarstvo“ brišu se.

Član 9

U članu 25 poslije riječi „čine“ dodaju se riječi: „predstavnicima Nacionalne turističke organizacije,“.

Član 10

Član 27 mijenja se i glasi:

„Lokalna turistička organizacija može imati stručnu službu koja obavlja stručne i administrativne poslove turističke organizacije utvrđene ovim zakonom i statutom turističke organizacije.

Direktor lokalne turističke organizacije zastupa turističku organizaciju, organizuje poslovanje i rukovođenje, izvršava odluke izvršnog odbora i u granicama utvrđenih ovlašćenja, odgovoran je za poslovanje lokalne turističke organizacije.

Direktor lokalne turističke organizacije za svoj rad odgovara izvršnom odboru i predsjedniku.

Direktor lokalne turističke organizacije ne može biti član izvršnog odbora.“

Član 11

U članu 28 riječi: „završni račun” zamjenjuju se riječima: „finansijski iskaz”.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako nadležni organ lokalne samouprave ne da saglasnost u roku od 90 dana od dana dostavljanja akata iz stava 1 ovog člana, smatraće se da je saglasnost data.”

Član 12

U članu 30 stav 2 tačka 3 briše se.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) uspostavlja jedinstveni turističko–informacioni sistem;”.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliži sadržaj i način vođenja turističko-informacionog sistema propisuje Ministarstvo.”

Član 13

Član 34 mijenja se i glasi:

„Nacionalna turistička organizacija osniva stručnu službu, radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova turističke organizacije u skladu sa ovim zakonom i statutom turističke organizacije.

Direktor Nacionalne turističke organizacije organizuje poslovanje i rukovođenje, preuzima sve pravne radnje u ime i za račun organizacije i zastupa Nacionalnu turističku organizaciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim organima.

Direktor Nacionalne turističke organizacije za svoj rad odgovora izvršnom odboru i predsjedniku Nacionalne turističke organizacije.

Statutom Nacionalne turističke organizacije utvrđuje se koje odluke donosi direktor samostalno, a koje uz saglasnost predsjednika Nacionalne turističke organizacije.”

Član 14

U članu 35 riječi: „završni račun” zamjenjuju se riječima: „finansijski iskaz”.

Član 15

Član 37 stav 2 mijenja se i glasi:

„Subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su nadležnom poreskom organu opštine na čijoj teritoriji posluju, iskazati i prijaviti ostvarene poslovne prihode umanjene za iznos poslovnih rashoda pojedinačno za svaku organizacionu jedinicu u kojoj se obavlja turistička, ugostiteljska i/ili sa turizmom neposredno povezana djelatnost.“

Član 16

U članu 39 stav 2 alineja 2 mijenja se i glasi: „iznosa poslovnih prihoda koje član ostvari u godini prije godine za koju se utvrđuje članski doprinos umanjen za iznos poslovnih rashoda.”

U stavu 3 poslije riječi „propisom” dodaju se riječi: „s tim da se visina obračunatog godišnjeg članskog doprinosa iz stava 1 ovog člana za mjesta kategorije B umanjuje za 50%, a za mjesta kategorije C i D za 70%“

Član 17

U članu 42z stav 3 riječi: „stalno mjesto boravka” zamjenjuju se riječima: „prebivalište i adresu”.

Član 18

Član 43 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - turistička organizacija, ako:

1) započne da obavlja djelatnost prije upisa u Registar (član 18 stav 4);

2) ne dostavi na prethodnu saglasnost Nacionalnoj turističkoj organizaciji predlog akata iz člana 19 stav 1 ovog zakona (član 19 stav 3);

3) koristi prihode suprotno članu 20 stav 3;

4) obavlja privrednu i drugu djelatnost a nije upisana u Centralni registar privrednih subjekata (član 20 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250 eura do 2.000 eura.”

Član 19

U članu 43a u stavu 1 riječi: „turistička organizacija“ zamjenjuju se riječima: „turistička agencija, drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje turističke djelatnosti“.

U stavu 2 poslije riječi „licu“ dodaju se zarez i riječi: „drugom pravnom licu koje je registrovano za obavljanje turističke djelatnosti“, a poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „30“ zamjenjuje se brojem „500“.

U stavu 3 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „150“ zamjenjuje se brojem „250“.

Član 20

U članu 44 stav 1 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.

U stavu 2 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „30“ zamjenjuje se brojem „250“.

U stavu 3 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „150“ zamjenjuje se brojem „250“.

U stavu 4 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „30“ zamjenjuje se brojem „250“.

Član 21

U članu 44a poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“, a broj „30“ zamjenjuje se brojem „250“, a broj „20.00“ zamjenjuje brojem „2.000“.

Član 22

Poslije člana 48a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 48b

Turističke organizacije dužne su da usklade svoje poslovanje sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 03-2/18-1/10

EPA 625 XXVI

Podgorica, 4. april 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

Saglasno članu 37 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore („Službeni list CG”, br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16), u vezi sa upućenim Javnim pozivom ovlašćenim predlagračima za kandidate za člana Savjeta RTCG, broj 00-63-14/19-9 od 25. januara 2019. godine, objavljuje

**LISTU
BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PREDLOGA
KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA RTCG**

1. Predlozi univerziteta u Crnoj Gori, za jednog člana:
 - 1) IVAN JOVETIĆ, kandidat Univerziteta Donja Gorica „UDG”; i
 - 2) ĐURĐICA PEROVIĆ, kandidatkinja Univerziteta Crne Gore.
2. Predlog Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Matice crnogorske, za jednog člana:
 - 1) ILIJA DESPOTOVIĆ, kandidat Matice crnogorske.
3. Predlog nacionalnih ustanova kulture i nevladinih organizacija iz oblasti kulture, za jednog člana:
 - 1) DAVID DELIBAŠIĆ, kandidat nacionalnih ustanova kulture i nevladinih organizacija iz oblasti kulture:
 - NU „Udruženje Klape Crne Gore“- Bar;
 - NU „Kulturni centar“ - Budva;
 - NVO „Crnogorski kulturni forum“ - Cetinje;
 - NVO Kulturno umjetničko društvo „NJEGOŠ“ - Cetinje;
 - NVU „Kulturni centar PUNKT“- Nikšić;
 - JU Biblioteka za slijepe Crne Gore;
 - JU Crnogorsko narodno pozorište;
 - JU Crnogorska kinoteka;
 - JU Narodni muzej Cetinje;
 - Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore;
 - JU Kraljevsko pozorište Zetski Dom;
 - JU Pomorski muzej Crne Gore - Kotor;
 - Filmski centar Crne Gore; i
 - Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“.
4. Predlog Privredne komore Crne Gore i udruženja poslodavaca koje je zastupljeno u Socijalnom savjetu, za jednog člana:
 - 1) PAVLE RADOVANOVIĆ, kandidat Privredne komore Crne Gore.
5. Predlog nevladinih organizacija iz oblasti medija, osim udruženja emitera, za jednog člana:
 - 1) MILAN RADOVIĆ, kandidat nevladinih organizacija iz oblasti medija:
 - NF „GRAĐANSKA ALIJANSA“;
 - NVO „Studentska Aktivna Frekvencija Radijske Avangarde“ (SAFRA);
 - NVO Kulturni centar Homer;
 - NVO Centar za demokratsku tranziciju;
 - NVO „35 mm“; i
 - NU „IN 4S“ (INFORS).
6. Predlog nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu,
za dva člana:

1) GORAN SEKULOVIĆ, kandidat nevladinih organizacija:

- NVU Udruženje penzionera Tivat - Tivat;
- NVU „Asocijacija speleoloških društava Crne Gore“ - Nikšić;
- NVO „OMLADINSKI CENTAR HERCEG NOVI“ - Herceg Novi;
- NVU „OPSTANAK PLJEVJA“ - Pljevlja;
- NVO „CRNOGORSKI ŽENSKI LOBI“ - Podgorica;
- NVU „S.O.S. ZA PLANETU“ - Bar;
- NVO „Adria“ - Bar;
- NVU „KLUB KULTURE“ - Bijelo Polje;
- NVO „ORGANIZACIJA ŽENA HERCEG NOVI“ - Herceg Novi;
- NVO „Fondacija Nika Džanjevića iz Igala“ - Herceg Novi;
- NVU „Pro futuro“ - Nikšić;
- NVO „CENTAR ZA RAZVOJ TURIZMA - CRNA GORA“ - Podgorica;
- NVO „Centar za afirmaciju mladih“ - Podgorica;
- NVO „Stari aerodrom II“ - Podgorica;
- NVO „JEDINSTVO“ - Podgorica;
- NVO „Fitnes studio TRIM“ - Podgorica;
- NVO „MONTENEGRO BIZNIS ALIJANSA“ - Podgorica;
- NVU „OTVORENI KULTURNI FORUM“ - Cetinje;
- NVO „Dukljanska akademija nauka i umjetnosti“ - Podgorica („DANU“);
- NVO ARS CRNA GORA - Podgorica;
- NVU „Savez udruženja penzionera Crne Gore“ - Podgorica;
- NVO „Studentski kulturni centar“ - Podgorica;
- NVU „KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO – RAMADAN ŠARKIĆ“ - Tuzi;
- NVU „Mlade nade ekonomije – MNE“ - Podgorica;
- NVO „Savez studenata Biotehničkog fakulteta“ - Podgorica;
- NVO „INSTITUT ZA ISTORIJU DRŽAVE DUKLJE“ - Podgorica;
- NVO „SPES“ - Podgorica;
- NVU „ŽIVOT“ - Podgorica;
- NVO Fakultetska organizacija studenata Ekonomskog fakulteta - Podgorica („FOS“);
- NVU „Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER)“;
- NVO „Udruženje crnogorskih haidina“ - Podgorica;
- NVO „UDRUŽENJE CRNOGORSKIH PISACA ZA DJECU I MLADE“ - Podgorica;
- NVO „Udruženje književnih prevodilaca Crne Gore“ - Podgorica;
- NVO „Zagrad Montenegro“ - Nikšić;
- NVO „GEOEKO - MONTENEGRO“ - Nikšić;
- NVO „Organizacija žena Jelena - Nikšić“ - Nikšić;
- NVO „MUZIČKA BAŠTINA“ - Bijelo Polje;
- NVU „UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ“ - Nikšić;
- NVU „Romski krug“ - Nikšić;
- NVO „SPASI SVOJ ŽIVOT“ - Bijelo Polje;
- NVU „GLAS TRADICIJE, DIJALOGA, TOLERANCIJE“ - Bijelo Polje;
- NVO „BARSKE MAŽORETKE“ - Bar;
- NF „Biznis Start-up Centar“ - Bar;
- NVU EKO TOURS „KOMOVI“ ANDRIJEVICA;
- NVO „Zaštita životne sredine region Komovi - Andrijevica“ - Andrijevica;
- NVU „Sarandža“ - Rožaje;
- NVO „ORGANIZACIJA ŽENA ROŽAJE“ - Rožaje;
- NVO „Centar za edukaciju djece i mladih – Rožaje“ - Rožaje;
- NVU „Njega starih Rožaje“ - Rožaje;

- NVO „Pravac“ - Rožaje;
- NVO „STOP DROGA" - Pljevlja;
- NVO „LIBERTAS“ - Pljevlja;
- NVU „VOKALNO INSTRUMENTALNA GRUPA – HARMONIJA – BUDVA" -

Budva;

- NVU „Organizacija žena Risan“ - Kotor;
- NVU „EVROPSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE“ - Kotor;
- NVO Folklorni ansambl „Nikola Đurković“ - Kotor;
- NVO „ŠJORE OD MOTA“ - Kotor;
- NVU „Forum muslimana Bijelo Polje" - Bijelo Polje;
- NVU Udruženje za stare „Treće doba" - Kolašin;
- NVU „Folklorni ansambl Rumija“ - Bar;
- NVO „TEATAR ČEDO DRAGOVIĆ“ - BAR;
- NVO „Organizacija civilnih invalida rata za Pljevlja i Žabljak";
- NVU „ŠARENICA" - Pljevlja;
- NVO „Udruženje paraplegičara Cetinje";
- NVO „Udruženje novinara Cetinje“;
- NVU „Građanski kreativni centar“ - Cetinje;
- NVU „MOJ PUT – MY WAY" - Cetinje;
- NVO „Linija“ - Cetinje;
- NVU „Otpor za zaštitu flora i fauna“ - Bijelo Polje;
- NVO „Svetionik“ - Bar;
- NVO „Misli globalno djeluj lokalno“ - Bijelo Polje;
- NVO „Crnogorska kulturna mreža“;
- NVO „Međunarodni festival klapa - Perast";
- NVO „Društvo mladih ekologa Nikšić“;
- NVO „Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja - CeP" - Herceg Novi;
- NVO „Plavi Crne Gore" - Herceg Novi;
- NVO „Romska nada" - Nikšić;
- NVU Udruženje za očuvanje prirode i promociju turizma „MORAKOVO“ - Nikšić;
- NVU „IMPULS“ - Nikšić;
- NVO „ISTOK“ - Nikšić;
- NVO „UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA NIKŠIĆ" - Nikšić;
- NVO „DRUŠTVO PRIJATELJA HERCEG NOVI" - Herceg Novi;
- NVO „Bihorski Parlament" - Bijelo Polje;
- NVO Kreativna radionica „Male ruke" - Bar;
- NVO „Sportisti Bara" - Bar;
- NVO „EKO SPORT Fondacije“ - Bar;
- Nevladina fondacija „IGROKAZ“ - Bar;
- NVO „Etnografski muzej Danilovgrad" - Danilovgrad;
- NVU Udruženje za pomoć djeci u razvoju „INKLUZIJA“ – Pljevlja;
- NVO „Organizacija za brigu i razvoj djeteta Nikšić" - Nikšić;
- NVO „Naša budućnost" - Nikšić;
- NVU Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore "DEFENDOLOGIJA" - Nikšić; i
- NVO „Kulturno Umjetničko Društvo KRSTO ZRNOV POPOVIĆ“ - Nikšić.

7. Predlog sindikata koji je zastupljen u Socijalnom savjetu, za jednog člana;

1) NIKOLA TATAR, kandidat Saveza sindikata Crne Gore.

8. Predlog Crnogorskog olimpijskog komiteta i Crnogorskog paraolimpijskog komiteta, za jednog člana:

1) PREDRAG MARSENIĆ, kandidat Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Broj 00-63-14/19-219

Podgorica, 16. maj 2019. godine

Administrativni odbor

Predsjednik Odbora,

Luigj Shkrela, s.r.

Na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", broj 21/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 11. aprila 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI GLAVNOM GRADU PODGORICA ZA
OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI

1. Daje se prethodna saglasnost Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele broj 3, u zahvatu Lokalne studije lokacije "Pijaca" - katastarska parcela 2315/4 u Tuzima, koju čini katastarska parcela broj 2315/16, površine 9.999 m², upisana u posjedovnom listu broj 3212, KO Tuzi, Glavni grad Podgorica, radi učešća Glavnog grada Podgorice u zajedničkoj izgradnji objekta pijace u Tuzima, u formi javno - privatnog partnerstva.

2. Odluka će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-1378

Podgorica, 11. aprila 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG“, br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. aprila 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA
EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA IZGRADNJU PRISTUPNIH PUTEVA U
KO ROGAMI NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICA ZA POTREBE
AUTOPUTA BAR - BOLJARE, DIONICA SMOKOVAC – MATEŠEVO

Član 1

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u Glavnom gradu Podgorica i to:

KO Rogami

1. dio kat. parcele broj 522/1 (novi broj 522/11), neplodno zemljište u površini od 409 m², upisane u listu nepokretnosti broj 297 kao susvojina Vukanović Luke 1/3, Vukanović Milana 1/3 i Novosel Šćepan Milodarke 1/3,

2. dio kat. parcele broj 561/3 (novi broj 561/10), neplodno zemljište u površini od 89 m², upisana u listu nepokretnosti broj 199 kao susvojina Rajković Maše ud. Novaka 2/16, Rajković Dragutin Bojana 1/16, Rajković Jovan Budislava 4/64, Saveljić Budislavke 4/64, Rajković Dragana 4/48, Rajković Vojislav Dragomira 4/48, Rajković Ive 2/64, Rajković – Bulatović Jovane 1/64, Stamatović Marije 1/64, Rajković Jovan Marine 4/64, Rajković Dragutin Natalije 1/16, Rajković Vojislav Nikole 4/48, Rajković Milutin Slobodana 4/32 i Rajković Milutin Sreta 4/32,

3. dio kat. parcele broj 559 (novi broj 559/2), pašnjak 4. klase u površini od 40 m² i dio kat. parcele broj 558 (novi broj 558/3), livada 5. klase u površini od 450 m², upisane u listu nepokretnosti broj 202 kao susvojina Rajković Božidar Branka 1/6, Rajković Ljubomir Milivoja 1/2, Rajković Božidar Miloša 1/6 i Rajković Božidar Raca 1/6,

4. dio kat. parcele broj 555 (novi broj 555/4), livada 5. klase u površini od 163 m², dio kat. parcele broj 555 (novi broj 555/5), livada 5. klase u površini od 1118 m² i dio kat. parcele broj 556 (novi broj 556/4), pašnjak 4. klase u površini od 774 m² upisane u listu nepokretnosti broj 923 kao svojina Rajković Vojislava Nikole.

Član 2

Svrha eksproprijacije je eksproprijacija nepokretnosti radi izgradnje pristupnih puteva u KO Rogami na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac – Mateševo.

Član 3

Korisnik eksproprijacije je Država Crna Gora – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj.

Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovedeće Uprava za nekretnine.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-1629

Podgorica, 18. aprila 2019.godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 8 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 56/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. aprila 2019. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2014/145/ZVBP OD 17. MARTA 2014. GODINE, 2014/151/ZVBP OD 21. MARTA 2014. GODINE, 2014/238/ZVBP OD 28. APRILA 2014. GODINE, 2014/265/ZVBP OD 12. MAJA 2014. GODINE, 2014/308/ZVBP OD 28. MAJA 2014. GODINE, 2014/455/ZVBP OD 11. JULA 2014. GODINE, 2014/475/ZVBP OD 18. JULA 2014. GODINE, 2014/499/ZVBP OD 25. JULA 2014. GODINE, 2014/508/ZVBP OD 30. JULA 2014. GODINE, 2014/658/ZVBP OD 8. SEPTEMBRA 2014. GODINE, 2014/801/ZVBP OD 17. NOVEMBRA 2014. GODINE, 2014/855/ZVBP OD 28. NOVEMBRA 2014. GODINE, 2015/241/ZVBP OD 9. FEBRUARA 2015. GODINE, 2015/432/ZVBP OD 13. MARTA 2015. GODINE I 2015/1524/ZVBP OD 14. SEPTEMBRA 2015. GODINE I 2016/359/ZVBP OD 10. MARTA 2016. GODINE I 2016/1671/ZVBP OD 15. SEPTEMBRA 2016. GODINE I 2016/1961/ZVBP OD 8. NOVEMBRA 2016. GODINE I 2017/445/ZVBP OD 13. MARTA 2017. GODINE I 2017/1386/ZVBP OD 25. JULA 2017. GODINE I 2017/1418/ZVBP OD 4. AVGUSTA 2017. GODINE U ODNOSU NA DJELOVANJA KOJA PODRIVAJU ILI UGROŽAVAJU TERITORIJALNI INTEGRITET, SUVERENITET I NEZAVISNOST UKRAJINE

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP od 17. marta 2014. godine, 2014/151/ZVBP od 21. marta 2014. godine, 2014/238/ZVBP od 28. aprila 2014. godine, 2014/265/ZVBP od 12. maja 2014. godine, 2014/308/ZVBP od 28. maja 2014. godine, 2014/455/ZVBP od 11. jula 2014. godine, 2014/475/ZVBP od 18. jula 2014. godine, 2014/499/ZVBP od 25. jula 2014. godine, 2014/508/ZVBP od 30. jula 2014. godine, 2014/658/ZVBP od 8. septembra 2014. godine, 2014/801/ZVBP od 17. novembra 2014. godine, 2014/855/ZVBP od 28. novembra 2014. godine, 2015/241/ZVBP od 9. februara 2015. godine, 2015/432/ZVBP od 13. marta 2015. godine i 2015/1524/ZVBP od 14. septembra 2015. godine i 2016/359/ZVBP od 10. marta 2016. godine i 2016/1671/ZVBP od 15. septembra 2016. godine i 2016/1961/ZVBP od 8. novembra 2016. godine i 2017/445/ZVBP od 13. marta 2017. godine i 2017/1386/ZVBP od 25. jula 2017. godine i 2017/1418/ZVBP od 4. avgusta 2017. godine u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine („Službeni list CG”, br. 1/16, 17/16, 39/16, 72/16, 34/17 i 16/18) u nazivu odluke i članu 1 poslije riječi: „2017/1418/ZVBP od 4. avgusta 2017. godine“ dodaju se riječi: „i 2017/1561/ZVBP od 14. septembra 2017. godine, 2017/2163/ZVBP od 20 novembra 2017. godine, 2018/392/ZVBP od 12. marta 2018. godine, 2018/706/ZVBP od 14. maja 2018. godine, 2018/1085/ZVBP od 30. jula 2018. godine, 2018/1237/ZVBP od 12. septembra 2018. godine, 2018/1930/ZVBP od 10. decembra 2018. godine, 2019/95/ZVBP od 21. januara 2019. godine, 2019/415/ZVBP od 14. marta 2019. godine i 2019/416/ZVBP od 14. marta 2019. godine“.

Član 2

U članu 5 riječi: „Uprava za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma“ zamjenjuju se riječima: „Uprava policije“.

Član 3

Prilozi 1 i 2 koji su sastavni dio ove odluke mijenjaju se i glase:

PRILOG 1

	Ime i prezime fizičkih lica	Lični podaci fizičkih lica	Obrazloženje	Datum utvrđivanja restriktivne mjere
1.	Sergey Valeryevich AKSYONOV Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЬОНОВ) Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергій Валерійович АКСЬОНОВ)	Datum rođenja: 26. novembar 1972. godine Mjesto rođenja: Beltsy (Bălți), sada Republika Moldavija	Aksyonov je 27. februara 2014. godine izabran za „predsjednika vlade Krim“ u krimskoj Vrhovnoj Radi u prisustvu proruskih naoružanih lica. Privremeni predsjednik Ukrajine Oleksandr Turchynov proglasio je 1. marta 2014. godine njegov „izbor“ protivustavnim. Aktivno je lobbirao za „referendum“ 16. marta 2014. godine i bio je jedan od potpisnika „ugovora o pristupanju Krima Ruskoj Federaciji“ 18. marta 2014. godine. Predsjednik Putin imenovao ga je privremenim „predsjednikom“ takozvane „Republike Krim“ 9. aprila 2014. godine. Službeno je „izabran“ za „predsjednika“ takozvane „Republike Krim“ 9. oktobra 2014. godine. Aksyonov je zatim odlukom proglasio spajanje dužnosti „predsjednika“ i „predsjednika vlade“. Član je ruskog Državnog savjeta. Od januara 2017. godine član je Visokog savjeta stranke Ujedinjena Rusija. Za svoje učestvovanje u pripajanju odlikovan je ruskim državnim odlikovanjem prvog reda „za zasluge prema domovini“.	17.3.2014.
2.	Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ) Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV (Володимир Андрійович КОНСТАНТИНОВ)	Datum rođenja: 19. novembar 1956. godine Mjesto rođenja: Vladimirovka (takode poznato kao Vladimirovca), okrug Slobozia, Moldavski SSR (sada Republika Moldavija) ili Bogomol, Moldovski SSR	U funkciji predsjednika Vrhovnog savjeta Autonomne Republike Krim, Konstantinov je imao važnu ulogu u odlukama koje donosi „Vrhovni savjet“ u vezi sa „referendumom“ protiv teritorijalnog integriteta Ukrajine i pozvao je glasače da glasaju za nezavisnost Krima na „referendumu“ 16. marta 2014. godine. Bio je jedan od supotpisnika „ugovora o pristupanju Krima Ruskoj Federaciji“ 18. marta 2014. godine. Od 17. marta 2014. godine je „predsjednik Državnog savjeta“ takozvane „Republike Krim“.	17.3.2014.
3.	Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ)	Datum rođenja: 15. avgust 1976. godine Mjesto rođenja: Ulan-Ude, ASSR Buryat (Ruski SFSR)	Kao bivši zamjenik ministra Krima, Temirgaliev je imao važnu ulogu u odlukama koje donosi „Vrhovni savjet“ u vezi sa „referendumom“ održanim 16. marta 2014. protiv teritorijalnog integriteta Ukrajine. Aktivno je lobbirao za integraciju Krima u Rusku Federaciju. Dao je ostavku na položaj „prvog potpredsjednika vlade“ takozvane „Republike Krim“ 11. juna 2014. godine. Trenutno je glavni direktor upravljačkog društva rusko-kineskog investicionog fonda za regionalni razvoj. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	17.3.2014.
4.	Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) Denys Valentynovych BEREZOVSKYY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)	Datum rođenja: 15. jul 1974. godine Mjesto rođenja: Harkiv, Ukrajinski SSR	Berezovskiy je 1. marta 2014. godine imenovan za komandanta ukrajinske mornarice, zatim je položio zakletvu krimskim oružanim snagama i time prekršio svoju zakletvu položenu ukrajinskoj mornarici. Bio je zamjenik komandanta crnomorske flote Ruske Federacije do oktobra 2015. godine. Od 2015. godine studira na Vojnoj akademiji Glavnog štaba ruskih oružanih snaga.	17.3.2014.
5.	Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый) Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)	Datum rođenja: 13. jun 1961. godine Mjesto rođenja: Moskva ili Sevastopolj	Chaliy je 23. februara 2014. godine postao „narodni gradonačelnik Sevastopolja“ javnim odobravanjem te je prihvatio taj „izbor“. Aktivno je sprovodio kampanju da Sevastopolj postane odvojen entitet u Ruskoj Federaciji, nakon referenduma 16. marta 2014. godine. Bio je jedan od supotpisnika „ugovora o pristupanju Krima Ruskoj Federaciji“ 18. marta 2014. godine. Bio je vršilac dužnosti „guvernera“ Sevastopolja od 1. do 14. aprila 2014. godine, uz to je i bivši „izabrani“ predsjednik	17.3.2014.

			Zakonodavne skupštine grada Sevastopolja. Član je „Zakonodavne skupštine“ grada Sevastopolja. Za svoje učešće u pripajanju odlikovan je ruskim državnim odlikovanjem prvog reda „za zasluge prema domovini“.	
6.	Pyotr Anatoliyovych (Пётр Анатольевич ЗИМА) Petro Anatoliyovych ZYMA (Петро Анатолійович ЗИМА)	Datum rođenja: 18. januar 1970. godine ili 29. mart 1965. godine Mjesto rođenja: Artemivsk (Артемівск) (u 2016. ponovno je nazvan Bakmut/Бахмут), Donjecka oblast, Ukrajina	„Predsjednik vlade“ Aksyonov je 3. marta 2014. godine Zimu imenovao za novog načelnika Službe bezbjednosti Krima (SBK), a Zima je prihvatio to imenovanje. Dao je važne podatke Ruskoj tajnoj službi (FSB), uključujući pristup bazi podataka. To je uključivalo podatke o euromajdanskim aktivistima i zaštitnicima ljudskih prava na Krimu. Imao je važnu ulogu u sprečavanju ukrajinskih vlasti da kontrolišu teritoriju Krima. Bivši službenici krimskog SBK-a 11. marta 2014. godine proglasili su osnivanje nezavisne službe bezbjednosti Krima.	17.3.2014.
7.	Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович ЦЕКОВ) Serhiy Pavlovych TSEKOV (Сергій Павлович ЦЕКОВ)	Datum rođenja: 28. septembar 1953. godine ili 28. avgust 1953. godine Mjesto rođenja: Simferopol	Kao potpredsjednik Vrhovne Rade Krima, Tsekov je zajedno sa Sergeyem Aksyonovim pokrenuo nezakonito raspuštanje Vlade Autonome Republike Krim (ARK). U taj poduhvat je uključio Vladimira Konstantinova, prijeteći mu razrješenjem. Javno je priznao da su članovi parlamenta na Krimu pokrenuli pozivanje ruskih vojnika na preuzimanje Vrhovne Rade Krima. On je bio jedan od prvih krimskih vođa koji je javno zatražio pripajanje Krima Rusiji. Član je Savjeta federacije Ruske Federacije iz takozvane „Republike Krim“.	17.3.2014.
8.	Viktor Alekseevich OZEROV (Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)	Datum rođenja: 5. januar 1958. godine Mjesto rođenja: Abakan, Khakassia	Bivši je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Savjeta federacije Ruske Federacije. Ozerov je 1. marta 2014. godine, u ime Odbora za bezbjednost i odbranu Savjeta federacije, u Savjetu federacije, javno podržao razmjешtanje ruskih snaga u Ukrajini. U julu 2017. podnio je ostavku kao predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu. I dalje je član Savjeta federacije i član Odbora za unutrašnju regulaciju i parlamentarna pitanja. Dekretom N 372-SF Ozerov je 10. oktobra 2017. godine uključen u privremenu komisiju Savjeta federacije za zaštitu državnog suvereniteta i sprečavanje uplitanja u unutrašnje poslove Ruske Federacije.	17.3.2014.
9.	Vladimir Michailovich DZHABAROV (Владимир Михайлович Джабаров)	Datum rođenja: 29. septembar 1952. godine	Prvi je zamjenik predsjedavajućeg za međunarodne poslove Savjeta federacije Ruske Federacije. Dzhabarov je 1. marta 2014. godine, u ime Odbora za međunarodne poslove Savjeta federacije, u Savjetu federacije javno podržao razmjешtanje ruskih snaga u Ukrajini.	17.3.2014.
10.	Andrei Aleksandrovich KLISHAS (Андрей Александрович Клишас)	Datum rođenja: 9. novembar 1972. godine Mjesto rođenja: Sverdlovsk	Predsjednik je Odbora za ustavni zakon i izgradnju države Savjeta federacije Ruske Federacije. Klishas je 1. marta 2014. godine u Savjetu federacije javno podržao razmjешtanje ruskih snaga u Ukrajini. U javnim izjavama Klishas je nastojao da opravda rusku vojnu intervenciju u Ukrajini tvrdeći da „ukrajinski predsjednik podržava zahtjev krimskih vlasti upućen predsjedniku Ruske Federacije o pružanju sveobuhvatne pomoći u odbrani građana Krima“.	17.3.2014.
11.	Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович Рыжков)	Datum rođenja: 28. septembar 1929. godine Mjesto rođenja: Dyleevka, regija Donjeck, Ukrajinski SSR	Član je Odbora za federalna pitanja, regionalnu politiku i sjever Savjeta federacije Ruske Federacije. Ryzhkov je 1. marta 2014. godine u Savjetu federacije javno podržao razmjешtanje ruskih snaga u Ukrajini.	17.3.2014.
12.	Evgeni Viktorovich BUSHMIN (Евгений Викторович Бушмин)	Datum rođenja: 4. oktobar 1958. godine Mjesto rođenja: Lopatino, regija Sergachiisky, RSFSR	Zamjenik je predsjednika Savjeta federacije Ruske Federacije. Bushmin je 1. marta 2014. godine u Savjetu federacije javno podržao razmjешtanje ruskih snaga u Ukrajini.	17.3.2014.
13.	Aleksandr Borisovich TOTONOV (Александр Борисович Тотоонов)	Datum rođenja: 3. april 1957. godine Mjesto rođenja: Ordžonikidze,	Bivši je član Odbora za međunarodne poslove Savjeta federacije Ruske Federacije. Njegove dužnosti kao člana Savjeta Ruske federacije završile su u septembru 2017. godine. Od septembra 2017. godine prvi je zamjenik predsjednika	17.3.2014.

		Sjeverna Osetija	parlamenta Sjeverne Osetije. Totoonov je 1. marta 2014. godine u Savjetu federacije javno podržao razmještanje ruskih snaga u Ukrajini.	
14.	Sergei Mikhailovich MIRONOV (Сергей Михайлович Миронов)	Datum rođenja: 14. februar 1953. godine Mjesto rođenja: Pushkin, regija Lenjingrad (Sankt-Peterburg)	Član je Savjeta Državne dume; vođa ogranka „Pravedna Rusija“ u Dumi Ruske Federacije. Začetnik je zakona kojim se Ruskoj Federaciji dopušta da u svoj sastav, pod izgovorom zaštite ruskih građana, uključe državna područja strane zemlje bez pristanka te zemlje ili bez poštovanja međunarodnog ugovora.	17.3.2014.
15.	Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)	Datum rođenja: 30. jul 1970. godine Mjesto rođenja: Sankt Peterburg (bivši Lenjingrad)	Bivši je zamjenik predsjednika Državne dume Ruske Federacije. Aktivno je podržavao upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima. Lično je bio na čelu demonstracija za podršku upotrebe ruskih oružanih snaga u Ukrajini. Bivši je zamjenik predsjednika, a trenutno član Odbora za vanjske poslove Državne dume Ruske Federacije.	17.3.2014.
16.	Leonid Eduardovich SLUTSKI (Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)	Datum rođenja: 4. januar 1968. godine Mjesto rođenja: Moskva	Bivši je predsjednik Odbora Zajednice nezavisnih država (ZND) Državne dume Ruske Federacije (član LDPR-a). Aktivno je podržavao upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima. Trenutno obavlja dužnost predsjednika Odbora za vanjske poslove Državne dume Ruske Federacije.	17.3.2014.
17.	Aleksandr Viktorovich VITKO (Александр Викторович Витко)	Datum rođenja: 13. septembar 1961. godine Mjesto rođenja: Vitebsk (Bjeloruski SSR)	Bivši je komandant crnomorske flote, admiral. Zamjenik glavnog komandanta ruske mornarice. Odgovoran za komandovanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinsku suverenu teritoriju.	17.3.2014.
18.	Anatolij Alekseevich SIDOROV (Анатолий Алексеевич Сидоров)	Datum rođenja: 2. jul 1958. godine Mjesto rođenja: Siva, regija Perm, SSSR	Bivši je komandant, ruska zapadna vojna oblast, čije su jedinice razmještene na Krimu. Bio je odgovoran za dio ruske vojne prisutnosti na Krimu kojom se podriva suverenitet Ukrajine i pomogao je krimskim vlastima u sprečavanju javnih demonstracija protiv koraka koji su vodili referendumu i sjedinjavanju sa Rusijom. Od novembra 2015. godine načelnik je zajedničkog štaba Organizacije ugovora o zajedničkoj bezbjednosti (“CSTO”).	17.3.2014.
19.	Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)	Datum rođenja: 22. mart 1958. godine Mjesto rođenja: Ordzhonikidze, Autonomna Sovjetska Socijalistička Republika Sjeverna Osetija	Bivši je komandant ruske južne vojne oblasti („SDM“) čije su snage raspoređene na Krimu. Crnomorska flota je pod Galkinovom komandom. Veliki dio kretanja snaga na Krim je došao preko SDM-a. Snage SMD-a raspoređene su na Krimu. Odgovoran je za dio ruske vojne prisutnosti na Krimu, kojom se podriva suverenitet Ukrajine, a pomogao je krimskim vlastima u sprečavanju javnih demonstracija protiv koraka koji su vodili referendumu i sjedinjavanju sa Rusijom. Osim toga, crnomorska flota potpada pod kontrolu te oblasti. Trenutno je zaposlen u centralnom organu ruskog Ministarstva odbrane. Pomoćnik ministra odbrane je od 19. januara 2017. godine.	17.3.2014.
20.	Dmitry Olegovich ROGOZIN (Дмитрий Олегович Рогозин)	Datum rođenja: 21. decembar 1963. godine Mjesto rođenja: Moskva	Bivši je potpredsjednik Vlade Ruske Federacije. Javno pozivao na pripajanje Krima. Od 2018. godine je na položaju glavnog direktora u jednom državnom preduzeću.	21.3.2014.
21.	Sergey Yurievich GLAZYEV (Сергей Юрьевич Глазьев)	Datum rođenja: 1. januar 1961. godine Mjesto rođenja: Zaporozhye (Ukrajinski SSR)	Savjetnik je predsjednika Ruske Federacije. Javno je pozivao na pripajanje Krima.	21.3.2014.
22.	Valentina Ivanova MATVIYENKO (djevojačko TYUTINA) (Валентина Ивановна Матвиенко (djevojačko Тютинина))	Datum rođenja: 7. april 1949. godine Mjesto rođenja: Shepetovka, regija Khmel'nitsky (Kamennets-Podolsky), Ukrajinski SSR	Predsjednica je Savjeta federacije. U Savjetu federacije 1. marta 2014. godine javno je podržala razmještanje ruskih snaga u Ukrajini.	21.3.2014.
23.	Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Сергей Евгеньевич Нарышкин)	Datum rođenja: 27. oktobar 1954. godine Mjesto rođenja: Sankt-Peterburg (bivši Lenjingrad)	Bivši je predsjednik Državne dume. Javno je podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini. Javno je podržao ugovor o ponovnom ujedinjenju Rusije i Krima, kao i povezano federalno ustavno pravo. Trenutno obavlja dužnost direktora vanjske obavještajne službe Ruske Federacije od oktobra 2016. godine. Stalni je član i	21.3.2014.

			sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije.	
24.	Dmitry Konstantinovich KISELYOV, Dmitrii Konstantinovich KISELEV (Дмитрий Константинович Киселёв)	Datum rođenja: 26. april 1954. godine Mjesto rođenja: Moskva	Predsjedničkim dekretom 9. decembra 2013. godine imenovan je za direktora novinske agencije Ruske Federacije „Rossiya Segodnya”. Centralno je lice Vladine propagande kojom se podržava raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.	21.3.2014.
25.	Alexander Mihailovich NOSATOV (Александр Михайлович НОСАТОВ)	Datum rođenja: 27. mart 1963. godine Mjesto rođenja: Sevastopolj (Ukrajinski SSR)	Bivši je zamjenik komandanta crnomorske flote, kontraadmiral. Odgovoran za komandovanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinsku suverenu teritoriju. Trenutno je viceadmiral, obavlja dužnost komandanta ruske baltičke flote.	21.3.2014.
26.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович Куликов)	Datum rođenja: 1. septembar 1956. godine Mjesto rođenja: Zaporožje (Ukrajinski SSR)	Bivši je zamjenik komandanta crnomorske flote, kontraadmiral. Odgovoran za komandovanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinsku suverenu teritoriju. Dekretom predsjednika Ruske Federacije, 26. septembra 2017. godine, otpušten je sa tog položaja i iz vojne službe. Od septembra 2017. godine član je Savjeta federacije Ruske Federacije, zastupnik pripojenog grada Sevastopolja.	21.3.2014.
27.	Vladislav Yurievich SURKOV (Владислав Юрьевич Сурков)	Datum rođenja: 21. septembar 1964. godine Mjesto rođenja: Solntsevo, regija Lipetsk	Pomoćnik je predsjednika Ruske Federacije. Organizovao je proces na Krimu kojim su lokalne krimске zajednice mobilizovane za djelovanje kojima se podrivaju ukrajinske vlasti na Krimu.	21.3.2014.
28.	Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV (Михайло Григорович МАЛИШЕВ)	Datum rođenja: 10. oktobar 1955. godine Mjesto rođenja: Simferopolj, Krim	Predsjednik je krimске izborne komisije. Odgovoran je za sprovođenje krimskog „referenduma”. Odgovoran je za potpisivanje rezultata referenduma prema ruskom sistemu. U svojstvu predsjednika krimске izborne komisije učestvovao je u organizaciji ruskih predsjedničkih izbora održanih 18. marta 2018. godine u nezakonito pripojenom Krimu i Sevastopolju i na taj način aktivno podržavao i sprovodio politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenost i nezavisnost Ukrajine.	21.3.2014.
29.	Valery Kirillovich (Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ) Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV (Валерій Кирилович МЕДВЕДЕЇВ)	Datum rođenja: 21. avgust 1946. godine Mjesto rođenja: Shmakovka, regija Primorsky	Bivši je predsjednik sevastopoljske izborne komisije (do 26. maja 2017. godine). Odgovoran je za sprovođenje krimskog referenduma. Odgovoran je za potpisivanje rezultata referenduma prema ruskom sistemu. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	21.3.2014.
30.	General pukovnik Igor Nikolaevich (Mykolayovych) TURCHENYUK (Игорь Николаевич Турченко)	Datum rođenja: 5. decembar 1959. godine Mjesto rođenja: Oš, Kirgiski SSR	Bivši je stvarni komandant ruskih snaga raspoređenih na terenu na nezakonito pripojenom Krimu (koje Rusija i dalje službeno naziva „lokalnim snagama za samoodbranu”). Bivši zamjenik komandanta južne vojne oblasti. Trenutno je šef Odsjeka za javnu upravu i nacionalnu bezbjednost na Vojnoj akademiji ruskog Generalštaba.	21.3.2014.
31.	Elena Borisovna MIZULINA (djevojačko DMITRIYEVA) (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (djevojačko ДМИТРИЕВА))	Datum rođenja: 9. decembar 1954. godine Mjesto rođenja: Bui, regija Kostroma	Bivša je poslanica u Državnoj dumi. Pokretačica i jedna od predlagača nedavnih zakonodavnih predloga u Rusiji kojima bi se omogućilo regijama u drugim zemljama da se pripoje Rusiji bez prethodnog odobrenja centralnih vlasti. Od septembra 2015. članica Savjeta federacije iz regije Omsk. Aktuelna je zamjenica predsjednika Odbora Savjeta Federacije o ustavnom zakonodavstvu i izgradnji države.	21.3.2014.
32.	Dmitry Nikolayevich KOZAK (Дмитрий Николаевич Козак)	Datum rođenja: 7. novembar 1958. godine Mjesto rođenja: Bandurovo, regija Kirovograd, Ukrajinski SSR	Potpredsjednik je Vlade. Odgovoran za nadzor integracije pripojene Autonomne Republike Krim u Rusku Federaciju.	29.4.2014.
33.	Oleg Yevgenyevich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)	Datum rođenja: 15. septembar 1949. godine Mjesto rođenja: Moskva	Bivši je opunomoćeni predstavnik predsjednika Ruske Federacije u takozvanom „Krimskom Federalnom Okrugu”, odgovoran za sprovođenje ustavnih prerogativa ruskog članka države na području pripojene Autonomne Republike Krim. Bivši privremeni član ruskog Savjeta bezbjednosti. Bivši opunomoćeni predstavnik predsjednika Ruske Federacije u sjevernokavkaskom federalnom okrugu (do juna 2018. godine). I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	29.4.2014.
34.	Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)	Datum rođenja: 27. oktobar 1965. godine	Bivši je ministar za krimске poslove. Odgovoran za integraciju pripojene Autonomne Republike Krim u Rusku Federaciju.	29.4.2014.

		Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt Peterburg)	Bivši zamjenik šefa kabineta u ruskoj Vladi, odgovoran za organizaciju rada Vladine komisije za socioekonomski razvoj takozvane „Republike Krim”. Šef je kabineta Revizorskog suda Ruske federacije.	
35.	Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)	Datum rođenja: 22. avgust 1960. godine Mjesto rođenja: Alagir, Sjeverni Osetijski Autonomni SSR, RSFSR	Bivši je guverner ukrajinskog pripojenog grada Sevastopolja. Trenutno obavlja dužnost opunomoćenog predstavnika predsjednika Ruske Federacije u sibirskom federalnom okrugu. Član je Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije.	29.4.2014.
36.	Olga Fedorovna KOVITIDI (Ольга Фёдоровна Ковитиди)	Datum rođenja: 7. maj 1962. godine Mjesto rođenja: Simferopol, Ukrajinski SSR	Članica Savjeta Ruske Federacije iz pripojene Autonomne Republike Krim.	29.4.2014.
37.	Sergei Ivanovich NEVEROV (Сергей Иванович Неверов)	Datum rođenja: 21. decembar 1961. godine Mjesto rođenja: Tashtagol, SSSR	Zamjenik je predsjednika Državne dume, Ujedinjena Rusija. Odgovoran za pokretanje zakonodavstva za integraciju pripojene Autonomne Republike Krim u Rusku Federaciju.	29.4.2014.
38.	Valery Vasilevich GERASIMOV (Валерий Васильевич Герасимов)	Datum rođenja: 8. septembar 1955. godine Mjesto rođenja: Kazan	Načelnik je glavnog štaba oružanih snaga Ruske Federacije, prvi zamjenik ministra odbrane Ruske Federacije, vojni general. Odgovoran za masovno razmještanje ruskih trupa uz granicu sa Ukrajinom i nepreduzimanje koraka za smirivanje situacije.	29.4.2014.
39.	German PROKOPIV (Герман ПРОКОПІВ) Herman PROKOPIV (Герман ПРОКОПІВ) (takođe poznat kao Li Van Chol, Ли Ван Чоль)	Datum rođenja: 6. jul 1993. godine Mjesto rođenja: Prag, Češka Republika	Aktivni je član „Garde Luganska”. Učestvovao u zauzimanju zgrade regionalne kancelarije Službe bezbjednosti u Lugansku. I dalje je aktivni vojni borac LNR-a.	29.4.2014.
40.	Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН) Andriy Yevhenovych PURHIN (Андрій Євгенович ПУРГІН)	Datum rođenja: 26. januar 1972. godine Mjesto rođenja: Donjeck	Aktivni je učesnik i organizator separatističkih djelovanja, koordinator djelovanja „ruskih turista” u Donjecku. Jedan je od osnivača „Građanske inicijative Donbasa za Euroazijsku uniju”. Bivši je „prvi zamjenik predsjednika Savjeta ministara”. Do 4. septembra 2015. godine bio je „predsjednik” „Narodnog savjeta Narodne Republike Donjeck”. Od februara 2017. godine lišen je mandata člana „Narodnog savjeta Narodne Republike Donjeck” nakon odluke takozvanog „Narodnog savjeta”. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	29.4.2014.
41.	Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилін) Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)	Datum rođenja: 9. maj 1981. godine ili 9. maj 1982. godine Mjesto rođenja: Makiivka (Donečka oblast)	Jedan je od vođa „Narodne Republike Donjecka”. Učestvovao u zauzimanju i okupaciji regionalne uprave u Donjecku 2014. godine. Do 4. septembra 2015. godine takozvani zamjenik predsjednika „Narodnog savjeta” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. Od 4. septembra 2015. godine „predsjednik” je „Narodnog savjeta Narodne Republike Donjeck”. Takozvani je vršilac dužnosti čelnika “Narodne Republike Donjeck” nakon 7. septembra 2018. godine. Takozvani je rukovodilac „Narodne Republike Donjeck” nakon takozvanih izbora održanih 11. novembra 2018. godine.	29.4.2014.
42.	Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)	Datum rođenja: 1. maj 1983. godine Mjesto rođenja: Khartsyzsk, regija Donjeck	Jedan je od vođa ideološki radikalne organizacije pod nazivom „Narodne paravojne snage Donbasa”. Aktivni učesnik u zauzimanju više državnih zgrada u regiji Donjeck. Član je „Narodnog savjeta Narodne Republike Donjeck”, bivši predsjednik, a trenutno član „Odbora Narodnog savjeta za politiku informisanja i informacionih tehnologija”.	29.4.2014.
43.	Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович ГИРКИН) (takođe poznat kao Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)	Datum rođenja: 17. decembar 1970. godine Mjesto rođenja: Moskva	Identifikovan je kao član osoblja Glavne obavještajne uprave glavnog štaba oružanih snaga Ruske Federacije (GRU). Učestvovao je u incidentima u Sloviansku. Vođa je javnog pokreta „Novorossiya” i bivši „ministar odbrane” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. Organizovao je u Moskvi 4. novembra 2016. godine protest ruskih nacionalista koji podržavaju separatiste u istočnoj Ukrajini. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja u istočnoj	29.4.2014.

			Ukrajini. Jedan je od organizatora „Ruskog marša” u novembru 2016. godine.	
44.	Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)	Datum rođenja: 4. februar 1964. godine Mjesto rođenja: Alekseevka, regija Saratov	Bivši je prvi zamjenik šefa Kabineta ruskog predsjednika. Nadležan je za nadzor političke integracije ukrajinske regije Krim pripojene Ruskoj Federaciji. Obavlja dužnost predsjednika Državne dume Ruske Federacije od 5. oktobra 2016. godine.	12.5.2014.
45.	Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)	Datum rođenja: 15. februar 1957. godine Mjesto rođenja: Barnaul	Bivši je komandant ruskih vazdušnih snaga, general pukovnik. U svojoj visokoj funkciji odgovoran je za razmještanje ruskih vazdušnih snaga na Krimu. Trenutno obavlja dužnost predsjednika Odbora za odbranu Državne dume Ruske Federacije.	12.5.2014.
46.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Datum rođenja: 19. maj 1960. godine Mjesto rođenja: Ignatovo, Vologodska oblast, SSSR.	Bivši je poslanik u Državnoj dumi i bivši predsjednik Odbora za ustavno pravo Dume. Nadležan je za olakšavanje donošenja zakonodavstva o pripajanju Krima i Sevastopolja Ruskoj Federaciji. Član je Vrhovnog savjeta stranke Ujedinjena Rusija.	12.5.2014.
47.	Petr Grigorievich JAROSH (Петр Григорьевич ЯРОШ) Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH) (Петро Григорович ЯРОШ)	Datum rođenja: 30. januar 1971. godine Mjesto rođenja: Selo Skvortsovo, regija Simferopol, Krim	Bivši je načelnik Kancelarije savezne službe Krima za migraciju. Odgovoran je za sistemsko i ubrzano izdavanje ruskih pasoša stanovnicima Krima.	12.5.2014.
48.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)	Datum rođenja: 30. decembar 1965. godine ili 19. decembar 1962. godine Mjesto rođenja: Simferopol, Krim ili Zaporizhia	Bivši je načelnik Kancelarije savezne službe Sevastopolja za migraciju. Odgovoran je za sistemsko i ubrzano izdavanje ruskih pasoša stanovnicima Sevastopolja. Od oktobra 2016. godine šef je kabineta Zakonodavne skupštine Sevastopolja.	12.5.2014.
49.	Viacheslav PONOMARIOV Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономар'єв) Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономар'єв)	Datum rođenja: 2. maj 1965. godine Mjesto rođenja: Sloviansk (Donečka oblast)	Bivši je samoproглашени „narodni gradonačelnik” Slavianska (do 10. juna 2014. godine). Ponomariov je pozvao Vladimira Putina da pošalje ruske snage da zaštite grad, te je kasnije od njega zatražio isporuku oružja. Ponomariovljevi ljudi bili su uključeni u otmice (uhvatili su ukrajinsku aktivistkinju Irmu Krat i Simona Ostrovskog, dopisnika za Vice News, oboje su kasnije pušteni, zadržali su vojne posmatrače angažovane na osnovu Bečkog dokumenta OEBS-a). I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja i politike.	12.5.2014.
50.	Igor Nikolaevich BEZLER (takode poznat kao Bes (davo)) (Игорь Николаевич БЕЗЛЕР) Ihor Mykolayovych BEZLER (Ігор Миколайович БЕЗЛЕР)	Datum rođenja: 30. decembar 1965. godine Mjesto rođenja: Simferopol, Krim	Jedan je od bivših vođa samoproглашене paravojne grupe grada Horlivka. Preuzeo je nadzor nad Službom bezbjednosti ukrajinske kancelarije u zgradi regije Donjecka, te je kasnije zauzeo područnu kancelariju Ministarstva unutarašnjih poslova u gradu Horlivka. Povezan je sa Igorom Strelkovim/Girkinom, pod čijom je komandom bio uključen u ubistvo Volodymyra Rybaka, narodnog predstavnika u Gradskim vlastima Horlivke. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	12.5.2014.
51.	Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ), Igor Evgenevich KNAKIMZYANOV (Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ) Ihor Yevhenovych KNAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV) (Ігор Євгенович ХАКИМЗЯНОВ (КАКІДЗЯНОВ))	Datum rođenja: 25. jul 1980. godine Mjesto rođenja: Makejevka (Donjecka oblast)	Jedan je od bivših vođa oružanih snaga samoproглашене „Narodne Republike Donjeck”. Cilj snaga je da „zaštite stanovnike Narodne Republike Donjeck i teritorijalni integritet Republike”, prema Pushylinu, jednom od vođa „Narodne Republike Donjeck”. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	12.5.2014.
52.	Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliovych TSAROV (Олег Анатолійович ЦАРЬОВ) Oleg Anatolevich TSARYOV (Олег Анатольевич ЦАР'ЄВ)	Datum rođenja: 2. jun 1970. godine Mjesto rođenja: Dnjepetrovsk	U svojstvu bivšeg poslanika ukrajinskog parlamenta (Rade) javno je pozivao na stvaranje takozvane „Savezne Republike Nove Rusije”, koja bi se sastojala od jugoistočnih regija Ukrajine. Bivši je „predsjednik” takozvanog „Parlamenta Unije Narodnih Republika” („Parlamenta Nove Rusije”). I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	12.5.2014.
53.	Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН) Roman Viktorovych LIANIN (Роман Вікторович ЛЯГІН)	Datum rođenja: 30. maj 1980. godine Mjesto rođenja:	Bivši je načelnik Centralne izborne komisije „Narodne Republike Donjeck”. Aktivno je učestvovao u organizovanju referendumu od 11. maja 2014. godine o samoopredjeljenju „Narodne Republike Donjeck”. Bivši „ministar rada i socijalnog staranja”.	12.5.2014.

		Donjeck, Ukrajina	I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja i politike.	
54.	Aleksandr Sergeevich MALYKHIN Alexander Sergeevich MALYKHIN (Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN (Олександр Сергійович МАЛИХІН)	Datum rođenja: 12. januar 1981. godine	Bivši je načelnik Centralne izborne komisije „Narodne Republike Lugansk“. Aktivno je učestvovao u organizovanju referenduma od 11. maja 2014. godine o samoopredjeljenju „Narodne Republike Lugansk“. I dalje aktivno podržava separatističke politike.	12.5.2014.
55.	Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)	Datum rođenja: 18. mart 1980. godine Mjesto rođenja: Mihajlovka, regija Vorosilovgrad, Ukrajinski SSR ili Jevpatorija, Ukrajinski SSR	Poslanica je u Državnoj dumi izabrana iz nezakonito pripojene Autonomne Republike Krim. Bivša je tužiteljka takozvane „Republike Krim“. Aktivno je sprovodila rusko pripajanje Krima. Trenutno obavlja dužnost zamjenice predsjednika Odbora za bezbjednost i borbu protiv korupcije Državne dume Ruske Federacije.	12.5.2014.
56.	Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич Шевченко)	Datum rođenja: 9. februar Mjesto rođenja: Sevastopolj, Krim	Tužilac je u Sevastopolju. Aktivno je sprovodio rusko pripajanje Sevastopolja.	12.5.2014.
57.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)	Datum rođenja: 25. jul 1972. godine Mjesto rođenja: Moskva	Bivši je takozvani „predsjednik Vlade Narodne Republike Donjeck“, i kao takav odgovoran za separatistička „vladina“ djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Donjeck“ (npr. 8. jula 2014. godine izjavio je „naša vojska sprovodi posebnu operaciju protiv ukrajinskih „fašista“), potpisnik Memoranduma o razumijevanju o „novoruskoj uniji“. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike. Na čelu je „Unije dobrovoljaca Donbasa“. Aktivno je uključen u regrutovanje i obuku „dobrovoljaca“ poslanih na bojište u Donbasu.	12.7.2014.
58.	Alexander KHODAKOVSKY Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYY) (Олександр Сергійович ХОДАКОВСЬКИЙ) Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII (Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)	Datum rođenja: 18. decembar 1972. godine Mjesto rođenja: Donjeck	Bivši je takozvani „ministar bezbjednosti Narodne Republike Donjeck“, kao takav odgovoran za separatistička bezbjednosna djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Donjeck“. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	12.7.2014.
59.	Alexandr Arkadievich KALYUSSKY (Александр Аркадьевич Калюсский) Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY (Олександр Аркадійович Калюський)	Datum rođenja: 9. oktobar 1975. godine	Bivši je takozvani „de facto zamjenik predsjednika Vlade za socijalna pitanja Narodne Republike Donjeck“. Odgovoran je za separatistička „vladina“ djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Donjeck“.	12.7.2014.
60.	Alexander KHRYAKOV Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич ХРЯКОВ) Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр Віталійович ХРЯКОВ)	Datum rođenja: 6. novembar 1958. godine Mjesto rođenja: Donjeck	Bivši je takozvani „ministar za informisanje i masovne komunikacije Narodne Republike Donjeck“. Trenutno član takozvanog „Narodnog savjeta“ „Narodne Republike Donjeck“. Odgovoran je za proseparatistička propagandna djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Donjeck“. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja u istočnoj Ukrajini.	12.7.2014.
61.	Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ)	Datum rođenja: 20. januar 1964. godine Mjesto rođenja: Izhevsk, Ruska Federacija	Bivši je takozvani „predsjednik Savjeta ministara Narodne Republike Lugansk“, potvrđen 8. jula 2014. godine. Odgovoran je za separatistička „vladina“ djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Lugansk“. Nastavlja aktivnosti podržavanja separatističkih struktura LNR-a.	12.7.2014.
62.	Vasyl Oleksandrovych NIKITIN (Василь Олександрович Нікітін) Vasilii Aleksandrovich NIKITIN (Василий Александрович НИКИТИН)	Datum rođenja: 25. novembar 1971. godine Mjesto rođenja: Shargun (Uzbekistan)	Bivši je takozvani „potpredsjednik Savjeta ministara Narodne Republike Lugansk“ (bivši takozvani „predsjednik Vlade Narodne Republike Lugansk“ i bivši portparol „Vojske jugoistoka“). Odgovoran je za separatistička „vladina“ djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Lugansk“. Odgovoran je za izjavu Vojske jugoistoka da se ukrajinski predsjednički izbori u „Narodnoj Republici Lugansku“ ne mogu održati zbog „novog“ statusa regije. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	12.7.2014.
63.	Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН) Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN	Datum rođenja: 7. april 1980. godine ili 7. april 1979. godine	Do 25. marta 2016. godine takozvani je „predsjednik Vrhovnog savjeta Narodne Republike Lugansk“. Bivši je član takozvanog „Narodnog savjeta Narodne Republike Lugansk“.	12.7.2014.

	(Олексій В'ячеславович КАРЯКІН)	Mjesto rođenja: Stakhanov, regija Lugansk	Odgovoran je za separatistička „vladina“ djelovanja „Vrhovnog savjeta“, odgovoran za zahtjev Ruskoj Federaciji za priznanje nezavisnosti „Narodne Republike Lugansk“. Potpisnik je Memoranduma o razumijevanju o „novoruskoj uniji“. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	
64.	Yuriy Volodymyrovych IVAKIN (Юрій Володимирович Івакін) Iurii Vladimirovich IVAKIN (Юрій Владимирович Івакін)	Datum rođenja: 13. avgust 1954. godine Mjesto rođenja: Perevalsk (Luganska oblast)	Bivši je takozvani „ministar unutrašnjih poslova Narodne Republike Lugansk“, i kao takav, odgovoran za separatistička „vladina“ djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Lugansk“.	12.7.2014.
65.	Igor PLOTNITSKY Igor Venediktovich PLOTNITSKIИ (Игорь Вenedиктович ПЛОТНИЦКИЙ) Ihor (Igor) Venedyktovich PLOTNYTSKY (Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)	Datum rođenja: 24. jun 1964. godine ili 25. jun 1964. godine ili 26. jun 1964. godine Mjesto rođenja: Lugansk (moguće u Kelmentsiju, Černjivecka oblast)	Bivši je takozvani „ministar odbrane“ i bivši takozvani „predsjednik“ „Narodne Republike Lugansk“. Odgovoran je za separatistička „vladina“ djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Lugansk“. I dalje vrši „vladina“ djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Lugansk“ kao posebni izaslanik takozvane „Narodne Republike Lugansk“ za sprovođenje sporazuma iz Minska.	12.7.2014.
66.	Nikolay Ivanovich KOZITSYN (Николай Иванович Козицын)	Datum rođenja: 20. jun 1956. godine ili 6. oktobar 1956. godine Mjesto rođenja: Dzeržinsk, regija Donjeck	Komandant je kozačkih snaga. Odgovoran je za komandovanje separatistima u istočnoj Ukrajini u borbi protiv snaga Vlade Ukrajine. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	12.7.2014.
67.	Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)	Datum rođenja: 1. septembar 1950. godine Mjesto rođenja: Kurumoch, regija Kujbišev	Bivši je stalni član Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije. Bivši je direktor vanjske obavještajne službe Ruske Federacije. Kao član Savjeta bezbjednosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna bezbjednosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske Vlade, kojom se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Od 4. januara 2017. godine direktor Ruskog instituta za strateške studije. Takođe je predsjednik Odbora direktora društva „Almaz-Antey“. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja i politike.	25.7.2014.
68.	Nikolai Platonovich PATRUSHEV (Николай Платонович Патрушев)	Datum rođenja: 11. jul 1951. godine Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt- Peterburg)	Stalni član i sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije. Kao član Savjeta bezbjednosti koji pruža savjete i koordinira nacionalna bezbjednosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske Vlade kojom se ugrožava teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	25.7.2014.
69.	Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV (Александр Васильевич Бортников)	Datum rođenja: 15. novembar 1951. godine Mjesto rođenja: Perm	Stalni je član Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije, direktor federalne bezbjednosne službe (FSB). Kao član Savjeta bezbjednosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske Vlade kojom se ugrožava teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	25.7.2014.
70.	Rashid Gumarovich NURGALIEV (Рашид Гумарович Нурғалиев)	Datum rođenja: 8. oktobar 1956. godine Mjesto rođenja: Zhetikara, Kazaški SSR	Stalni je član i zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije. Kao član Savjeta bezbjednosti, koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske Vlade kojom se ugrožava teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	25.7.2014.
71.	Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)	Datum rođenja: 15. decembar 1950. godine Mjesto rođenja: Vladivostok	Bivši je stalni član Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije. Kao član Savjeta bezbjednosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna bezbjednosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske Vlade kojom se ugrožava teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I dalje je predsjednik Vrhovnog savjeta stranke Ujedinjena Rusija.	25.7.2014.
72.	Sergei Orestovich BESEDA (Сергей Орестович Беседа)	Datum rođenja: 17. maj 1954. godine	Komandant je pete službe FSB-a, federalne bezbjednosne službe Ruske Federacije. Kao visoki funkcioner FSB-a (general pukovnik), vodi službu nadležnu za nadzor nad obavještajnim operacijama i međunarodnim aktivnostima.	25.7.2014.
73.	Mikhail Vladimirovich DEGTARYOV/DEGTAREV	Datum rođenja: 10. jul 1981. godine	Poslanik je u Državnoj dumi. Kao poslanik u Dumi najavio je otvaranje „de facto ambasade“	25.7.2014.

	(Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ)	Mjesto rođenja: Kujbišev (Samara)	nepriznate takozvane „Narodne Republike Donjeck“ u Moskvi, on doprinosi podrivanju ili ugrožavanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine. Trenutno predsjedava Odborom za pitanja fizičkog vaspitanja, sporta i mladih ruske Dume.	
74.	Ramzan Akhmadovitch KADYROV (Рамзан Ахматович Кадыров)	Datum rođenja: 5. oktobar 1976. godine Mjesto rođenja: Tsentaroy	Predsjednik je Republike Čečenije. Kadyrov je davao izjave kojima podržava nezakonito pripajanje Krima, kao i izjave kojima podržava oružanu pobunu u Ukrajini. Dana 14. juna 2014. godine, između ostalog, izjavio je da će „učiniti sve kako bi pomogao ponovno oživjeti Krim“. U tom kontekstu vršilac dužnosti rukovodioca Autonomne Republike Krim dodijelio mu je odlikovanje „za oslobođenje Krima“ za podršku koju je dao nezakonitom pripojenju Krima. Osim toga, 1. juna 2014. godine, izrazio je spremnost da pošalje 74 hiljade čečenskih dobrovoljaca u Ukrajinu, ako se to od njega zatraži.	25.7.2014.
75.	Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачѐв)	Datum rođenja: 23. decembar 1960. godine Mjesto rođenja: Viselki, regija Krasnodar	Bivši je guverner Krasnodarskog kraja. Vršilac dužnosti čelnika Autonomne Republike Krim dodijelio mu je odlikovanje „za oslobođenje Krima“ za podršku koju je dao nezakonitom pripajanju Krima. Tom je prilikom vršilac dužnosti rukovodioca Autonomne Republike Krim izjavio da je Tkachyov bio jedan od prvih koji su izrazili podršku novom „vodstvu“ Krima. Bivši je ministar poljoprivrede Ruske Federacije.	25.7.2014.
76.	Pavel Yurievich GUBAREV (Павел Юрьевич ГУБАРЕВ) Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV) (Павло Юрійович ГУБАРЕВ)	Datum rođenja: 10. februar 1983 godine ili 10. mart 1983. godine Mjesto rođenja: Sjeverodonjeck	Jedan je od samozvanih rukovodioca „Narodne Republike Donjeck“. Zatražio je rusku intervenciju u istočnoj Ukrajini, između ostalog razmještanjem ruskih mirovnih snaga. Bio je povezan sa Igorom Strelkovim/Girkinom koji je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Gubarev je bio odgovoran za regrutovanje lica u oružane snage separatista. Odgovoran je za to što je zajedno sa proruskim snagama zauzeo zgradu regionalnih vlasti u Donjecku i sebe proglasio „narodnim guvernerom“. Iako je uhapšen zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine, a zatim oslobođen, nastavio je da ima istaknutu ulogu u separatističkim djelovanjima i na taj način podriva teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	25.7.2014.
77.	Ekaterina Yurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА) Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA) (Катерина Юріївна ГУБАРЕВА)	Datum rođenja: 5. jul 1983. godine ili 10. mart 1983. godine Mjesto rođenja: Kakhovka (oblast Kherson)	U svojstvu bivše takozvane „ministarke vanjskih poslova“ bila je odgovorna za odbranu takozvane „Narodne Republike Donjecka“, te na taj način podrivanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu je podržavala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja i politike. Bivša je članica takozvanog „Narodnog savjeta“ „Narodne Republike Donjeck“ (do novembra 2018. godine).	25.7.2014.
78.	Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фёдор Дмитриевич БЕРЕЗИН) Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федір Дмитрович БЕРЕЗИН)	Datum rođenja: 7. februar 1960. godine Mjesto rođenja: Donjeck	Bivši je takozvani „zamjenik ministra odbrane“ takozvane „Narodne Republike Donjeck“. Povezan je sa Igorom Strelkovim/Girkinom koji je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti Berezin podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja i politike. Aktuelni je predsjednik upravnog odbora Saveza pisaca NRD-a.	25.7.2014.
79.	Valery Vladimirovich KAUROV (Валерий Владимирович КАУРОВ) Valeriy Volodymyrovych KAUROV (Валерій Володимирович КАУРОВ)	Datum rođenja: 2. april 1956. godine Mjesto rođenja: Odesa	Samozvani je „predsjednik“ takozvane „Republike Novorusije“ koji je pozvao Rusiju da razmjesti jedinice u Ukrajinu. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja i politike.	25.7.2014.
80.	Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK takode poznat kao Abwehr	Datum rođenja: 23. jun 1972. godine ili 23. jul 1972. godine	Viši je pomoćnik Igora Strelkova/ Girkina koji je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Tako je	25.7.2014.

	(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) (Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)	Mjesto rođenja: regija Vinnytsia	preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti Zdriliuk podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja i politike.	
81.	Vladimir ANTYUFYEV (takode poznat kao Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV) (Владимир АНТЮФЕЕВ)	Datum rođenja: 19. februar 1951. godine Mjesto rođenja: Novosibirsk	Bivši je „minister državne bezbjednosti“ u separatističkoj regiji Pridnjestrovlja. Bivši potpredsjednik vlade „Narodne Republike Donjeck“ odgovoran za bezbjednost i izvršavanje zakonodavstva. U tom je svojstvu bio odgovoran za separatistička „vladina“ djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Donjeck“. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja i politike.	25.7.2014.
82.	Alexey Alexeyevich GROMOV (Алексей Алексеевич Громов)	Datum rođenja: 31. maj 1960. godine Mjesto rođenja: Zagorsk (Sergiev Posad)	Kao prvi zamjenik rukovodioca predsjedničke administracije odgovoran je za davanje instrukcija ruskim medijskim kućama da izvještavaju na način koji pogoduje separatistima u Ukrajini i pripajanju Krima, te tako podržava destabilizaciju istočne Ukrajine i pripajanje Krima.	30.7.2014.
83.	Oksana TCHIGRINA Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (СНУГРІНА) (Оксана Александровна ЧИГРИНА)	Datum rođenja: moguće 23. jul 1981. godine	Bivša je portparolka takozvane „vlade“ takozvane „Narodne Republike Lugansk“ koja je davala izjave kojima se opravdava, između ostalog, rušenje ukrajinskog vojnog aviona, uzimanje talaca i borbene aktivnosti nezakonitih naoružanih grupa, koje za posljedicu imaju podrievanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i jedinstva Ukrajine. Bivša je portparolka Službe za medije LNR-a. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	30.7.2014.
84.	Boris Alekseevich LITVINOV (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)	Datum rođenja: 13. januar 1954. godine Mjesto rođenja: Dzerzhynsk (Donjecka oblast)	Bivši je član takozvanog „Narodnog savjeta“ i bivši predsjednik takozvanog „Vrhovnog savjeta“ takozvane „Narodne Republike Donjeck“ te je bio na izvoru politika i organizacije nezakonitog „referendum“, koji je doveo do proglašenja takozvane „Narodne Republike Donjeck“, što je predstavljalo kršenje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i jedinstva Ukrajine. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja i politike. Aktuelni vođa Komunističke partije NRD-a.	30.7.2014.
85.	Sergey Vadimovich ABISOV (Сергей Вадимович АБИСОВ) Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV (Сергій Вадимович АБИСОВ)	Datum rođenja: 27. novembar 1967. godine Mjesto rođenja: Simferopol, Krim	Prihvatanjem imenovanja za takozvanog „ministra unutarasnih poslova Republike Krim“ (Odlukom br. 301), koje mu je 5. maja 2014. godine dodijelio predsjednik Rusije, te djelovanjem u svojstvu takozvanog „ministra unutarasnih poslova“ podrivao je teritorijalni integritet, suverenitet i jedinstvo Ukrajine. U junu 2018. godine otpušten je kao takozvani ministar unutrašnjih poslova Republike Krim.	30.7.2014.
86.	Arkady Romanovich ROTENBERG Arkadii Romanovich ROTENBERG (Аркадій Романович РОТЕНБЕРГ)	Datum rođenja: 15. decembar 1951. godine Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt Peterburg)	Arkady Rotenberg važan je poslovni čovjek sa bliskim ličnim vezama sa predsjednikom Putinom. Od marta 2014. godine Rotenberg ili njegova preduzeća pribavili su više od 7 milijardi američkih dolara putem državnih ugovora. Rotenberg je 2015. godine predvodio godišnji popis najvrjednijih državnih ugovora nakon što mu je ruska Vlada dodijelila ugovore vrijedne 555 milijardi rubalja. Mnogi od tih ugovora dodijeljeni su bez formalnih konkursa. Premijer Dmitrij Medvedev potpisao je 30. januara 2015. godine dekret kojim se Rotenbergovom trgovačkom društvu Stroygazmontazh dodjeljuje državni ugovor za izgradnju mosta Kerč kojim se Rusija povezuje sa nezakonito pripojenom Autonomnom Republikom Krim. Ti su mu ugovori obezbijedili finansijsku korist od ruskih donosilaca odluka koji su odgovorni za pripajanje Krima ili destabilizaciju istočne Ukrajine. Vlasnik je preduzeća Stroygazmontazh koje je dobilo državni ugovor za gradnju mosta Kerč kojim se Rusija povezuje sa nezakonito pripojenom Autonomnom Republikom Krimom, čime se učvršćuje njena integracija u Rusku Federaciju, a time se dalje podrieva teritorijalni integritet Ukrajine. Slično tome, u januaru 2017. godine Stroygazmontazhu je dodijeljen državni ugovor vrijedan 17 milijardi rubalja za gradnju dionice željezničke pruge na mostu Kerč, čime se opet dalje podrieva teritorijalni integritet Ukrajine. Predsjednik je uprave izdavačke kuće Prosvetscheniye koja je posebno sprovela projekt „Djeci Rusije: adresa – Krim“, javnu kampanju čija je namjena bila uvjeriti krimsku djecu da su sada ruski građani koji žive u Rusiji, te time podržati politiku ruske Vlade da integriše Krim u Rusiju.	30.7.2014.
87.	Konstantin Valerevich MALOFEEV (Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)	Datum rođenja: 3. jul 1974. godine Mjesto rođenja:	Malofeev blisko je povezan sa ukrajinskim separatistima u istočnoj Ukrajini i na Krimu. Bivši je poslodavac Borodajia, bivšeg takozvanog „predsjednika vlade“ „Narodne Republike Donjeck“, pa se tokom perioda pripajanja Krima susreo sa	30.7.2014.

		Puschino, regija Moskva	Aksyonovim, takozvanim predsjednikom vlade takozvane „Republike Krim“. Ukrajinska Vlada pokrenula je kaznenu istragu njegove navodne materijalne i finansijske podrške separatistima. Osim toga, dao je više javnih izjava podrške pripajanju Krima i uključenju Ukrajine u Rusiju. Tako je u junu 2014. godine izjavio da se „cijela Ukrajina ne može uključiti u Rusiju, ali istok (Ukrajine) možda može“.	
			Obzirom na navedeno, Malofeev podržava destabilizaciju istočne Ukrajine.	
88.	Yuriy Valentinovich KOVALCHUK (Юрий Валентинович Ковальчук)	Datum rođenja: 25. jul 1951. godine Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt Peterburg)	Kovalchuk je dugogodišnji poznanik predsjednika Putina. Jedan od osnivača je takozvanog društva Ozero Dacha, udruženja koje povezuje uticajnu grupu pojedinaca bliskih predsjedniku Putinu. Ostvaruje korist od svojih veza sa ruskim donosiocima odluka. Predsjednik je i najveći dioničar društva Bank Rossiya. Godine 2013. bio je vlasnik otprilike 38 % društva Bank Rossiya koje se smatra ličnom bankom visokih zvaničnika Ruske Federacije. Od nezakonitog pripajanja Krima Bank Rossiya otvorila je filijale širom Krima i Sevastopolja, čime je konsolidovala njihovu integraciju u Rusku Federaciju. Osim toga, Bank Rossiya ima važne interese u društvu National Media Group koje nadzire televizijske stanice koje aktivno podržavaju politike ruske Vlade za destabilizaciju Ukrajine.	30.7.2014.
89.	Nikolay Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич Шамалов)	Datum rođenja: 24. januar 1950. godine Mjesto rođenja: Bjelarus	Shamalov je dugogodišnji poznanik predsjednika Putina. Jedan je od osnivača takozvanog društva Ozero Dacha, udruženja koje povezuje uticajnu grupu pojedinaca bliskih predsjedniku Putinu. Ostvaruje korist od svojih veza sa ruskim donosiocima odluka. Drugi je najveći dioničar društva Bank Rossiya, te je 2013. godine posjedovao oko 10 % tog društva koje se smatra ličnom bankom visokih zvaničnika Ruske Federacije. Od nezakonitog pripajanja Krima, društvo Bank Rossiya otvorilo je filijale širom Krima i Sevastopolja, čime je konsolidovalo njihovu integraciju u Rusku Federaciju. Osim toga, Bank Rossiya ima važne interese u društvu National Media Group koje sa druge strane nadzire televizijske stanice koje aktivno podržavaju politike ruske Vlade za destabilizaciju Ukrajine.	30.7.2014.
90.	Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO (Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО) Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO (Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)	Datum rođenja: 26. jun 1976. godine Mjesto rođenja: Donjeck	Zamijenio je Alexandera Borodajia na dužnosti takozvanog „premijera“ „Narodne Republike Donjeck“ 7. avgusta 2014. godine. Trenutno obavlja dužnost takozvanog „čelnika“ „Narodne Republike Donjeck“. Preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti Zakharchenko je podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	12.9.2014.
91.	Vladimir Petrovich KONONOV (takođe poznat i kao „Car“) (Владимир Петрович КОНОНОВ) Volodymyr Petrovych KONONOV (Володимир Петрович КОНОНОВ)	Datum rođenja: 14. oktobar 1974. godine Mjesto rođenja: Gorsky, Luganska oblast	Dana 14. avgusta 2014. godine zamijenio je Igora Strelkova/Girkina na funkciji takozvanog „ministra odbrane“ „Narodne Republike Donjeck“. Navodno od aprila 2014. godine komanduje odredom separatističkih boraca u Donjecku. Obecaо je da će riješiti strateški zadatak odbijanja ukrajinske vojne agresije. Kononov je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. U septembru 2018. godine otpušten kao takozvani „ministar odbrane“.	12.9.2014.
92.	Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович РУДЕНКО) Myroslav Volodymyrovych RUDENKO (Мирослав Володимирович РУДЕНКО)	Datum rođenja: 21. januar 1983. godine Mjesto rođenja: Debal'tsevo	Povezan je sa „Narodnim paravojnim snagama Donbasa“. Izjavio je, između ostalog, da će one svoju borbu nastaviti u ostatku zemlje. Rudenko je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Član takozvanog „Narodnog savjeta Narodne Republike Donjeck“.	12.9.2014.
93.	Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич ПИНЧУК) Andriy Yuriyovych PINCHUK (Андрій Юрійович ПИНЧУК)	Mogući datum rođenja: 27. decembar 1977. godine	Bivši je „državni ministar bezbjednosti“ takozvane „Narodne Republike Donjeck“. Povezan sa Vladimirom Antyufeyevom, koji je odgovoran za separatističke „vladine“ aktivnosti takozvane „Vlade Narodne Republike Donjeck“. Podržavao je djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike. Na čelu je „Unije dobrovoljaca Donbasa“.	12.9.2014.

94.	Oleg Vladimirovich BEREZA (Олег Владимирович Берёза)	Datum rođenja: 1. mart 1977. godine	Bivši je takozvani „ministar unutrašnjih poslova“ „Narodne Republike Donjeck“. Povezan sa Vladimirom Antyufeyevom, koji je odgovoran za separatističke „vladine“ aktivnosti takozvane „Vlade Narodne Republike Donjeck“. Time je podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	12.9.2014.
95.	Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)	Datum rođenja: 23. septembar 1976. godine Mjesto rođenja: Moskva	Bivši je moskovski predstavnik takozvane „Narodne Republike Donjeck“. U svojim izjavama, između ostalog, govorio je o spremnosti paravojnih snaga za vođenje gerilskog rata i njihovom osvajanju oružanih sistema ukrajinskih oružanih snaga. Podržavao je djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Jedan od bivših vođa „Unije dobrovoljaca Donbasa“. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	12.9.2014.
96.	Aleksandr Akimovich KARAMAN (Александр Акимович КАРАМАН) Alexandru CARAMAN	Datum rođenja: 26. jul 1956. godine Mjesto rođenja: Cioburciu, okrug Slobozia, sada Republika Moldavija	Bivši je takozvani „zamjenik predsjednika vlade za socijalna pitanja“, Narodne Republike Donjeck“. Povezan sa Vladimirom Antyufeyevom, koji je bio odgovoran za separatističke „vladine“ aktivnosti takozvane „Vlade Narodne Republike Donjeck“. Podržavao je djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Štićenik bivšeg ruskog zamjenika premijera Dmitryja Rogozina. Bivši načelnik „Uprave Savjeta ministara“ „Narodne Republike Donjeck“. Do marta 2017. godine bio je takozvani „opunomoćeni predstavnik predsjednika“ takozvane „Pridnjestarske Republike Moldavije“ u Ruskoj Federaciji. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	12.9.2014.
97.	Georgiy L'vovich MURADOV (Георгий Львович Мурадов)	Datum rođenja: 19. novembar 1954. godine Mjesto rođenja: Kochmes, Komi ASSR	Takozvani je „zamjenik premijera“ Krima i ovlašćeni predstavnik Krima predsjedniku Putinu. Muradov je imao važnu ulogu u konsolidaciji ruske institucionalne kontrole nad Krimom nakon nezakonitog pripajanja. Time je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	12.9.2014.
98.	Mikhail Sergeevich SHEREMET (Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ) Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET (Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)	Datum rođenja: 23. maj 1971. godine Mjesto rođenja: Džankoj	Poslanik je u Državnoj dumi, izabran iz nezakonito pripojene Autonomne Republike Krim. Takozvani je „prvi potpredsjednik vlade“ Krima. Sheremet je odigrao ključnu ulogu u organizaciji i sprovođenju referenduma 16. marta 2016. godine na Krimu o ujedinjenju sa Rusijom. U doba referenduma Sheremet je navodno komandovao promoskovskim „samoodbrambenim snagama“ na Krimu. Podržavao je djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Izabran je 18. septembra 2016. godine kao poslanik u Dumi iz nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva.	12.9.2014.
99.	Yuri Leonidovich VOROBIOV (Юрий Леонидович Воробьев)	Datum rođenja: 2. februar 1948. godine Mjesto rođenja: Krasnojarsk	Zamjenik je predsjednika Savjeta federacije Ruske Federacije. Dana 1. marta 2014. godine, Vorobiov je u Savjetu Federacije javno podržao razmjешtanje ruskih snaga u Ukrajini. Nakon toga glasao je za sa time povezani dekret.	12.9.2014.
100.	Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович Жириновски)	Datum rođenja: 25. april 1946. godine Mjesto rođenja: Alma Ata, Kazakstanski SSR	Član je Savjeta Državne dume; vođa stranke LDPR. Aktivno je podržavao upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima. Aktivno je pozivao na podjelu Ukrajine. U ime stranke LDPR, na čijem je čelu, potpisao je sporazum sa tzv. „Narodnom Republikom Donjeck“.	12.9.2014.
101.	Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)	Datum rođenja: 11. avgust 1949. godine Mjesto rođenja: Klin	Bivši je zamjenik predsjednika Državne dume. Dana 20. marta 2014. godine glasao je za nacrt Federalnog ustavnog prava o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja. Predsjedničkim dekretom imenovan je za vršioca dužnosti rukovodioca Republike Dagestana u oktobru 2017. godine.	12.9.2014.
102.	Viktor Petrovich VODOLATSKY (Виктор Петрович Водолацкий)	Datum rođenja: 19. avgust 1957. godine Mjesto rođenja: Stefanidin Dar, regija Rostov	Predsjednik je („ataman“) Unije ruskih i stranih kozачkih snaga i zamjenik u Državnoj dumi. Podržao je pripajanje Krima i priznao je da su ruski Kozaci bili aktivno uključeni u ukrajinski sukob na strani separatista koje je podržala Moskva. Dana 20. marta 2014. godine glasao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja“.	12.9.2014.

103.	Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)	Datum rođenja: 6. avgust 1960. godine Mjesto rođenja: Stepnoy Dvorets	Bivši je prvi zamjenik predsjednika Odbora za vanjske poslove Državne dume. Dana 20. marta 2014. godine glasao je za Nacrt federalnog ustavnog prava „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja”. Trenutno predsjedava Odborom za pitanja Zajednice nezavisnih država (ZND), euroazijske integracije i veze sa sunarodnicima u ruskoj Državnoj dumi.	12.9.2014.
104.	Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН)	Datum rođenja: 5. april 1948. godine Mjesto rođenja: OPOCHKA	Bivši je poslanik u Državnoj dumi i bivši prvi zamjenik predsjednika Odbora za pitanja Zajednice nezavisnih država (ZND), euroazijske integracije i veze sa sunarodnicima u Državnoj dumi. Dana 20. marta 2014. godine glasao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja”. Član predsjedništva Centralnog komiteta Komunističke partije Ruske Federacije.	12.9.2014.
105.	Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)	Datum rođenja: 21. mart 1964. godine Mjesto rođenja: Rudny, regija Kostanai, Kazahstanski SSR	Bivši je poslanik u Državnoj dumi i bivši prvi zamjenik predsjednika Odbora za pitanja Zajednice nezavisnih država (ZND), euroazijske integracije i veze sa sunarodnicima u Državnoj dumi. Dana 20. marta 2014. godine glasao je za nacrt Federalnog ustavnog prava „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja”. I dalje aktivno podržava separatističke politike.	12.9.2014.
106.	Ivan Ivanovich MELNIKOV (Иван Иванович Мельников)	Datum rođenja: 7. avgust 1950. godine Mjesto rođenja: Bogoroditsk	Prvi je zamjenik predsjednika, Državna дума. Dana 20. marta 2014. godine glasao je za nacrt Federalnog ustavnog prava „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja”.	12.9.2014.
107.	Igor Vladimirovich LEBEDEV (Игорь Владимирович Лебедев)	Datum rođenja: 27. septembar 1972. godine Mjesto rođenja: Moskva	Zamjenik je predsjednika, Državna дума. Dana 20. marta 2014. glasao je za nacrt Federalnog ustavnog prava „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja”.	12.9.2014.
108.	Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)	Datum rođenja: 28. maj 1953. godine Mjesto rođenja: Pushkin	Bivši je poslanik u Državnoj dumi. Prvi zamjenik predsjednika, Državna дума. Dana 20. marta 2014. godine glasao je za Nacrt federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja”. Trenutno je član Centralne izborne komisije.	12.9.2014.
109.	Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)	Datum rođenja: 7. januara 1972. godine Mjesto rođenja: Pavlov na Nevi	Prva je zamjenica predsjednika Odbora za vanjske poslove Državne dume. Dana 20. marta 2014. godine glasala je za Nacrt federalnog ustavnog prava „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja”.	12.9.2014.
110.	Aleksey Vasilevich NAUMETS (Алексей Васильевич Наумец)	Datum rođenja: 11. februara 1968. godine	General major je ruske vojske i bivši komandant 76. vazduhoplovnog odreda koji je uključen u rusku vojnu prisutnost na ukrajinskom državnom području, posebno tokom nezakonitog pripajanja Krima. Od 2018. godine zamjenik načelnika štaba vazdušnih snaga.	12.9.2014.
111.	Sergey Viktorovich CHEMEZOV (Сергей Викторович Чемезов)	Datum rođenja: 20. avgust 1952. godine Mjesto rođenja: Cheremkhovo	Sergei Chemezov jedan je od poznatih bliskih saradnika predsjednika Putina, obojica su bili zvaničnici KGB-a, raspoređeni u Dresdenu. Član Vrhovnog savjeta „Ujedinjene Rusije”. Zahvaljujući vezama sa ruskim predsjednikom unaprijeđen je na više pozicije u preduzećima pod državnom kontrolom. Predsjedava konglomeratom Rostec, vodećom ruskom korporacijom za odbrambenu i industrijsku proizvodnju pod državnom kontrolom. Nakon odluke ruske Vlade, Technopromexpoort, društvo ćerka Rosteca, planira izgradnju energetskog pogona na Krimu i	12.9.2014.

			time podrži njegovu integraciju u Rusku Federaciju. Nadalje, Rosoboronexport, društvo čerka Rosteca, podržao je integraciju krimskih odbrambenih trgovačkih društava u rusku odbrambenu industriju, time konsolidujući nezakonito pripajanje Krima Ruskoj Federaciji.	
112.	Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Datum rođenja: 8. februar 1963. godine Mjesto rođenja: Kišinjev	Bivši je poslanik u Državnoj dumi, predsjednik komisije Državne dume za zakonodavne odredbe o razvoju vojno-industrijskog kompleksa Ruske Federacije. Istaknuti je član „Ujedinjene Rusije” i preduzetnik sa velikim ulaganjima u Ukrajinu i na Krimu. Dana 20. marta 2014. godine glasao je za Nacrt federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja”. Trenutno je član Savjeta federacije Ruske Federacije. Zamjenik predsjednika Odbora za vanjske poslove.	12.9.2014.
113.	Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)	Datum rođenja: 29. septembar 1982. godine ili 23. septembar 1982. godine	U svojoj bivšoj ulozi takozvanog „predsjednika Centralne izborne komisije Luganska” bio je odgovoran za organizovanje takozvanih „izbora” 2. novembra 2014. godine u „Narodnoj Republici Lugansk”. Tim „izborima” prekršilo se ukrajinsko pravo, tako da su bili nezakoniti. Između oktobra 2015. godine i decembra 2017. godine bio je takozvani „ministar pravosuđa”, „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu, te organizovanjem nezakonitih „izbora” aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. I dalje podržava i opravdava separatističke politike u saradnji sa separatističkim vlastima.	29.11.2014.
114.	Oleg Konstantinovich AKIMOV (takođe poznat kao Oleh AKIMOV) (Олег Константинович АКІМОВ) Oleh Kostiantynovych AKIMOV (Олег Костянтинівч АКІМОВ)	Datum rođenja: 15. septembar 1981. godine Mjesto rođenja: Lugansk	Zamjenik je člana „Ekonomске unije Luganska” u „Nacionalnom savjetu” „Narodne Republike Lugansk”. Bio je kandidat na takozvanim „izborima” 2. novembra 2014. godine za funkciju takozvanog „rukovodioca” „Narodne Republike Lugansk”. Tim „izborima” prekršilo se ukrajinski zakon, tako da su bili nezakoniti. Od 2014. godine „rukovodilac” je takozvanog „Saveza sindikata” i član takozvanog „Narodnog savjeta” „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu, kao i službenim učešćem na, kao kandidat, na nezakonitim „izborima” aktivno je podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Aktivno podržava djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	29.11.2014.
115.	Larisa Leonidovna AIRAPETYAN takođe poznata kao Larisa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN ili Larisa AIRAPETYAN (Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)	Datum rođenja: 21. februar 1970. godine	Bivša je takozvana „ministrarka zdravlja” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Kandidovala se na takozvanim „izborima” od 2. novembra 2014. godine za položaj „rukovodioca” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo, tako da su nezakoniti. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu, kao i službenim učešćem, kao kandidatkinja, na nezakonitim „izborima”, aktivno je podržala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	29.11.2014.
116.	Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (takođe poznat kao Yuriy SIVOKONENKO) Yury SIVOKONENKO Yury SYVOKONENKO (Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)	Datum rođenja: 7. avgust 1957. godine Mjesto rođenja: Staljino (sada Donjeck)	Poslanik je u „Parlamentu” takozvane „Narodne Republike Donjeck” i predsjednik javnog udruženja Unija veterana organizacije Berkut u Donbasu i pripadnik javnog pokreta „Slobodni Donbas”. Kandidovao se na takozvanim „izborima” od 2. novembra 2014. godine za položaj „rukovodioca” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Tim „izborima” prekršilo se ukrajinsko pravo, tako da su bili nezakoniti. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu, kao i	29.11.2014.

			službenim kandidovanjem, na nezakonitim „izborima“ aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. I dalje je član takozvanog „Narodnog savjeta“ „Narodne Republike Donjeck“.	
117.	Aleksandr Igorevich KOFMAN (takoder poznat kao Oleksandr KOFMAN) (Александр Игоревич КОФМАН) (Олександр Ігоревич КОФМАН)	Datum rođenja: 30. avgust 1977. godine Mjesto rođenja: Makiivka (Donjecka oblast)	Bivši je takozvani „ministar vanjskih poslova“ i takozvani „prvi zamjenik predsjednika“ „Parlamenta“ „Narodne Republike Donjeck“. Bio je kandidat na takozvanim nezakonitim „izborima“ 2. novembra 2014. godine za položaj takozvanog „rukovodioca“ „Narodne Republike Donjeck“. Tim „izborima“ prekršilo se ukrajinsko pravo, tako da su bili nezakoniti. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu, te službenim kandidovanjem na nezakonitim „izborima“ aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja ili politike.	29.11.2014.
118.	Ravil Zakarijevich KHALIKOV (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Равіль Закарійович ХАЛІКОВ)	Datum rođenja: 23. februar 1969. godine Mjesto rođenja: selo Belozernoje, Romodanovskiy rayon, SSSR	Bivši je takozvani „prvi zamjenik predsjednika vlade“ i bivši „glavni tužitelj“ takozvane „Narodne Republike Donjeck“. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Trenutno „pomoćnik“ rukovodioca moskovskog ogranka Istražnog odbora Ruske Federacije (GSU SK).	29.11.2014.
119.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)	Datum rođenja: 3. februar 1963. godine Mjesto rođenja: Moskva	Bivši je „potpredsjednik vlade za finansije“ takozvane „Narodne Republike Lugansk“. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. I dalje aktivno podržava separatističke strukture LNR-a.	29.11.2014.
120.	Oleg Evgenevich BUGROV (Олег Евгеньевич БУГРОВ) Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУГРОВ)	Datum rođenja: 29. avgust 1969. godine ili 1973. godine Mjesto rođenja: Sverdlovsk, Lugansk	Bivši je „ministar odbrane“ takozvane „Narodne Republike Lugansk“. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	29.11.2014.
121.	Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (Леся Михайловна ЛАПТЕВА) Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA (Леся Михайлівна ЛАПТЕВА)	Datum rođenja: 11. mart 1976. godine Mjesto rođenja: Dzhabul/Jambul (Kazahstan), sada poznat kao Taraz	Bivša je „ministarka obrazovanja, nauke, kulture i religije“ tzv. „Narodne Republike Lugansk“. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	29.11.2014.
122.	Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (takode poznat kao Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV) (Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ) (Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)	Datum rođenja: 17. mart 1963. godine Mjesto rođenja: Arkhangelsk	Bivši je takozvani „ministar u Savjetu ministara“ (načelnik Uprave za državna pitanja) „Narodne Republike Donjeck“. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. I dalje aktivno podržava separatistička djelovanja ili politike.	29.11.2014.
123.	Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (takode poznat kao Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Ігорь Владимирович КОСТЕНОК)	Datum rođenja: 15. mart 1961. godine Mjesto rođenja: Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donjecka oblast Водянское, Добропольский район Донецкой области	Bivši je takozvani „ministar obrazovanja“ „Narodne Republike Donjeck“. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Trenutno obavlja dužnost ličnog savjetnika premijera NRD-a.	29.11.2014.
124.	Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (takode poznat kao Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) (Евгений Вячеславович ОРЛОВ)	Datum rođenja: 10. maj 1980. godine ili 21. oktobar 1983. godine Mjesto rođenja: Snezhnoye, regija	Član je „Nacionalnog savjeta“ takozvane „Narodne Republike Donjeck“. Predsjednik javnog pokreta „Slobodni Donbas“. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu, aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i	29.11.2014.

		Donjeck г. Снежное, Донецкой области	kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	
125.	Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO takode poznat kao Vladislav Nikolayevich DEYNEGO (Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО) (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)	Datum rođenja: 12. mart 1964. godine Mjesto rođenja: Romny, oblast Sumy Ромны, Сумская область	Bivši je „Zamjenik predsjednika” „Narodnog savjeta” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Trenutno je takozvani „vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova” takozvane „Narodne Republike Lugansk”.	29.11.2014.
126.	Alexey Yurevich MILCHAKOV (takode poznat kao Fritz, Sribin) (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)	Datum rođenja: 30. april 1991. godine Mjesto rođenja: Sankt Peterburg	Komandant jedinice „Rusich”, oružane separatističke grupe koja je učestvovala u sukobima u istočnoj Ukrajini. U toj ulozi aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	16.2.2015.
127.	Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН) Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРИН)	Datum rođenja: 27. jun 1966. godine Mjesto rođenja: Donjeck	Portparol je „Ministarstva odbrane” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. I dalje obavlja dužnost aktivnog vojnog komandanta u takozvanom „NRD-u”.	16.2.2015.
128.	Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)	Datum rođenja: 20. maj 1972. ili 30. maj 1972. godine Mjesto rođenja: Lugansk	Bivši je takozvani „ministar pravosuđa” nezakonite takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Bivši predsjednik „Centralne izborne komisije” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Otpušten kao predsjednik „Centralne izborne komisije” takozvane „Narodne republike Lugansk” u junu 2018. godine.	16.2.2015.
129.	Sergey Yurevich IGNATOV (takode poznat kao KUZOVLEV, TAMBOV) (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ takode poznat kao КУЗОВЛЕВ takode poznat kao ТАМБОВ)	Datum rođenja: 7. januar 1967. godine Mjesto rođenja: Michurinsk, oblast Tambov Мичуринск, Тамбовская область	Bivši je takozvani glavni komandant narodnih paravojnih snaga „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Komandant 8. armije ruskih oružanih snaga.	16.2.2015.
130.	Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА) Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA (Катерина Володимирівна ФІЛІППОВА)	Datum rođenja: 20. januar 1988. godine Mjesto rođenja: Krasnoarmejsk	Bivša je takozvana „ministarka pravosuđa” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	16.2.2015.
131.	Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ) Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV (Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)	Datum rođenja: 15. maj 1971. godine Mjesto rođenja: Nevinnomyssk, Stavropol Krai Невинномысск, Ставропольский край	Bivši je takozvani „ministar finansija i poreza” „Narodne Republike Donjeck”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se Ukrajina dodatno destabilizuje. U septembru 2018. godine je otpušten kao takozvani „ministar finansija i poreza”.	16.2.2015.
132.	Evgeny Vladimirovich MANUYLOV (Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ) Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)	Datum rođenja: 5. januar 1967. godine Mjesto rođenja: Baranykivka, Bilovodsk Raion, regija Lugansk с. Бараниковка Беловодского района Луганской области	Takozvani je „ministar finansija” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	16.2.2015.
133.	Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО) Viktor Viacheslavovych YATSENKO	Datum rođenja: 22. april 1985. godine Mjesto rođenja: Kherson	Takozvani je „ministar komunikacija” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se	16.2.2015.

	(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)		dotatno destabilizuje Ukrajina.	
134.	Olga Igoreva BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA (Ольга Ігорівна БЕСЕДИНА)	Datum rođenja: 10. decembar 1976. godine Mjesto rođenja: Lugansk	Bivša je takozvana „ministarka ekonomskog razvoja i trgovine” tzv. „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Trenutno je rukovodilac Odsjeka za vanjsku trgovinu Kancelarije rukovodioca „Uprave Lugansk”.	16.2.2015.
135.	Zaur Raufovich ISMAILOV (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovich ISMAYILOV (Заур Рауфович ИСМАЙЛОВ)	Datum rođenja: 25. jul 1978. godine ili 23 mart 1975. godine Mjesto rođenja: Krasni Luč, Vorošilovgrad, regija Lugansk	Bivši je takozvani „glavni tužitelj” takozvane „Narodne Republike Lugansk” (do oktobra 2017. godine). Trenutno je vršilac dužnosti takozvanog „ministra pravosuđa” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	16.2.2015.
136.	Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)	Datum rođenja: 15. maj 1955. godine Mjesto rođenja: Omsk	Bivši je zamjenik ministra odbrane i u toj je ulozi učestvovao u pružanju podrške razmještanju ruskih jedinica u Ukrajini. Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva odbrane u toj ulozi učestvovao je u oblikovanju i sprovođenju politike ruske Vlade. Tom politikom ugrožava se teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Od 28. decembra 2016. godine bivši je zamjenik ministra vanjskih poslova. Na položaju je ambasadora u diplomatskom koru Ruske Federacije.	16.2.2015.
137.	Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович БАХИН)	Datum rođenja: 8. maj 1956. godine Mjesto rođenja: Kaunas, Litva	Bivši je prvi zamjenik ministra odbrane (do 17. novembra 2015. godine). U tom svojstvu učestvovao je u pružanju podrške razmještanju ruskih trupa u Ukrajini. Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva odbrane u tom svojstvu učestvuje u oblikovanju i sprovođenju politike ruske Vlade. Tom politikom ugrožavaju se teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Trenutno je zaposlen u Rosatomu.	16.2.2015.
138.	Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картаполов)	Datum rođenja: 9. novembar 1963. godine Mjesto rođenja: NJDR (DDR)	Bivši je komandant zapadnog vojnog okruga od 10. novembra 2015. godine. Bivši upravnik Glavnog odjeljenja za operacije i zamjenik načelnika Generalštaba oružanih snaga Ruske Federacije. Aktivno učestvuje u oblikovanju i sprovođenju vojne kampanje ruskih snaga u Ukrajini. Prema utvrđenim aktivnostima Generalštaba sprovođenjem operativne kontrole nad oružanim snagama aktivno je učestvovao u oblikovanju i sprovođenju politike ruske Vlade kojom se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Zamjenik je ministra odbrane od jula 2018. godine.	16.2.2015.
139.	Valery Fedorovich RASHKIN (Валерий Фёдорович Рашкин)	Datum rođenja: 14. mart 1955. godine Mjesto rođenja: Zhilino, regija Kalinjingrad	Prvi je zamjenik predsjednika Odbora Državne dume za etnička pitanja. Osnivač je civilnog pokreta „Krassnaya Moskva – pomoć patriotskom frontu Crvena Moskva (Red Moscow Patriotic Front Aid),” koji je organizovao javne proteste kao podršku separatistima, time podržavajući politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Dana 20. marta 2014. godine glasao je za nacrt Federalnog ustavnog prava „o primanju Republike Krim u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krim i Federalnog grada Sevastopolja”.	16.2.2015.
140.	Ruslan Ismailovich BALBEK (Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)	Datum rođenja: 28. avgust 1977. godine Mjesto rođenja: Bekabad, Uzbekistanski SSR	Poslanik je u Državnoj dumi izabran iz nezakonito pripojene Autonomne Republike Krim. Zamjenik predsjednika Odbora Dume za etnička pitanja. Balbek je 2014. godine je imenovan za zamjenika predsjednika Savjeta ministara takozvane „Republike Krim” i u tom je svojstvu radio na integraciji nezakonito pripojenog krimskog poluostrva u Rusku Federaciju, za šta je nagrađen medaljom „za odbranu Republike Krim”. Pripajanje Krima podržavao je u javnim nastupima, između ostalog, svojim profilom na internet stranici (kri-	9.11.2016.

			mskog ogranka) stranke Ujedinjena Rusija, i u novinskom članku objavljenom na internet stranici NTV-a 3. jula 2016. godine.	
141.	Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Константин Михайлович БАХАРЕВ)	Datum rođenja: 20. oktobar 1972. godine Mjesto rođenja: Simferopol, Ukrajinski SSR	Poslanik u Državnoj dumi izabran iz nezakonito pripojene Autonomne Republike Krim. Član je Odbora Dume za nadzor i regulaciju. Bakharev je u martu 2014. godine imenovan za zamjenika predsjednika Državnog savjeta takozvane „Republike Krim”, a u avgustu 2014. godine za prvog potpredsjednika tog tijela. Priznao da je lično učestvovao u događajima koji su doveli do nezakonitog pripajanja Krima i Sevastopolja 2014. godine, a što je on javno podržavao, između ostalog, u intervjuu koji je 22. marta 2016. godine objavljen na internet stranici gazetakrimea.ru i 23. avgusta 2016. godine na internet stranici c-pravda.ru. „Tijela” „Republike Krim” dodijelila su mu odlikovanje za „odanu dužnost”.	9.11.2016.
142.	Dmitry Anatolievich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)	Datum rođenja: 17. oktobar 1969. godine Mjesto rođenja: Oblast Kular Ust-Yansky, Jakutski Autonomni SSR	Poslanik je u Državnoj dumi izabran iz nezakonito pripojenog Sevastopolja. Član je Odbora Dume za nadzor i regulaciju. Kao član gradske uprave Sevastopolja, u februaru i martu 2014. godine, podržavao je djelovanja takozvanog „narodnog gradonačelnika” Alekseja Chaliya. Javno je priznao da je učestvovao u događajima koji su doveli do nezakonitog pripajanja Krima i Sevastopolja 2014. godine, što je on javno podržavao, između ostalog, na svojoj ličnoj internet stranici i u intervjuu koji je 21. februara 2016. godine objavljen na internet stranici nation-news.ru. Za svoje učestvovanje u pripajanju odlikovan je ruskim državnim odlikovanjem drugog reda „za zasluge prema domovini”.	9.11.2016.
143.	Andrei Dmitrievich KOZENKO (Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)	Datum rođenja: 3. avgust 1981. godine Mjesto rođenja: Simferopol, Ukrajinski SSR	Poslanik je u Državnoj dumi izabran iz nezakonito pripojene Autonomne Republike Krim. Član je Odbora Dume za finansijska tržišta. Kozenko je u martu 2014. godine imenovan za zamjenika predsjednika Državnog savjeta takozvane „Republike Krim”. Javno je priznao da je učestvovao u događajima koji su doveli do nezakonitog pripajanja Krima i Sevastopolja 2014. godine, a što je on javno podržavao, između ostalog, u intervjuu koji je 12. marta 2016. godine objavljen na internet stranici gazetacrimea.ru. Za njegovo učestvovanje u pripajanju, lokalna „tijela” su ga odlikovala medaljom „za odbranu Republike Krim”.	9.11.2016.
144.	Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Светлана Борисовна САВЧЕНКО)	Datum rođenja: 24. jun 1965. godine Mjesto rođenja: Belogorsk, Ukrajinski SSR	Poslanica je u Državnoj dumi izabrana iz nezakonito pripojene Autonomne Republike Krim. Članica je Odbora Dume za kulturu. Od 2012. godine članica je Vrhovnog savjeta Autonomne Republike Krim, a od marta 2014. godine podržavala je integraciju nezakonito pripojenog Krima i Sevastopolja u Rusku Federaciju. U septembru 2014. Savčenko je „izabrana” za Državni savjet takozvane „Republike Krim”. U brojnim je prilikama u javnim nastupima branila nezakonito pripajanje Krima i Sevastopolja, između ostalog, u intervjuima objavljenim na internet stranici c-pravda.ru 2. aprila 2016. godine i 20. avgusta 2016. godine. U 2014. godini odlikovana je ruskim državnim odlikovanjem drugog reda „za dužnost prema domovini”, a 2015. godine „tijela” „Republike Krim” dodijelila su joj odlikovanje za „odanu dužnost”.	9.11.2016.
145.	Pavel Valentinovich SHPEROV (Павел Валентинович ШПЕРОВ)	Datum rođenja: 4. jul 1971. godine Mjesto rođenja: Simferopol, Ukrajinski SSR	Poslanik je u Državnoj dumi izabran iz nezakonito pripojene Autonomne Republike Krim. Član je Odbora Dume za pitanja Zajednice nezavisnih država (ZND), evroazijske integracije i veze sa sunarodnicima. U septembru 2014. godine Shperov je „izabran” u Državni savjet takozvane „Republike Krim”. Javno je priznao, između ostalog, i u intervjuu objavljenom na internet stranici ldpr-rk.ru, 3. septembra 2016. godine, svoju	9.11.2016.

			ulogu u događajima 2014. godine, koji su doveli do nezakonitog pripajanja Krima i Sevastopolja, a posebno svoju ulogu u organizaciji nezakonitog referenduma o nezakonitom pripajanju tog poluostrva.	
146.	Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW) Черезов, Андрей Владимирович	Zamjenik ministra energetike Ruske Federacije Datum rođenja: 12. oktobar 1967. godine Mjesto rođenja: Salair, Kemerovska oblast	Dijeli odgovornost za odluku o prenosu plinskih turbina, koje je preduzeće Siemens Gas Turbine Technologies OOO dostavilo preduzeću OAO VO Technopromexport radi postavljanja na Krimu. Tom se odlukom doprinosi uspostavljanju nezavisnog napajanja električnom energijom za Krim i Sevastopolj, čime se pomaže u njihovom odvajanju od Ukrajine, te se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	4.8.2017.
147.	Evgeniy Petrovich GRABCHAK Грабчак, Евгений Петрович	Načelnik odsjeka u Ministarstvu energetike Ruske Federacije Datum rođenja: 18. jul 1981. godine Mjesto rođenja: Ust-Labinsk, regija Krasnodar	U Ministarstvu energetike Ruske Federacije odgovoran je za osmišljavanje elektroenergetičkih projekata na Krimu. Tim se projektima doprinosi uspostavljanju nezavisnog napajanja električnom energijom za Krim i Sevastopolj, čime se pomaže u njihovom odvajanju od Ukrajine i na taj način se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	4.8.2017.
148.	Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)	Glavni direktor preduzeća OAO „VO TPE“ do njegovog stečaja, glavni direktor preduzeća OOO „VO TPE“ Datum rođenja: 17. februar 1970. godine	U svojstvu glavnog direktora preduzeća OAO „VO TPE“ vodio je pregovore sa preduzećem Siemens Gas Turbine Technologies OOO o kupovini i dostavi plinskih turbina za elektranu u Tamanu, u regiji Krasnodar u Ruskoj Federaciji. Kao glavni direktor preduzeća OAO „VO TPE“, kasnije je bio odgovoran za prenos plinskih turbina na Krim. Time se doprinosi uspostavljanju nezavisnog napajanja električnom energijom za Krim i Sevastopolj, čime se pomaže njihovom odvajanju od Ukrajine i na taj način se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	4.8.2017.
149.	Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович Овсянников)	Datum rođenja: 21. februar 1977. godine Mjesto rođenja: Omsk, SSSR	„Guverner je Sevastopolja“. Ovsyannikov je izabran za „guvernera Sevastopolja“ na izborima održanim 10. septembra 2017. godine, koje je organizovala Ruska Federacija u nezakonito pripojenom Sevastopolju. Predsjednik Putin ga je, 28. jula 2016. godine, imenovao za vršioca dužnosti „guvernera Sevastopolja“. U tom je svojstvu radio na daljoj integraciji nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva u Rusku Federaciju, te je kao takav odgovoran za aktivno podržavanje ili sprovođenje djelovanja ili politika kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenost i nezavisnost Ukrajine. U 2017. godini javno je podržavao nezakonito pripajanje Krima i Sevastopolja, a na godišnjicu nezakonitog „krimskog referenduma“. Odao je počast veteranima takozvanih „samoodbrambenih jedinica“ koje su olakšale razmještanje ruskih snaga na Krimskom poluostrvu prije njegovog nezakonitog pripajanja Ruskoj Federaciji, te je pozivao da Sevastopolj postane južni glavni grad Ruske Federacije.	21.11.2017.
150.	Inna Nikolayevna GUZEYEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Nikolayevna GUZEEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Mykolayivna HUZIEIEVA (Інна Миколаївна ГУЗЕЄВА)	Datum rođenja: 20. maj 1971. godine Mjesto rođenja: Krim	Zamjenica je predsjednika krimske izborne komisije. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji ruskih predsjedničkih izbora održanih 18. marta 2018. godine u nezakonito pripojenom Krimu i Sevastopolju i na taj način aktivno podržavala i sprovodila politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenost i nezavisnost Ukrajine.	14.5.2018.
151.	Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO / Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO (Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО) Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO (Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО)	Datum rođenja: 22. avgust 1979. godine Mjesto rođenja: Simferopolj, Krim	Sekretarka je krimske izborne komisije. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji ruskih predsjedničkih izbora održanih 18. marta 2018. godine, u nezakonito pripojenom Krimu i Sevastopolju i na taj način aktivno podržavala i sprovodila politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenost i nezavisnost Ukrajine.	14.5.2018.
152.	Aleksandr Yurevich PETUKHOV /Aleksandr Yurievich PETUKHOV (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PETUKHOV (Олександр Юрійович ПЕТУХОВ)	Datum rođenja: 17. jul 1970. godine	Bivši predsjednik sevastopoljske izborne komisije. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji ruskih predsjedničkih izbora održanih 18. marta 2018. godine u nezakonito pripojenom Krimu i Sevastopolju i na taj način aktivno podržavao i sprovodio politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenost i nezavisnost Ukrajine.	14.5.2018.
153.	Miroslav Aleksandrovich POGORELOV (Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ) Myroslav Oleksandrovych POGORIELOV (Мирослав Олександрович ПОГОРЕЛОВ)	Datum rođenja: 7. jun 1968. godine	Zamjenik je predsjednika sevastopoljske izborne komisije. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji ruskih predsjedničkih izbora održanih 18. marta 2018. godine u nezakonito pripojenom Krimu i Sevastopolju i na taj način aktivno podržavao i sprovodio politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet,	14.5.2018.

			suverenost i nezavisnost Ukrajine.	
154.	Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA (Анастасія Николаєвна КАПРАНОВА) Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA (Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)	Datum rođenja: 1964. godine (moguće: 21. april)	Sekretarka sevastopoljske izborne komisije. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji ruskih predsjedničkih izbora održanih 18. marta 2018. godine u nezakonito pripojenom Krimu i Sevastopolju i na taj način aktivno podržavala i sprovođila politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenost i nezavisnost Ukrajine.	14.5.2018.
155.	Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA (Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА) Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA (Ольга Валеріївна ПОЗДНЯКОВА)	Datum rođenja: 30. mart 1982. godine Mjesto rođenja: Šahti, Rostovska oblast, SSSR	„Predsjednica” „Centralne izborne komisije” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji takozvanih „izbora” održanih 11. novembra 2018. godine u takozvanoj „Narodnoj Republici Donjeck” i time aktivno podržavala i sprovođila djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	10.12.2018.
156.	Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO (Елена Валериевна КРАВЧЕНКО) Olga Valeriyivna KRAVCHENKO (Олена Валеріївна КРАВЧЕНКО)	Datum rođenja: 22. februar 1983. godine Mjesto rođenja: Sverdlovsk (Jekaterinburg), SSSR	„Predsjednica” „Centralne izborne komisije” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji takozvanih „izbora” održanih 11. novembra 2018. godine u takozvanoj „Narodnoj Republici Lugansk” i time aktivno podržavala djelovanja i sprovođila politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	10.12.2018.
157.	Leonid Ivanovich PASECHNIK (Леонид Иванович ПАСЕЧНИК) Leonid Ivanovych PASICHNYK (Леонід Іванович ПАСІЧНИК)	Datum rođenja: 15. mart 1970. godine Mjesto rođenja: Voroshilovgrad – Lugansk, Voroshilovgradska oblast, Ukrajinski SSR	„Izabrani vođa” je takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao i sprovođio djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	10.12.2018.
158.	Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA (Владимир Анатольевич БИДЁВКА) Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA (Володимир Анатолійович БІДЬОВКА)	Datum rođenja: 7. mart 1981. godine Mjesto rođenja: Makejevka – Donjecka oblast	„Predsjednik” je takozvanog „Narodnog savjeta” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao i sprovođio djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	10.12.2018.
159.	Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO (Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)	Datum rođenja: 8. decembar 1987. godine Mjesto rođenja: Lugansk	„Predsjednik” je takozvanog „Narodnog savjeta” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu aktivno je podržavao i sprovođio djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	10.12.2018.
160.	Aleksey Alekseevich NAYDENKO (Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО) Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO (Олексій Олексійович НАЙДЕНКО)	Datum rođenja: 2. jun 1980. godine Mjesto rođenja: Donjeck	„Zamjenik je predsjednika” „Centralne izborne komisije” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji takozvanih „izbora” održanih 11. novembra 2018. godine u takozvanoj „Narodnoj Republici Donjeck” i time aktivno podržavao djelovanja i sprovođio politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	10.12.2018.
161.	Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ) Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKIY (Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ)	Datum rođenja: 7. april 1985. godine Mjesto rođenja: Autonomna Republika Krim	„Sekretar” je „Centralne izborne komisije” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji takozvanih „izbora” održanih 11. novembra 2018. godine u takozvanoj „Narodnoj Republici Donjeck” i time aktivno podržavao djelovanja i sprovođio politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	10.12.2018.
162.	Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO (Максим Александрович СВИДЧЕНКО) Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO Максим Олександрович СВИДЧЕНКО	Datum rođenja: 6. april 1978. godine	„Zamjenik predsjednika” „Centralne izborne komisije” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji takozvanih „izbora” održanih 11. novembra 2018. godine u takozvanoj „Narodnoj Republici Lugansk” i time aktivno podržao djelovanja i sprovođio politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	10.12.2018.
163.	Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO/Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO (Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО) Kateryna Vasyilivna TERESHCHENKO (Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО)	Datum rođenja: 31. maj 1986. godine	„Sekretarka” „Centralne izborne komisije” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. U tom svojstvu učestvovala je u organizaciji takozvanih „izbora” održanih 11. novembra 2018. godine u takozvanoj „Narodnoj Republici Lugansk” i time aktivno podržavala i sprovođila politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	10.12.2018.
164.	Sergey Nikolayevich STANKEVICH (Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)	Datum rođenja: 27. januar 1963. godine	Načelnik Uprave za granicu za „Republiku Krim i grad Sevastopolj” u okviru Savezne bezbjednosne službe Ruske Federacije, kontraadmiral. U tom je svojstvu bio odgovoran za djelovanja flote obalne straže Ruske Federacije protiv Ukrajine 25. novembra 2018. godine kojima je ukrajinskim plovilima spriječen pristup njihovoj obali na Azovskom moru, što predstavlja podrivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta	15.3.2019.

			Ukrajine te podrivanje bezbjednosti Ukrajine sprečavanjem kretanja i operativnosti ukrajinskih vojnih brodova. Tim je djelovanjima podržana i konsolidacija nezakonitog pripajanja Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji.	
165.	Andrey Borisovich SHEIN (Андрей Борисович ШЕИН)	Datum rođenja: 10. jun 1971. godine	Zamjenik je načelnika Uprave za granicu za „Republiku Krim i grad Sevastopolj“ u okviru Savezne bezbjednosne službe Ruske Federacije – načelnik jedinice obalne straže. U tom je svojstvu učestvovao u operacijama protiv ukrajinskih brodova i njihovih posada tokom djelovanja Ruske Federacije protiv Ukrajine 25. novembra 2018. godine, kojima je ukrajinskim plovilima spriječen pristup njihovoj obali na Azovskom moru, što predstavlja podrivanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Ukrajine i podrivanje bezbjednosti Ukrajine sprečavanjem kretanja i operativnosti ukrajinskih vojnih brodova. Tim je djelovanjima podržana i konsolidacija nezakonitog pripajanja Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji.	15.3.2019.
166.	Aleksey Mikhailovich SALYAEV Aleksey Mikhailovich SALYAYEV Oleksii Mykhailovych SALIAIEV (Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексій Михайлович САЛЯЄВ)	Datum rođenja: 22. avgust 1978. godine	Komandujući je oficir patrolnog broda za patroliranje granicom „Don“ (bočne oznake 353) Službe graničnog nadzora u okviru Savezne bezbjednosne službe Ruske Federacije. Komandovao je plovilom, koje je aktivno učestvovalo u djelovanjima Ruske Federacije protiv ukrajinskih plovila i njihovih posada 25. novembra 2018. godine, i vodio manevar namjernog zabijanja u tegljač ukrajinske ratne mornarice „Yany Kapu“. Tim djelovanjima ukrajinskim plovilima spriječen pristup njihovoj obali na Azovskome moru, što predstavlja podrivanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Ukrajine te podrivanje bezbjednosti Ukrajine sprečavanjem kretanja i operativnosti ukrajinskih vojnih brodova. Tim je djelovanjima podržana i konsolidacija nezakonitog pripajanja Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji.	15.3.2019.
167.	Andrei SHIPITSIN/ SHYPTSIN (Андрей ШИПИЦИН/ ШИПИЦИН)	Datum rođenja: 25. decembar 1969. godine	Komandujući je oficir patrolnog broda za patroliranje granicom „Izumrud“ Službe graničnog nadzora u okviru Savezne bezbjednosne službe Ruske Federacije. Komandovao je plovilom, koje je aktivno učestvovalo u djelovanjima Ruske Federacije protiv ukrajinskih plovila i njihovih posada 25. novembra 2018. godine, kojima je ukrajinskim plovilima spriječen pristup njihovoj obali na Azovskome moru, što predstavlja podrivanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Ukrajine te podrivanje bezbjednosti Ukrajine sprečavanjem kretanja i operativnosti ukrajinskih vojnih brodova. Tim je djelovanjima podržana i konsolidacija nezakonitog pripajanja Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji.	15.3.2019.
168.	Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN/ Oleksii Volodymyrovich SHATOKHIN (Алексей Владимирович ШАТОХИН / Олексій Володимирович ШАТОХІН)	Datum rođenja: 26. januar 1971. godine	Načelnik je službe kontrolne tačke u tjesnacu Kerč za „Republiku Krim i grad Sevastopolj“ u okviru Savezne bezbjednosne službe Ruske Federacije. Učestvovao je u operacijama protiv ukrajinskih plovila tokom djelovanja Ruske Federacije protiv ukrajinskih plovila i njihovih posada 25. novembra 2018. godine, kojima je ukrajinskim plovilima spriječen pristup njihovoj obali na Azovskom moru, što predstavlja podrivanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Ukrajine te podrivanje bezbjednosti Ukrajine sprečavanjem kretanja i operativnosti ukrajinskih vojnih brodova. Tim je djelovanjima podržana i konsolidacija nezakonitog pripajanja Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji.	15.3.2019.
169.	Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN (Руслан Александрович РОМАШКИН)	Datum rođenja: 15. jun 1976. godine	Načelnik službe kontrolne tačke za, Republiku Krim i grad Sevastopolj“ u okviru Savezne bezbjednosne službe Ruske Federacije. U tom svojstvu bio je odgovoran za koordiniranje djelovanja snaga Ruske Federacije protiv ukrajinskih plovila i njihovih posada 25. novembra 2018. godine, kojima je ukrajinskim plovilima spriječen pristup njihovoj obali na Azovskom moru, što predstavlja podrivanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Ukrajine te podrivanje bezbjednosti Ukrajine sprečavanjem kretanja i operativnosti ukrajinskih vojnih brodova. Tim je djelovanjima podržana i konsolidacija nezakonitog pripajanja Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji.	15.3.2019.
170.	Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV (Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергій Олексійович ЩЕРБАКОВ)	Datum rođenja: 2. novembar 1986. godine	Komandujući je oficir protivpodmorničkog broda „Suzdalets“ crnomorske flote Ruske Federacije. Komandovao je brodom koji je učestvovao u djelovanjima Ruske Federacije protiv ukrajinskih brodova i njihovih posada 25. novembra 2018. godine, te je aktivno učestvovao u blokadi tegljača „Yany Kapu“ i zaplijeni topovnjače „Nikopol“. Tim djelovanjima ukrajinskim plovilima spriječen je pristup njihovoj obali na Azovskom moru, što predstavlja podrivanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Ukrajine te podrivanje bezbjednosti Ukrajine sprečavanjem kretanja i operativnosti ukrajinskih vojnih brodova. Tim je djelovanjima podržana i konsolidacija nezakonitog pripojenja	15.3.2019.

			Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji.	
171.	Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV (Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)	Datum rođenja: 22. avgust 1961. godine Mjesto rođenja: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Ruska Federacija	Komandant južne vojne oblasti ruskih oružanih snaga, general pukovnik i odgovoran za vojne snage u regiji, između ostalog na ilegalno pripojenom Krimu i u ilegalnom pripojenom Sevastopolju. U tom svojstvu bio je odgovoran za djelovanja crnomorske flote Ruske Federacije i drugih vojnih snaga Ruske Federacije protiv Ukrajine 25. novembra 2018. godine, kojima je ukrajinskim plovilima spriječen pristup njihovoj obali na Azovskom moru, što predstavlja podriivanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Ukrajine, te podriivanje bezbjednosti Ukrajine sprečavanjem kretanja i operativnosti ukrajinskih vojnih brodova. Tim je djelovanjima podržana i konsolidacija nezakonitog pripajanja Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji.	15.3.2019.

PRILOG 2

	Naziv pravnog lica odnosno drugog subjekta ili tijela	Osnovni podaci	Obrazloženje	Datum utvrđivanja restriktivne mjere
1.	Državno unitarno preduzeće „Republike Krim”, „Chernomorneftegaz” (ranije poznato kao PJSC „Chernomorneftegaz”)	Prospekt Kirov 52, Simferopol, Krim, 295000 пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, 295000 Telefonski broj: +7 (3652) 66-70-00 +7 (3652) 66-78-00	„Parlament Krima” donio je 17. marta 2014. godine rezoluciju o zaplijeni imovine preduzeća Chernomorneftegaz u ime „Republike Krim”. Krimске „vlasti” su na taj način preduzeće efektivno oduzele. Ponovo je registrovano 29. novembra 2014. godine kao državno unitarno preduzeće „Republike Krim” „Chernomorneftegaz” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз”). Osnivač: Ministarstvo goriva i energetike Republike Krim (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).	12.5.2014.
2.	Takozvana „Narodna Republika Lugansk” „Луганская народная республика” „Luganskaya narodnaya respublika”	Službene informacije: https://glava-lnr.info/ https://sovminlnr.ru/ https://nslnr.su/	Takozvana „Narodna Republika Lugansk” proglašena je 7. aprila 2014. godine. Odgovorna je za organizovanje nezakonitog referenduma 11. maja 2014. godine. i proglašenje o nezavisnosti 12. maja 2014. godine. Takozvane „narodne republike” Donjetsk i Lugansk potpisale su 24. maja 2014. godine sporazum o osnivanju takozvane „Federalne Države Novorusije”. Time se krši ukrajinski ustavni zakon, a samim tim i međunarodno pravo i tako se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Ujedno je umiješana u regrutovanje za nezakonite separatističke grupe i tako podriva stabilnost ili bezbjednost Ukrajine.	25.7.2014.
3.	Takozvana „Narodna Republika Donjetsk” „Донецкая народная республика” „Donétskaya naródnaya respúblika”	Službene informacije: https://dnr-online.ru/ http://av-zakharchenko.su/ http://smdnr.ru/ https://dnrsovet.su/	Takozvana „Narodna Republika Donjetsk” proglašena je 7. aprila 2014. godine. Odgovorna za organizovanje nezakonitog referenduma 11. maja 2014. godine i Deklaracije o nezavisnosti 12. maja 2014. godine. Takozvane „narodne republike” Donjetsk i Lugansk potpisale su 24. maja 2014. godine sporazum o osnivanju takozvane „Federalne Države Novorusije”. Time se krši ukrajinski ustavni zakon samim tim i međunarodno pravo i tako se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Ujedno je umiješana u regrutovanje za nezakonite naoružane separatističke grupe, pa se tako ugrožava stabilnost ili bezbjednost Ukrajine.	25.7.2014.
4.	Takozvana „Federalna Država Novorusija” „Федеративное государство Новороссия” „Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”	Službena saopštenja za štampu: http://novorossia.su/official http://novopressa.ru/ http://novorossia-tv.ru/ http://novorossia.today/ http://novorossia.ru/ https://www.novorossinform.org/	Takozvane „narodne republike” Donjetsk i Lugansk potpisale su 24. maja 2014. godine sporazum o osnivanju nepriznate takozvane „Federalne Države Novorusije”. Time se krši ukrajinsko ustavno pravo, a samim tim i međunarodno pravo i tako se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	25.7.2014.
5.	Međunarodni savez javnih udruga „Velika vojska Dona” Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское”	Službene informacije: http://xn--80aaaaajfszd7a3b0e.xn--p1ai/ Telefonski broj: +7-8-908-178-65-57 Društveni mediji: Kozačka nacionalna garda http://vk.com/kazak_nac_guard Adresa: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str. Shosseynaya 1 Druga adresa: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don	„Velika vojska Dona” osnovala je „Kozačku nacionalnu gardu”, koja je odgovorna za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini i tako podriva teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine, te ujedno ugrožava stabilnost ili bezbjednost Ukrajine. Povezana sa Nikolayem Kozitsynom, koji je komandant kozačkih snaga i odgovoran za komandovanje separatistima u istočnoj Ukrajini, koji se bore protiv ukrajinskih vladinih snaga.	25.7.2014.
6.	„Sobol” „Соболь”	Službene informacije: http://soboli.net Društveni mediji: http://vk.com/sobolipress Telefonski broj: (0652) 60-23-93 Adresa e-pošte:	Radikalna je paravojna organizacija, odgovorna za otvorenu podršku upotrebi sile za okončanje ukrajinske kontrole nad Krimom i tako podriva teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Odgovorna je za obuku separatista za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini i tako ugrožava stabilnost ili	25.7.2014.

		SoboliPress@gmail.com Adresa: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (lokalna autobusna stanica „Central“)	bezbjednost Ukrajine.	
7.	Takozvana „Luganska garda“ „Луганская гвардия“	Društveni mediji i druge informacije: https://vk.com/luguard http://vk.com/club68692201 https://vk.com/luguardnews	Samoodbrambena paravojna grupa Luganska, odgovorna je za obuku separatista za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini i tako ugrožava stabilnost ili bezbjednost Ukrajine. Povezana je sa Germanom PROPOKIVOM, aktivnim rukovodiocem koji je odgovoran za učestvovanje u zauzimanju zgrade luganske regionalne kancelarije ukrajinske bezbjednosne službe i snimanje videoobraćanja predsjedniku Putinu i Rusiji iz okupirane zgrade.	25.7.2014.
8.	Takozvana „Vojska jugoistoka“ „Армии Юго-Востока“	http://lugansk-online.info/statements Društveni mediji: http://vk.com/luganksbu	Nezakonita je oružana separatistička grupa, koja se smatra jednom od najvažnijih u istočnoj Ukrajini. Odgovorna i za okupiranje zgrade bezbjednosne službe u regiji Lugansk. Povezana je sa Valerijem BOLOTOVIM, koji je bio naveden kao jedan od rukovodioca grupe. Povezana je sa Vasylom NIKITINIM „odgovornim za separatistička, vladina“ djelovanja takozvane „Vlade Narodne Republike Lugansk“.	25.7.2014.
9.	Takozvane „Narodne paravojne snage Donbasa“ „Народное ополчение Донбасса“	Društveni mediji: http://vk.com/polkdonbassa + 38-099-445-63-78; + 38-063-688-60-01; + 38-067-145-14-99; + 38-094-912-96-60; + 38-062-213-26-60 Adresa e-pošte: voenkom.dnr@mail.ru mobilisation@novorossia.co polkdonbassa@mail.ru Dobrovoljno javljanje na telefon u Rusiji: + 7 (926) 428-99-51 + 7 (967) 171-27-09 ili na adresu e-pošte novoross24@mail.ru Adresa: Donetsk, Prospect Zasyadko 13	Nezakonita oružana separatistička grupa odgovorna je za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini, te tako ugrožava stabilnost ili bezbjednost Ukrajine. Među ostalim, militantna grupa je preuzela kontrolu nad nekoliko vladinih zgrada u istočnoj Ukrajini početkom aprila 2014. godine i tako podriiva teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Povezana je sa Pavelom Gubarevim koji je odgovoran za zauzimanje zgrade regionalnih vlasti u Donjecku zajedno sa proruskim snagama i samoproglašenje „narodnim guvernerom“.	25.7.2014.
10.	„Bataljun Vostok“ „Батальон Восток“	Društveni mediji: http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas http://patriot-donetsk.ru/info.patriot.donbassa@gmail.com	Nezakonita je oružana separatistička grupa, koja se smatra jednom od najvažnijih u istočnoj Ukrajini. Odgovorna je za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini, te tako ugrožava stabilnost ili bezbjednost Ukrajine. Aktivno je učestvovala u vojnim operacijama koje su dovele do zauzimanja Vazdušne luke Donjeck. Dio je takozvanih „1. oružanih snaga“ „Narodne Republike Donjeck“.	25.7.2014.
11.	Državno unitarno preduzeće Grada Sevastopolja „Sevastopol seaport“ ГУП ГС „Севастопольский морской порт“ (ranije poznato kao državno preduzeće „Sevastopol commercial seaport“ Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт“ Gosudarstvenoye predpriyatiye „Sevastopolski morskoy torgovy port“)	Nakhimov Square 5, 299011, Sevastopol (пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011) Oznaka: 1149204004707	Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Parlament Krimea“ donio je 17. marta 2014. godine rezoluciju br. 1757-6/14 „O nacionalizaciji nekih trgovačkih društava koja pripadaju ukrajinskim ministarstvima infrastrukture ili poljoprivrede“ u kojoj je proglasio prisvajanje imovine koja pripada državnom preduzeću „Sevastopol commercial seaport“ u ime „Republike Krim“. Krimske „vlasti“ na taj su način preduzeće efektivno oduzele. Po pitanju obima trgovine, to je najveća komercijalna morska luka na Krimu. Ponovo je registrovano 6. juna 2014. godine kao državno unitarno preduzeće Grada Sevastopolja „Sevastopol seaport“ (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт“). Osnivač: Vlada Sevastopolja (Правительство Севастополя).	25.7.2014.
12.	Državno unitarno preduzeće „Republike Krim“, „Universal-Avia“ Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“ (ranije poznato kao državno preduzeće Universal-Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа“ Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“)	Aeroflotskaya Street 5, 295024, Simferopol (ул. Аэрофлотская, дом 5, 295024, г. Симферополь)	Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krimea“ donijelo je 24. marta 2014. godine odluku br. 1794-6/14 „O preduzeću u državnom vlasništvu „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia“ („O Государственном предприятии „Универсал-Авиа“) u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom preduzeću „Universal-Avia“ u ime „Republike Krim“. Krimske „vlasti“ na taj su način preduzeće efektivno oduzele. Ponovo je registrovano 15. januara 2015. godine kao državno unitarno preduzeće „Republike Krim“ „Universal-Avia“ (Государственное унитарное предприятие Республики	25.7.2014.

			Крым „Универсал-Авиа“). Оснивач: Министарство саобраћаја „Republike Krim“ (Министерство транспорта Республики Крым).	
13.	Federalno državno računovodstveno preduzeće „Sanatorij Nizhnyaya Oreanda“ u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije (prethodno poznato kao ljetovalište „Nizhnyaya Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)	Ljetovalište „Nizhnyaya Oreanda“, 298658, Yalta, Oreanda (298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда“)	Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima“ donijelo je 21. marta 2014. godine odluku br. 1767-6/14 „O pitanjima stvaranja Udruženja sanatorijuma i ljetovališta“ u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada ljetovalištu „Nizhnyaya Oreanda“ u ime „Republike Krim“. Krimске „vlasti“ na taj su način preduzeće efektivno oduzele. Ponovo je registrovano 9. oktobra 2014. godine kao federalno državno računovodstveno preduzeće „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“). Оснивач: администрација председника Руске Федерације (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).	25.7.2014.
14.	Preduzeće Republike Krim „Azov distillery plant“ Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочный завод“ Azovsky likerovodochny zavod	40 Zeleznodorozhnaya str., 296178 Azovskoye, Jankovsky district (Джанкойский район, 296178 пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40) Kod: 01271681	Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima“ donijelo je 9. aprila 2014. godine odluku br. 1991-6/14 o izmjenama rezolucije Državnog savjeta „Republike Krim“ od 26. marta 2014. godine br. 1836-6/14 o nacionalizaciji vlasništva preduzeća, institucija i organizacija poljoprivredno-industrijskih kompleksa smještenih na području „Republike Krim“ u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada subjektu „Azovsky likerovodochny zavod“ u ime „Republike Krim“. Krimске „vlasti“ na taj su način preduzeće efektivno oduzele. Stečajni postupak je u toku.	25.7.2014.
15.	Federalno državno računovodstveno preduzeće „Proizvodno-poljoprivredna unija „Massandra““ u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije „Производственно-аграрное объединение „Массандра“ Управления делами Президента Российской Федерации“ (ranije poznato kao državni koncern „Nacionalna udruga proizvođača „Massandra““ Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра“ Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra)	298650, Crimea, Yalta, Massandra, str.Vinodela Egorova 9. 298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9 Internet stranice: http://massandra.ru	Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima“ donijelo je 9. aprila 2014. godine odluku br. 1991-6/14 „O izmjenama rezolucije Državnog savjeta, Republike Krim“ od 26. marta 2014. godine br. 1836-6/14 „O nacionalizaciji vlasništva preduzeća, institucija i organizacija poljoprivredno-industrijskih kompleksa smještenih na području Republike Krim“ u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom koncernu „Nacionalnoj udruzi proizvođača „Massandra““ u ime „Republike Krim“. Krimске „vlasti“ na taj su način preduzeće efektivno oduzele. Ponovo je registrovano 1. avgusta 2014. godine kao federalno državno računovodstveno preduzeće „Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra““ u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije (Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение „Массандра“ Управления делами Президента Российской Федерации“). Оснивач: администрација председника Руске Федерације (Управление делами Президента Российской Федерации).	25.7.2014.
16.	Federalna državna računovodstvena institucija za nauku i istraživanja „Sveruski nacionalni naučni institut za vinogradarstvo i proizvodnju vina „Magarach“ Ruske akademije znanosti“ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия „Магарач“ РАН“ (Ranije poznato kao Državno unitarno preduzeće „Republike Krim“, „Nacionalni institut za vino „Magarach““ Ranije poznato kao „Državno preduzeće „Magarach“ nacionalnog instituta za vino“ Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“ Gosudarstvenoye predpriyatiye Агрофирма „Magarach“ nacionalnog instituta vinograda i vina	298600, Kirov Street 31 Yalta, Crimea 298600, Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31	Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima“ donijelo je 9. aprila 2014. godine odluku br. 19916/14 „O izmjenama rezolucije Državnog savjeta „Republike Krim“ i od 26. marta 2014. godine br. 18366/14 „O nacionalizaciji vlasništva preduzeća, institucija i organizacija poljoprivredno-industrijskih kompleksa smještenih na području, Republike Krim“ u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom preduzeću „Gosudarstvenoye predpriyatiye Агрофирма „Magarach“ nacionalnog instituta vinograda i vina „Magarach““ u ime „Republike Krim“. Krimске „vlasti“ na taj su način preduzeće efektivno oduzele. Ponovo je registrovano 15. januara 2015. kao „Državna unitarna institucija, Republike Krim“ Nacionalni institut za vino „Magarach“ (Государственное бюджетное учреждение Республики Крым „Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина „Магарач““). Оснивач: Министарство пољопривреде „Republike Krim“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым). Državno unitarno preduzeće „Republike Krim“ „Nacionalni institut za vino „Magarach““ pretvoreno je u Federalno računovodstveni naučni pogon „Sveruski naučni-istraživački institut za vinogradarstvo i proizvodnju vina „Magarach““ Ruske	25.7.2014.

	„Magarach”)		akademije nauka.	
17.	Dioničarsko društvo Fabrika šampanjca „Novy Svet” Акционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет” Ranije poznato kao Državno unitarno preduzeće „Republike Krim” Fabrika šampanjca „Novy Svet” Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет” Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin „Novy Svet” i kao Državno preduzeće Fabrika šampanjca „Novy Svet” Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет” (Gosudarstvennoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet”)	298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1. 298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шалапина, д. 1	Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima” donijelo je 9. aprila 2014. odluku br. 1991-6/14 „O izmjenama rezolucije Državnog savjeta, Republike Krim” I od 26. marta 2014. godine br. 1836-6/14 „O nacionalizaciji vlasništva preduzeća, institucija i organizacija poljoprivredno-industrijskih kompleksa smještenih na području Republike Krim” u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada Državnom preduzeću „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” u ime „Republike Krim”. Krimske „vlasti” na taj su način preduzeće efektivno oduzele. Ponovo je registrovano 4. januara 2015. kao Državno unitarno preduzeće „Republike Krim” „Fabrika šampanjca, Novy Svet” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет”). Osnivač: Ministarstvo poljoprivrede Republike Krim (Министерство сельского хозяйства Республики Крым). Ponovo registrovano nakon reorganizacije 29. avgusta 2017. godine kao Dioničarsko društvo Fabrika šampanjca „Novy Svet” (Акционерное общество Завод шампанских вин „Новый Свет”). Osnivač: Ministarstvo za zemljišne i imovinske odnose „Republike Krim” (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).	25.7.2014.
18.	Dioničarsko društvo Almaz-Antey air and Space Defence Corporation Акционерное общество, Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз – Антей” (takode poznato kao Concern Almaz-Antey; Concern Almaz-Antey; Almaz-Antey Defense Corporation; Almaz-Antey jsc; Концерн ВКО „Алмаз — Антей”)	41 ul. Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation; Internet stranice: almaz-antey.ru ; Adresa e-pošte: antey@almaz-antey.ru	Almaz-Antey rusko je trgovačko društvo u državnom vlasništvu. Proizvodi protivvazdušno naoružanje, uključujući projekte zemlja-vazduh koje se isporučuje ruskoj vojsci. Ruske vlasti dostavljaju teško naoružanje separatistima u istočnoj Ukrajini, doprinoseći destabilizaciji Ukrajine. Tim se oružjem koriste separatisti, između ostalih, za rušenje aviona. Kao društvo u državnom vlasništvu Almaz-Antey doprinosi destabilizaciji Ukrajine.	30.7.2014.
19.	Dobrolet poznat i kao Dobrolyot Добролет/Добролёт	Kod vazduhoplovne kompanije: QD International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow 141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1 Internet stranica: www.dobrolet.com	Dobrolet je bilo preduzeće ćerka ruske vazduhoplovne kompanije u državnom vlasništvu. Od nezakonitog pripajanja Krima isključivo je Dobrolet upravljao letovima između Moskve i Simferopolja i tako olakšavao integraciju nezakonito pripojene Autonome Republike Krim u Rusku Federaciju i podrivao suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.	30.7.2014.
20.	Ruska nacionalna komercijalna banka (Российский национальный коммерческий Банк)	295000, Simferopol, Naberezhnaja str imenovano povodom 60. godišnjice SSSR-a, 34 295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 Internet stranica: http://www.rncb.ru	Nakon nezakonitog pripajanja Krima, Ruska nacionalna komercijalna banka (RNCB) došla je u potpuno vlasništvo takozvane „Republike Krim”. U januaru 2016. godine postala je vlasništvo Savezne agencije za upravljanje državnom imovinom, takođe poznato kao Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)) Postala je dominantan akter na tržištu iako prije pripajanja nije bila prisutna na Krimu. Kupovinom ili preduzimanjem filijala banaka koje su poslovale na Krimu, ali koje su se povlačile, RNCB je materijalno i finansijski podržavao aktivnosti ruske Vlade u pogledu uključivanja Krima u Rusku Federaciju i tako podrivao teritorijalni integritet Ukrajine.	30.7.2014.
21.	Republika Donjeck (javna organizacija) Донецкая республика	Službene informacije: http://oddr.info/	Javna „organizacija” koja je 2. novembra 2014. godine i 11. novembra 2018. godine predstavila kandidate na tzv. „izborima” tzv. „Narodne Republike Donjeck”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo, tako da su nezakoniti. Službenim učestvovanjem u nezakonitim „izborima” aktivno je podržavala djelovanje i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Osnovao ju je Andriy Purgin, a na čelu joj je Alexander	29.11.2014.

			Zakharchenk. Denis Pushylin, 2018. godine, nominovan je za „čelnika“ takozvane „Narodne Republike Donjeck“.	
22.	Mir regiji Lugansk (Mir Luganschine) Мир Луганщине	https://mir-lug.info/	Javna „organizacija“ koja je 2. novembra 2014. godine i 11. novembra 2018. godine predstavila kandidate na tzv. „izborima“ tzv. „Narodne Republike Lugansk“. Tim „izborima“ krši se ukrajinsko pravo tako da su nezakoniti. Službenim učestvovanjem u nezakonitim „izborima“ aktivno je podržavala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	29.11.2014.
23.	Slobodni Donbass (takode poznat kao „Slobodni Donbas“, „Svobodny Donbass“) Свободный Донбасс	http://www.odsd.ru/	Javna „organizacija“ koja je 2. novembra 2014. godine i 11. novembra 2018. godine predstavila kandidate na tzv. „izborima“ tzv. „Narodne Republike Donjeck“. Tim „izborima“ krši se ukrajinsko pravo, tako da su nezakoniti. Službenim učestvovanjem u nezakonitim „izborima“, aktivno je podržavala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	29.11.2014.
24.	Narodna unija (Narodny Soyuz) Народный союз		Javna „organizacija“ koja je predstavila kandidate na tzv. „izborima“ tzv. „Narodne Republike Lugansk“ 2. novembra 2014. godine. Tim „izborima“ krši se ukrajinsko pravo, tako da su nezakoniti. Službenim učestvovanjem u nezakonitim „izborima“ aktivno je podržavala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	29.11.2014.
25.	Ekonomska unija Luganska (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз	Službene informacije: https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/	„Društvena organizacija“ koja je 2. novembra 2014. godine i 11. novembra 2018. godine predstavila kandidate na nezakonitim tzv. „izborima“ tzv. „Narodne Republike Lugansk“. Nominovala je kandidata, Olega AKIMOVA, za „rukovodioca“ tzv. „Narodne Republike Lugansk“ 2014. i za člana takozvanog „Narodnog savjeta Narodne Republike Lugansk“ 2018. godine. Tim „izborima“ krši se ukrajinsko pravo, tako da su nezakoniti. Službenim učestvovanjem u nezakonitim „izborima“ aktivno je podržavala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina.	29.11.2014.
26.	Kozačka nacionalna garda Казачья Национальная Гвардия	http://казакнацгвард.рф/	Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Njom komanduje Nikolay KOZITSYN, koji je uvršten na popis, tako da je povezana sa njim. Navodno je dio takozvanih „2. oružanih snaga“, „Narodne Republike Lugansk“.	16.2.2015.
27.	Bataljon Sparta Батальон „Спарта“		Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Dio je takozvanih „1. oružanih snaga“ „Narodne Republike Donjeck“. Poznat je i pod nazivom vojna jedinica 08806. Jedinica je u novembru 2017. dobila ime po ubijenom komandantu separatističke vojske Arsenu Pavlovu (takode poznat kao Motorola).	16.2.2015.
28.	Bataljon Somali Батальон „Сомали“		Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Dio je takozvanih „1. oružanih snaga“ „Narodne Republike Donjeck“.	16.2.2015.
29.	Bataljon Zarya Батальон „Заря“		Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Navodno je dio takozvanih „2. oružanih snaga“, „Narodne Republike Lugansk“.	16.2.2015.
30.	Brigada Prizrak Бригада „Призрак“	mail@prizrak.info Telefon: 8985 130 9920	Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Dio je takozvanih „2. oružanih snaga“ „Narodne Republike Lugansk“. Poznata je i pod nazivom 14. motorizovani puškarski bataljon.	16.2.2015.
31.	Bataljon Oplot Батальон „Оплот“	Društveni mediji: http://vk.com/oplot_info	Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Navodno je dio takozvanih „1. oružanih snaga“ „Narodne Republike Donjecka“.	16.2.2015.

32.	Bataljon Kalmius Батальон „Кальмиус“		Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Dio je takozvanih „1. oružanih snaga“ „Narodne Republike Donjeck“.	16.2.2015.
33.	Bataljon Smrt Батальон „Смерть“		Oružana separatistička grupa koja je aktivno podržavala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizuje Ukrajina. Dio je takozvanih „2. oružanih snaga“ „Narodne Republike Lugansk“.	16.2.2015.
34.	Pokret „Novorossiya“ Igora STRELKOVA Движение „Новороссия“ Игоря СТРЕЛКОВА	http://novorossia.pro/	Pokret „Novorossiya“ / „Nova Rusija“ osnovan je u novembru 2014. godine u Rusiji, a na čelu mu je ruski oficir Igor Strelkov/Girkin (za kog je utvrđeno da je član osoblja Glavne obavještajne uprave Glavnog štaba Oružanih snaga Ruske Federacije (GRU)). Prema utvrđenim ciljevima usmjeren je na pružanje sveobuhvatne, djelotvorne pomoći pokretu „Novorossiya“, među ostalim pružanjem pomoći paravojnim grupama koje se bore u istočnoj Ukrajini, podržavajući time politike kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Povezan sa osobom koja je uvrštena na popis zbog podrivanja teritorijalnog integriteta Ukrajine.	16.2.2015.
35.	OAO „VO Technopromexport“ (OAO „VO TPE“) Takode poznato kao: Open Joint Stock Company „Foreign Economic Association“ „Technopromexport“ Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт	Adresa: 119019 Moskva, Ulica Novyi Arbat 15, zgrada 2 Datum registracije: 27.7.1992. godine Državni broj registracije: 1067746244026 Poreski identifikacioni broj: 7705713236	Kao ugovorna strana u odnosu na preduzeće Siemens Gas Turbine Technologies OOO, preduzeće OAO „VO TPE“ kupilo je plinske turbine za koje je navedeno da su namijenjene za elektranu u Tamanu, u regiji Krasnodar u Ruskoj Federaciji, a kao ugovarač bilo je odgovorno za prenos tih plinskih turbina preduzeću OOO „VO TPE“, koje ih je zatim prenijelo na Krim radi postavljanja ondje. Time se doprinosi uspostavljanju nezavisnog napajanja električnom energijom za Krim i Sevastopolj, čime se pomaže u njihovom odvajanju od Ukrajine, te se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	4.8.2017.
36.	OOO „VO Technopromexport“ (OOO „VO TPE“) Takode poznato kao: Limited Liability Company „Foreign Economic Association“ „Technopromexport“ Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт“	Adresa: 119019 Moskva, Ulica Novyi Arbat 15, zgrada 2 Datum registracije: 8.5.2014. godine Državni broj registracije: 1147746527279 Poreski identifikacioni broj: 7704863782e	Trenutni je vlasnik plinskih turbina, koje je prvobitno preduzeće Siemens Gas Turbine Technologies OOO dostavilo preduzeću OAO „VO TPE“. Preduzeće OOO „VO TPE“ prenijelo je plinske turbine na Krim radi postavljanja ondje. Time se doprinosi uspostavljanju nezavisnog napajanja električnom energijom za Krim i Sevastopolj, čime se pomaže u njihovom odvajanju od Ukrajine i podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	4.8.2017.
37.	ZAO Interavtomatika (IA) Takode poznato kao: ZAO „Интеравтоматика“, CJSC „Interavtomatika“	Adresa: 115280 Moskva, Ulica Avtozavodskaya 14 Datum registracije: 31.1.1994. godine Državni broj registracije: 1037739044111 Poreski identifikacioni broj: 7725056162	Preduzeće je specijalizovano za sastave za nadzor i komunikaciju za elektrane, koje je sklopilo ugovore za projekte povezane sa izgradnjom elektrana i postavljanjem plinskih turbina u Sevastopolju i Simferopolju. Time se doprinosi uspostavljanju nezavisnog napajanja električnom energijom za Krim i Sevastopolj, čime se pomaže u njihovom odvajanju od Ukrajine te se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	4.8.2017.
38.	„Državno unitarno preduzeće Republike Krim ‚Crimean Sea Ports‘“ („Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‚Крымские морские порты‘“) uključujući po: Feodosia Commercial Port, Kerch Ferry, Kerch Commercial Port.	28 Kirova Street Kerč 298312 Krim (298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)	„Parlament Krima“ donio je 17. marta 2014. godine rezoluciju br. 1757-6/14 „O nacionalizaciji nekih trgovačkih društava koja pripadaju ukrajinskim ministarstvima infrastrukture ili poljoprivrede“, a 26. marta 2014. godine rezoluciju br. 1865-6/14 „O preduzeću u državnom vlasništvu ‚Crimean Sea Ports‘“ („O Государственном предприятии ‚Крымские морские порты‘“) u kojima je proglasio prisvajanje imovine koja je u vlasništvu nekoliko državnih preduzeća koja su se spojila u Državno unitarno preduzeće Republike Krim „Crimean Sea Ports“ u ime „Republike Krim“. Krimske „vlasti“ na taj su način ta preduzeća efektivno konfiskovale, a preduzeće „Crimean Sea Ports“ ostvarilo je korist od nezakonitog prenosa njihovog vlasništva.	16.9.2017.
39.	AO „Institute Gipstroykost – Saint-Petersburg“ АО Институт Гипростройкост – Санкт-Петербург	Adresa: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia Internet stranica: http://gpsm.ru E-pošta: office@gpsm.ru	AO „Institute Gipstroykost – Saint-Petersburg“ učestvovalo je u izgradnji mosta Kerč dizajniranjem tog mosta koji Rusiju povezuje sa nezakonito pripojenim Krimskim poluostrvom. Ono, dakle, podržava konsolidaciju pripajanja nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	31.7.2018.
40.	PJSC Mostotrest ПАО Мостотрест	Adresa: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087, Russia	Subjekt PJSC Mostotrest aktivno je učestvovala u izgradnji mosta Kerč putem državnog ugovora za održavanje tog mosta koji Rusiju povezuje sa nezakonito pripojenim Krimskim poluostrvom. Osim toga, vlasnik mu je pojedinac (Arkady Rotenberg)	31.7.2018.

			koji je već uvršten na popis zbog svojih djelovanja kojima se podriva suverenitet Ukrajine (lice br. 92 iz ovog Priloga). Subjekt, dakle, podržava konsolidaciju pripajanja nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	
41.	JSC Zaliv Shipyard Судостроительный завод „Залив“	Adresa: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea Internet stranica: http://zalivkerch.com	Subjekt JSC Zaliv Shipyard aktivno je učestvovao u izgradnji nove željeznice do mosta Kerč, koji Rusiju povezuje sa nezakonito pripojenim Krimskim poluostrvom. On, obzirom na to, podržava konsolidaciju pripajanja nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	31.7.2018.
42.	Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ООО Стройгазмонтаж (групп СГМ)	Adresa: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Russia Internet stranica: www.oosgm.com	Subjekt Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) aktivno je učestvovao u izgradnji mosta Kerč putem ugovora sa državom za izgradnju tog mosta koji Rusiju povezuje sa nezakonito pripojenim Krimskim poluostrvom. Osim toga, vlasnik mu je pojedinac (Arkady Rotenberg) koji je već uvršten na popis zbog svojih djelovanja kojima se podriva suverenitet Ukrajine (lice br. 86 iz ovog Priloga). Subjekt, dakle, podržava konsolidaciju pripajanja nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	31.7.2018.
43.	Stroygazmontazh Most 000 Стройгазмонтаж-Мост	Adresa: Barklaya street 6, building 7, Moscow 121087 Russia Broj upisa u trgovački registar: 1157746088170 Porezni broj: 7730018980 Internet stranica: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most E-pošta: kerch-most@yandex.ru	Subjekt Stroygazmontazh Most 000 je društvo ćerka glavnog ugovarača Stroygazmontazh koji upravlja projektom izgradnje mosta preko tjesnaca Kerč. Osim toga, vlasnik mu je pojedinac (Arkady Rotenberg) koji je već uvršten na popis zbog svojih djelovanja kojima se podriva suverenitet Ukrajine (lice br. 86 iz ovog Priloga). Subjekt, dakle, podržava konsolidaciju pripajanja nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	31.7.2018.
44.	CJSC Vad Акционерное Обществo Vad ао „Вад“	Adresa: 133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia 122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia Broj upisa u trgovački registar: 1037804006811 (Russia) Porezni broj: 7802059185 Internet stranica: www.zaovad.com E-pošta: office@zaovad.com	Subjekt CJSC VAD glavni je ugovarač za izgradnju autoputa Tavrida na Krimu, puta preko mosta Kerč i pristupnih puteva tom mostu. Savezni autoput Tavrida omogućuje pristup prevozu na Krim putem sastava novoizgrađenih puteva koje su glavna veza sa mostom Kerč. Subjekt CJSC VAD, dakle, podržava konsolidaciju pripajanja nezakonito pripojenog Krimskog poluostrva Ruskoj Federaciji, čime se dodatno podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.	31.7.2018

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-1760

Podgorica, 25. aprila 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. aprila 2019. godine, donijela je

ODLUKU O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE ANDRIJEVICA

Član 1

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 40/11) (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a).

Izmjene i dopune PUP-a predstavljaju planski osnov za korišćenje potencijala, održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i unaprijeđivanje područja iz stava 1 ovog člana.

Član 2

Izmjene i dopune PUP-a se rade za katastarske parcele br. 659/1, 660, 661/1, 661/2, 2317, K.O. Andrijevica, i 1296/5, 1758/1, 1758/15, 1759/2, 1760/1, 1768/4 i 1768/5, K.O. Slatina I – koje obuhvataju djelimično izgrađen prostor i za katastarske parcele broj 30 i 32, K.O. Jošanica.

Obuhvat Izmjena i dopuna PUP-a iznosi cca 10.2 ha.

Član 3

Za Izmjene i dopune PUP-a radiće se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16).

Član 4

Finansijska sredstva potrebna za izradu Izmjena i dopuna PUP-a, obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore sa pozicije organa državne uprave nadležnog za održivi razvoj i turizam u iznosu od 5.000 eura.

Član 5

Rok za izradu Izmjena i dopuna PUP-a je šest mjeseci, od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta.

Član 6

Izmjene i dopune PUP-a se izrađuju na osnovu Programskog zadatka koji je sastavni dio ove odluke.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07- 1640

Podgorica, 18. aprila 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

PROGRAMSKI ZADATAK

ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO – URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE ANDRIJEVICA

I. UVODNE NAPOMENE

Prostorno urbanistički plan Opštine Andrijevica je donešen 2017. godine ("Službeni list CG", broj 40/11) na period do 2020. godine.

Cilj izrade Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Andrijevica (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a) je da se opredijeli prostor posebne namjene za potrebe odbrane, na osnovu inicijative Ministarstva odbrane, kao i da se predvidi prostor za izgradnju planinarskog doma, na osnovu inicijative Opštine Andrijevica.

Pravni osnov za donošenje Programskog zadatka za izradu Izmjena i dopuna PUP-a sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore primjenjuju važeći planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona odnosno do roka iz člana 217 ovog zakona.

Pravni osnov za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PUP-a sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se državni i lokalni planski dokumenti predviđeni Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) mogu, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, izrađivati odnosno mijenjati po postupku propisanom ovim zakonom.

Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna PUP-a izrađuje se u skladu sa članom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je isti sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta.

II. OBUHVAT I GRANICE PLANA

Izmjene i dopune PUP-a se rade za katastarske parcele br. 659/1, 660, 661/1, 661/2, 2317, K.O. Andrijevica, i 1296/5, 1758/1, 1758/15, 1759/2, 1760/1, 1768/4 i 1768/5, K.O. Slatina I – koje obuhvataju djelimično izgrađen prostor (slika 1) i za katastarske parcele broj 30 i 32, K.O. Jošanica (slika 2).

Orjentacioni obuhvat Izmjena i dopuna PUP-a iznosi 10.2ha i dat je na slici br. 1 i 2.



Slika br.1: Orjentacioni obuhvat Izmjena i dopuna PUP-a Andrijevice za K.O. Andrijevice i K.O. Slatina



Slika br.2: Orjentacioni obuhvat Izmjena i dopuna PUP-a Andrijevice za K.O. Jošanica

III. USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA

U postupku izrade Izmjena i dopuna PUP-a treba obezbijediti sljedeći planerski pristup:

- sagledavanje ulaznih podataka iz Prostornog plana Crne Gore, Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, Detaljnog prostornog plana Autoput Bar - Boljare i druge dokumentacije sa državnog i lokalnog nivoa (razvojna dokumenta, master planovi, studije);
- analizu i ocjenu postojeće planske i studijske dokumentacije;
- analizu uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto;
- analizu i ocjenu postojećeg stanja (prirodni, stvoreni i planski uslovi);
- sagledavanje mogućnosti za realizaciju sadržaja posebne namjene za potrebe odbrane, u odnosu na opredjeljenja planova višeg reda i potencijale i ograničenja konkretne lokacije.

IV. PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Vizija razvoja prostora u obuhvatu Izmjena i dopuna PUP-a treba da prati viziju razvoja sjevernog regiona, koji, kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje prirodne, kulturne i stvorene potencijale. U daljem razvoju moraju se poštovati evropski standardi i vrijednosti i uspostaviti pravila za kvalitetnu regulaciju i upravljanje prostorom.

Osnovni cilj koji treba da se postigne je obezbjeđivanje planskih preduslova za valorizaciju prostora za potrebe odbrane i za razvoj planinskog turizma.

V. KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA

Konceptualnim okvirom uređenja prostora potrebno je obuhvatiti i razraditi sljedeće:

Sadržaji u prostoru i mjere zaštite

Kroz izradu Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je preispitati prostorno - planska rješenja u okviru važećeg planskog dokumenta i planirati sadržaje posebne namjene za potrebe odbrane, kao i opredijeliti prostor za razvoj planinskog turizma kroz izgradnju planinarskih domova.

Nova gradnja objekata moguća je u vidu ograničenog pogušćavanja uz obezbjeđivanje slobodnih i zelenih površina.

U planiranju sadržaja neophodno je poštovati smjernice date planovima šire teritorijalne cjeline i one definisane Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog

dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG", br. 24/10 i 33/14).

Saobraćajna i tehnička infrastruktura

Planiranje potrebne tehničke infrastrukture treba bazirati na prethodno provjerenim mogućnostima postojećih mreža i njihovog korišćenja za sadržaje planirane ovim Izmjenama i dopunama PUP-a, vodeći računa o uslovima zaštite životne sredine.

Planirati propisno dimenzionisane elektro, hidrotehničke i telekomunikacione instalacije, te savremenu funkcionalnu mrežu u objektima i za potrebe ukupnog zahvata, u skladu sa propisima.

Planirati funkcionalnu hidrantsku mrežu i protivpožarni sistem, te javnu rasvjetu.

Svu infrastrukturu rješavati u svemu poštujući rješenja iz planova višeg reda i uz usaglašavanje sa uslovima koje propišu nadležni organi, institucije i preduzeća.

Uzimajući u obzir buduće namjene prostora potrebno je da infrastruktura zadovolji posebne standarde i ponudi savremena tehnološka rješenja.

Pejzažna arhitektura

Prilikom planiranja zelenih površina izvršiti podjelu po kategorijama zelenila. Slobodne, zelene površine obogatiti biljnim vrstama karakterističnim za predmetno područje i lokalne klimatske uslove.

Izmjenama i dopunama PUP-a treba predvidjeti:

- maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja;
- karakteristične elemente parterne arhitekture i mobilijara u skladu sa tradicionalnim rješenjima;
- uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i slobodnih zelenih površina;
- usklađivanje ukupne količine zelenih površina sa brojem korisnika;
- funkcionalno zoniranje slobodnih površina;
- povezivanje planiranih zelenih površina u jedinstven sistem sa posebnim odnosom prema neposrednom okruženju;
- linijsko zelenilo duž svih javnih komunikacija;
- usklađivanje kompozicionog rješenja sa namjenom (kategorijom) zelenih površina;
- potrebno je koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine i usklađene sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Smjernice i uslove u vezi navedenog neophodno je pribaviti od institucija nadležnih za poslove zaštite prirode i životne sredine.

Uslovi za izgradnju objekata i uređenje prostora

Izmjene i dopune PUP-a, shodno zakonskim odredbama, moraju da sadrže:

- urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (vrsta objekta, visina

- objekta, najveći broj spratova, veličina urbanističke parcele...);
- indekse izgrađenosti i zauzetosti;
- trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata;
- tačke priključivanja na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte;
- smjernice urbanističkog, arhitektonskog i pejzažnog oblikovanja prostora i sl.

Pri izradi Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je posebnu pažnju posvetiti održivom urbanističkom oblikovanju prostora i unaprjeđenju identiteta pojedinih zona i prostora u cjelini, klimatskim promjenama, zelenoj gradnji, kao i adaptivnim, fleksibilnim i integralnim instrumentima za arhitektonsko oblikovanje planiranih sadržaja.

VI. METODOLOGIJA

Prilikom izrade Izmjena i dopuna PUP-a pridržavati se metodologije definisane Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17).

VII. SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA

Obim i nivo obrade Izmjena i dopuna PUP-a treba dati tako da se u potpunosti primjene odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Paralelno sa izradom Izmjena i dopuna PUP-a predviđena je i izrada strateške procjene uticaja plana na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), čije elemente treba ugraditi u planski dokument.

Izmjene i dopune PUP-a se izrađuju na kartama razmjere 1:25.000; 1:10.000; 1:5.000 i topografsko - katastarskim planovima razmjere 1:2.500.

Izmjene i dopune PUP-a, po utvrđenim fazama i za definisane segmente, treba da budu urađene i prezentovane u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik – za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafički u standardu Auto Cad i GIS fromatu.

Izmjene i dopune PUP-a se izrađuju na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentiraju na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izrađenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identični po sadržaju.

Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

VIII. OBAVEZE RUKOVODIOCA I STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PLANA

Rukovodilac izrade Izmjena i dopuna PUP-a, dostaviće Ministarstvu na uvid, odnosno stručnu ocjenu u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, sljedeće faze:

- Koncept plana;
- Nacrt plana; i
- Predlog plana.

Rukovodilac izrade će na osnovu sintezne ocjene postojećeg stanja, prostorno planske i studijske dokumentacije, ocjene iskazanih zahtjeva i potreba zainteresovane javnosti i organa za tehničke uslove, ocjene prirodnih uslova za razvoj, a naročito u dijelu mogućnosti korišćenja prostora i pogodnost terena za gradnju i analize mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja u planskom periodu, kao i zahtjeva za utvrđivanje područja od posebnog značaja i/ili područja sa posebnim režimom zaštite, izraditi koncept plana, saglasno Pravilniku o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti.

Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt Izmjena i dopuna PUP-a Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura utvrđivanja Nacrta Izmjena i dopuna PUP-a.

Rukovodilac izrade je dužan da u Predlog Izmjena i dopuna PUP-a, a nakon sprovedenog postupka i stručne ocjene i javne rasprave, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa.

Predlog Izmjena i dopuna PUP-a će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta.

Po usvajanju plana, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konačnu verziju plana u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list CG", br. 76/17 i 73/18).

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. aprila 2019. godine, donijela je

O D L U K U

O IZRADI DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „PITOMINE“, OPŠTINA ŽABLJAK

Član 1

Pristupa se izradi Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“, opština Žabljak (u daljem tekstu: DUP).

Član 2

Površina zahvata za koji se planira izrada DUP-a je cca 124,66 ha.

Član 3

Za DUP radiće se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16).

Član 4

Finansijska sredstva potrebna za izradu DUP-a obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore, sa pozicije organa državne uprave nadležnog za održivi razvoj i turizam u iznosu od 10.000 eura.

Član 5

Rok za izradu DUP-a je šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora sa rukovodiocem izrade.

Član 6

DUP se izrađuje na osnovu Programskog zadatka, koji je sastavni dio ove odluke.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-1746

Podgorica, 25. aprila 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

PROGRAMSKI ZADATAK

ZA IZRADU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „PITOMINE“ , OPŠTINA ŽABLJAK

I. UVODNE NAPOMENE


Cilj izrade Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“, opština Žabljak je obezbijevanje bolje valorizacije prostora. Shodno razvojnim potrebama potrebno je stvoriti planske predulove za razvoj turizma, suzbijanje nekontrolisanog širenja naselja, očuvanje identiteta naselja, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

Pravni osnov za izradu i donošenje DUP-a sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore primjenjuju važeći planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona odnosno do roka iz člana 217 ovog zakona.

Programski zadatak za izradu DUP-a izrađuje se u skladu sa članom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je isti sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta.

II. OBUHVAT I GRANICE PLANA

Granica obuhvata DUP-a iznosi cca 124,66 ha
Orijentacioni obuhvat DUP-a dat je na slici 1.



Slika br.1: Orijentacioni obuhvat DUP-a

III. USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA

U postupku izrade DUP-a treba obezbijediti sljedeći planerski pristup:

- sagledavanje ulaznih podataka iz PUP-a Opštine Žabljak, PPPN za Durmitorsko područje i druge dokumentacije sa državnog i lokalnog nivoa (razvojna dokumenta, studije);
- analizu i ocjenu postojeće planske i studijske dokumentacije;
- analizu uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto;
- analizu i ocjenu postojećeg stanja (prirodni, stvoreni i planski uslovi);
- ekonomsko demografskom analizom dati ocjenu tržišnih i demografskih trendova i posljedica na izgradnju, infrastrukturu, komunalne objekte, javne funkcije i slično;
- sagledavanje mogućnosti realizacije investicionih ideja vlasnika i korisnika prostora u odnosu na opredjeljenja planova višeg reda i potencijale i ograničenja konkretne lokacije.

IV. PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Vizija razvoja prostora u obuhvatu DUP-a treba da prati viziju razvoja Opštine Žabljak. Kako su na predmetnom prostoru već započete aktivnosti na projektima izgradnje saobraćajnice i fekalne kanalizacije Ravni Žabljak- hotel Durmitor neophodno je nastaviti

zaspočete aktivnosti na izradi ovog planskog dokumenta, kako bi realizacija ovih projekata bila u skladu sa planskom dokumentacijom. Planskim dokumentom potrebno je razmotriti planiranje uspinjača na ovom području, kao i sagledati bespravno izgrađene objekte i predložiti optimalno rješenje za njihovo uklapanje u skladu sa smjernicama iz plana višeg reda. Svi planirani objekti treba da predstavljaju odraz tradicionalne lokalne arhitekture uz potpunu primjenu lokalnih materijala i načina građenja, kao i da odgovaraju na sve aspekte održive gradnje.

V. KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA

Konceptualnim okvirom uređenja prostora potrebno je obuhvatiti i razraditi sljedeće:

Sadržaji u prostoru i mjere zaštite

Kroz izradu DUP-a potrebno je obezbijediti kvalitetna urbanistička rješenja, a u planiranju sadržaja neophodno je poštovati smjernice date PUP-om Opštine Žabljak i one definisane Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG", br. 24/10 i 33/14), kao i Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG", broj 36/18).

Saobraćajna i tehnička infrastruktura

Planiranje potrebne tehničke infrastrukture treba bazirati na prethodno provjerenim mogućnostima postojećih mreža i njihovog korišćenja za sadržaje planirane ovim DUP-om, vodeći računa o uslovima zaštite životne sredine.

Planirati propisno dimenzionisane elektro, hidrotehničke i telekomunikacione instalacije, te savremenu funkcionalnu mrežu u objektima i za potrebe ukupnog zahvata, u skladu sa propisima.

Planirati funkcionalnu hidrantsku mrežu i protivpožarni sistem, te javnu rasvjetu.

Svu infrastrukturu rješavati u svemu poštujući rješenja iz planova višeg reda i uz usaglašavanje sa uslovima koje propišu nadležni organi, institucije i preduzeća.

Potrebno je uraditi procjenu potrebnih ulaganja na opremanju građevinskog zemljišta ponaosob za svaku vrstu tehničke infrastrukture.

Uzimajući u obzir buduće namjene prostora potrebno je da infrastruktura zadovolji posebne standarde i ponudi savremena tehnološka rješenja.

Pejzažna arhitektura

Prilikom planiranja zelenih površina izvršiti podjelu po kategorijama zelenila. Slobodne, zelene površine obogatiti biljnim vrstama karakterističnim za predmetno područje i lokalne klimatske uslove.

Izradom DUP-a treba predvidjeti:

- maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja;
- karakteristične elemente parterne arhitekture i mobilijara u skladu sa tradicionalnim rješenjima;
- uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i slobodnih zelenih površina;
- usklađivanje ukupne količine zelenih površina sa brojem korisnika;
- funkcionalno zoniranje slobodnih površina;
- povezivanje planiranih zelenih površina u jedinstven sistem sa posebnim odnosom prema neposrednom okruženju;
- linijsko zelenilo duž svih javnih komunikacija;
- usklađivanje kompozicionog rješenja sa namjenom (kategorijom) zelenih površina;
- potrebno je koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine i usklađene sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Smjernice i uslove u vezi navedenog neophodno je pribaviti od institucija nadležnih za poslove zaštite prirode i životne sredine.

Nivelacija, regulacija i parcelacija

Za početak izrade DUP-a neophodno je obezbjeđivanje kvalitetnih geodetskih i katastarskih podloga. Plan raditi u digitalnom obliku.

Kod rješavanja nivelacije i regulacije obezbijediti potrebne elemente koji garantuju najpovoljnije funkcionisanje unutar prostora. Koristiti povoljnosti koje u ovom smislu pruža konfiguracija terena.

Grafički prilog sa parcelacijom uraditi na ažurnoj geodetskoj podlozi. Isti mora sadržati tjemena planiranih saobraćajnica, kao i sve druge analitičke podatke neophodne za prenošenje plana na teren.

Grafički prikaz urbanističkih parcela mora biti dat na svim grafičkim priložima plana sa jasno definisanim granicama urbanističke parcele.

Uslovi za izgradnju objekata i uređenje prostora

DUP, shodno zakonskim odredbama, mora da sadrži:

- urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (vrsta objekta, visina objekta, najveći broj spratova, veličina urbanističke parcele...);
- indekse izgrađenosti i zauzetosti;
- nivelaciona i regulaciona rješenja;
- građevinske i regulacione linije;

- trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata;
- tačke priključivanja na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte;
- smjernice urbanističkog, arhitektonskog i pejzažnog oblikovanja prostora i sl.

Imajući u vidu značaj prostora koji tretira ovaj DUP potrebno je posebnu pažnju posvetiti održivom urbanističkom oblikovanju prostora i unaprjeđenju identiteta pojedinih zona i prostora u cjelini, klimatskim promjenama, zelenoj gradnji, kao i adaptivnim, fleksibilnim i integralnim instrumentima za arhitektonsko oblikovanje planiranih sadržaja.

Ekonomsko demografska analiza i ekonomsko tržišna projekcija i faze realizacije

Posebnom ekonomskom analizom treba:

- dati procjenu ekonomskih i tržišnih trendova koji su od posebnog značaja za odabir planiranog rješenja;
- dati obrazloženje odabira optimalnog (planom predviđenog) rješenja;
- obezbijediti planersko dokazivanje ekonomske i tržišne opravdanosti planskog rješenja;
- dati rezime ključnih ekonomskih i socijalnih pitanja i uticaja koji proističu iz različitih scenarija izgradnje (uticaj na ekonomske pokazatelje – zaposlenost i direktne javne prihode uzrokovane ovom investicijom);
- utvrditi potencijalna ograničenja za predloženu izgradnju, potencijalna osjetljiva socio-ekonomska pitanja i prilike koje se ukazuju, kao što je očuvanje i/ili unaprjeđenje zaštićenih lokacija;
- procijeniti investicionu vrijednost objekata, naročito vrijednost infrastrukturnih rješenja i opremanja građevinskog zemljišta, te ekonomsko-finansijske implikacije i društvenu korisnost potencijala koji proizilaze iz predmetnog plana.

Izradom DUP-a potrebno je sagledati faze realizacije, pri čemu naročito treba voditi računa da se na osnovu tržišnih uslova cjeline mogu odvojeno realizovati, pa samim tim treba i da budu regulaciono definisane. Predložene faze realizacije obavezno bazirati i na ekonomskim pokazateljima.

VI. METODOLOGIJA

Prilikom izrade DUP-a pridržavati se metodologije definisane Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17).

VII. SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA

Obim i nivo obrade DUP-a treba dati tako da se u potpunosti primjene odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

DUP se izrađuje na topografsko - katastarskim planovima razmjere 1:2.500 i 1:1.000.

Detaljni urbanistički plan po utvrđenim fazama i za definisane segmente, treba da bude urađen i prezentovan u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik – za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafički u standardu Auto Cad i GIS formatu.

DUP se izrađuju na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentira na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izrađenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identični po sadržaju.

Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

VIII. OBAVEZE RUKOVODIOCA I STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PLANA

Rukovodilac izrade DUP-a će nadležnom Ministarstvu, dostaviti na uvid, odnosno stručnu ocjenu u skladu sa Zakonom, faze: Koncept plana, Nacrt plana i Predlog plana, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti.

Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt DUP-a Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura njegovog utvrđivanja.

Rukovodilac izrade je dužan da u Predlog DUP-a, a nakon sprovedenog postupka javne rasprave i stručne ocjene, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa.

Predlog DUP-a će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta.

Po usvajanju plana, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konačnu verziju DUP-a u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list CG", br. 76/17 i 73/18).

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. aprila 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „PRŽNO - KAMENOVNO II”, ZA DIO KAMENOVNO - VRIJESNO, OPŠTINA BUDVA

Član 1

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Pržno – Kamenovo II", za dio Kamenovo – Vrijesno, opština Budva („Službeni list - Opštinski propisi“, broj 19/10) (u daljem tekstu: Izmjene i dopune DUP-a).

Izmjene i dopune DUP-a predstavljaju planski osnov za korišćenje potencijala, održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i unaprijeđivanje područja iz stava 1 ovog člana.

Član 2

Izmjene i dopune DUP-a obuhvataju prostor između Rafailovića i Pržna, odnosno prostor iznad Magistralnog puta M1 – Jadranske magistrale.

Član 3

Za Izmjene i dopune DUP-a radiće se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16).

Član 4

Sredstva potrebna za izradu Izmjena i dopuna DUP-a obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore sa pozicije organa državne uprave nadležnog za održivi razvoj i turizam (u daljem tekstu: Ministarstvo) u iznosu od 10.000,00 eura.

Član 5

Rok za izradu Izmjena i dopuna DUP-a je šest mjeseci, od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta.

Član 6

Poslove izrade i donošenja Izmjena i dopuna DUP-a vrši Ministarstvo.

Član 7

Izmjene i dopune DUP-a se izrađuju na osnovu Programskog zadatka, koji je sastavni dio ove odluke.

Član 8

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana za lokaciju Kamenovo, opština Budva ("Službeni list CG", broj 3/19).

Član 9

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07- 1719

Podgorica, 25. aprila 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

PROGRAMSKI ZADATAK

ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „PRŽNO-KAMENOVO II“, ZA DIO KAMENOVO-VRIJESNO, OPŠTINA BUDVA

I. UVODNE NAPOMENE

Cilj izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Pržno – Kamenovo“, II za dio Kamenovo-Vrijesno, opština Budva je da se preispitaju urbanistička rješenja u okviru važećeg Detaljnog urbanističkog plana „Pržno – Kamenovo II“, za dio Kamenovo - Vrijesno, opština Budva („Službeni list - Opštinski propisi“, broj 19/10) i shodno razvojnim potrebama stvore planski preduslovi za razvoj turizma, očuvanje identiteta naselja, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

Pravni osnov za izradu i donošenje Izmjena i dopuna DUP-a koji se nalazi u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore (u daljem tekstu: PPPNOP) sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore primjenjuju važeći planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona odnosno do roka iz člana 217 ovog zakona.

Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna DUP-a izrađuje se u skladu sa članom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je programski zadatak sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta.

II. OBUHVAT I GRANICE PLANA

Izmjene i dopune DUP-a obuhvataju prostor između Rafailovića i Pržna, odnosno prostor iznad Magistralnog puta M1 – Jadranske magistrale.

Obuhvat Izmjena i dopuna DUP-a dat je na slici broj 1.



Slika broj 1: Obuhvat Izmjena i dopuna DUP-a

III. USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA

U postupku izrade Izmjena i dopuna DUP-a treba obezbijediti sljedeći planerski pristup:

- sagledavanje ulaznih podataka iz PPPNOP i druge dokumentacije sa državnog i lokalnog nivoa (razvojna dokumenta, master planovi, studije);
- preispitati planska rješenja iz važećeg planskog dokumenta DUP-a „Pržno – Kamenovo II“, za dio Kamenovo – Vrijesno;
- analizu i ocjenu postojeće planske i studijske dokumentacije;
- analizu uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto;
- analizu i ocjenu postojećeg stanja (prirodni, stvoreni i planski uslovi);
- ekonomsko demografskom analizom dati ocjenu tržišnih i demografskih trendova i posljedica na izgradnju, infrastrukturu, komunalne objekte, javne funkcije i slično;
- sagledavanje mogućnosti realizacije investicionih ideja vlasnika i korisnika prostora u odnosu na opredjeljenja planova višeg reda i potencijale i ograničenja konkretne lokacije.

IV. PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Vizija razvoja prostora u obuhvatu Izmjena i dopuna DUP-a treba da prati viziju razvoja primorskog regiona, koji, kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje prirodne, kulturne i stvorene potencijale. U daljem razvoju moraju se poštovati evropski standardi i vrijednosti i uspostaviti pravila za kvalitetnu regulaciju i upravljanje prostorom.

Osnovni cilj koji treba da se postigne je obezbjeđivanje planskih preduslova za razvoj turizma, suzbijanje nekontrolisanog širenja naselja, očuvanje identiteta naselja, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

V. KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA

Konceptualnim okvirom uređenja prostora potrebno je obuhvatiti i razraditi sljedeće:

Sadržaji u prostoru i mjere zaštite

Kroz izradu Izmjena i dopuna DUP-a potrebno je planirati površine za turističke sadržaje, sadržaje koji će doprinijeti očuvanju identiteta naselja, kao i sadržaje društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

U planiranju sadržaja neophodno je poštovati smjernice date PPPN OP i one definisane Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG", br. 24/10 i 33/14), kao i Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG", broj 36/18).

Saobraćajna i tehnička infrastruktura

Planiranje potrebne tehničke infrastrukture treba bazirati na prethodno provjerenim mogućnostima postojećih mreža i njihovog korišćenja za sadržaje planirane ovim izmjenama i dopunama DUP-a, vodeći računa o uslovima zaštite životne sredine.

Planirati propisno dimenzionisane elektro, hidrotehničke i telekomunikacione instalacije, te savremenu funkcionalnu mrežu u objektima i za potrebe ukupnog zahvata, u skladu sa propisima.

Planirati funkcionalnu hidrantsku mrežu i protivpožarni sistem, te javnu rasvjetu.

Svu infrastrukturu rješavati u svemu poštujući rješenja iz planova višeg reda i uz usaglašavanje sa uslovima koje propišu nadležni organi, institucije i preduzeća.

Potrebno je uraditi procjenu potrebnih ulaganja na opremanju građevinskog zemljišta ponaosob za svaku vrstu tehničke infrastrukture.

Uzimajući u obzir buduće namjene prostora potrebno je da infrastruktura zadovolji posebne standarde i ponudi savremena tehnološka rješenja.

Pejzažna arhitektura

Prilikom planiranja zelenih površina izvršiti podjelu po kategorijama zelenila. Slobodne, zelene površine obogatiti biljnim vrstama karakterističnim za predmetno područje i lokalne klimatske uslove.

Izradom Izmjena i dopuna DUP-a treba predvidjeti:

- maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja;
- karakteristične elemente parterne arhitekture i mobilijara u skladu sa tradicionalnim rješenjima;
- uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i slobodnih zelenih površina;
- usklađivanje ukupne količine zelenih površina sa brojem korisnika;
- funkcionalno zoniranje slobodnih površina;
- povezivanje planiranih zelenih površina u jedinstven sistem sa posebnim odnosom prema neposrednom okruženju;
- linijsko zelenilo duž svih javnih komunikacija;
- usklađivanje kompozicionog rješenja sa namjenom (kategorijom) zelenih površina;
- potrebno je koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine i usklađene sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Smjernice i uslove u vezi navedenog neophodno je pribaviti od institucija nadležnih za poslove zaštite prirode i životne sredine.

Nivelacija, regulacija i parcelacija

Za početak izrade Izmjena i dopuna DUP-a neophodno je obezbjeđivanje kvalitetnih geodetskih i katastarskih podloga. Plan raditi u digitalnom obliku.

Kod rješavanja nivelacije i regulacije obezbijediti potrebne elemente koji garantuju najpovoljnije funkcionisanje unutar prostora. Koristiti povoljnosti koje u ovom smislu pruža konfiguracija terena.

Grafički prilog sa parcelacijom uraditi na ažurnoj geodetskoj podlozi. Isti mora sadržati tjemena planiranih saobraćajnica, kao i sve druge analitičke podatke neophodne za prenošenje plana na teren.

Grafički prikaz urbanističkih parcela mora biti dat na svim grafičkim priložima plana sa jasno definisanim granicama urbanističke parcele.

Uslovi za izgradnju objekata i uređenje prostora

Izmjene i dopune DUP-a, shodno zakonskim odredbama, moraju da sadrže:

- urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (vrsta objekta, visina objekta, najveći broj spratova, veličina urbanističke parcele...);
- indekse izgrađenosti i zauzetosti;
- nivelaciona i regulaciona rješenja;
- građevinske i regulacione linije;
- trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata;
- tačke priključivanja na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte;

- smjernice urbanističkog, arhitektonskog i pejzažnog oblikovanja prostora i sl.

Imajući u vidu značaj prostora koji tretiraju Izmjene i dopune DUP-a potrebno je posebnu pažnju posvetiti održivom urbanističkom oblikovanju prostora i unaprijeđenju identiteta pojedinih zona i prostora u cjelini, klimatskim promjenama, zelenoj gradnji, kao i adaptivnim, fleksibilnim i integralnim instrumentima za arhitektonsko oblikovanje planiranih sadržaja.

Potrebno je da se oko 30% potrebne energije obezbijedi iz alternativnih izvora energije, pri čemu treba voditi računa o ambijentalnim i pejzažnim karakteristikama okruženja budućih objekata.

Ekonomsko demografska analiza i ekonomsko tržišna projekcija i faze realizacije

Posebnom ekonomskom analizom treba:

- dati procjenu ekonomskih i tržišnih trendova koji su od posebnog značaja za odabir planiranog rješenja;
- dati obrazloženje odabira optimalnog (planom predviđenog) rješenja;
- obezbijediti planersko dokazivanje ekonomske i tržišne opravdanosti planskog rješenja;
- dati rezime ključnih ekonomskih i socijalnih pitanja i uticaja koji proističu iz različitih scenarija izgradnje (uticaj na ekonomske pokazatelje – zaposlenost i direktne javne prihode uzrokovane ovom investicijom);
- utvrditi potencijalna ograničenja za predloženu izgradnju, potencijalna osjetljiva socio-ekonomska pitanja i prilike koje se ukazuju, kao što je očuvanje i/ili unapređenje zaštićenih lokacija;
- procijeniti investicionu vrijednost objekata, naročito vrijednost infrastrukturnih rješenja i opremanja građevinskog zemljišta, te ekonomsko-finansijske implikacije i društvenu korisnost potencijala koji proizilaze iz predmetnog plana.

Izradom Izmjena i dopuna DUP-a potrebno je sagledati faze realizacije pri čemu naročito treba voditi računa da se na osnovu tržišnih uslova cjeline mogu odvojeno realizovati, pa samim tim treba i da budu regulaciono definisane. Predložene faze realizacije obavezno bazirati i na ekonomskim pokazateljima.

VI. METODOLOGIJA

Prilikom izrade Izmjena i dopuna DUP-a pridržavati se metodologije definisane Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17).

VII SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA

Obim i nivo obrade Izmjena i dopuna DUP-a treba dati tako da se u potpunosti primjene odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Paralelno sa izradom Izmjena i dopuna DUP-a predviđena je i izrada Strateške procjene uticaja plana na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), čije elemente treba ugraditi u planski dokument.

Detaljni urbanistički plan izrađuje se na topografsko-katastarskim planovima razmjere 1:1.000 ili 1:500.

Izmjene i dopune DUP-a, po utvrđenim fazama i za definisane segmente, treba da bude urađen i prezentovan u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik – za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafički u standardu Auto Cad i GIS formatu.

Izmjene i dopune DUP-a se izrađuju na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentiraju na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izrađenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identični po sadržaju.

Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

VIII. OBAVEZE RUKOVODIOCA I STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PLANA

Rukovodilac izrade Izmjena i dopuna DUP-a će nadležnom Ministarstvu, dostaviti na uvid, odnosno stručnu ocjenu u skladu sa Zakonom, faze: Koncept plana, Nacrt plana i Predlog plana, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti.

Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt Izmjena i dopuna DUP-a Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura njegovog utvrđivanja.

Rukovodilac izrade je dužan da u Predlog Izmjena i dopuna DUP-a, a nakon sprovedenog postupka javne rasprave i stručne ocjene, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa.

Predlog Izmjena i dopuna DUP-a će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta.

Po usvajanju plana, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konačnu verziju Izmjena i dopuna DUP-a u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17 i 73/18).

Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. aprila 2019. godine, donijela je

ODLUKU

O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE ANDRIJEVICA I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA IZRADA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA

1. Ovom odlukom određuje se rukovodilac izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a) i visina naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna PUP-a.

2. Za rukovodioca izrade Izmjena i dopuna PUP-a određuje se Dragana Acimović, dipl. ing. arh.

3. Rukovodiocu izrade i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu od 5.000 eura.

4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, određuje se ugovorom koji Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07- 1640

Podgorica, 18. aprila 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. aprila 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE DETALJNOG URBANISTIČKOG
PLANA „PITOMINE”, OPŠTINA ŽABLJAK I VISINI NAKNADE ZA
RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU DETALJNOG URBANISTIČKOG
PLANA

1. Ovom odlukom određuje se rukovodilac izrade Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“, opština Žabljak (u daljem tekstu: DUP) i visina naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana.

2. Za rukovodioca izrade DUP određuje se Tamara Vučević, dipl.ing.arh.

3. Rukovodiocu i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu od 10.000 eura.

4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, određuje se ugovorom koji Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-1746

Podgorica, 25. aprila 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. aprila 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
URBANISTIČKOG PLANA „PRŽNO - KAMENOVO II”, ZA DIO KAMENOVO -
VRIJESNO, OPŠTINA BUDVA I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I
STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
URBANISTIČKOG PLANA

1. Ovom odlukom određuje se rukovodilac izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Pržno – Kamenovo II", za dio Kamenovo – Vrijesno, opština Budva (u daljem tekstu: Izmjene i dopune DUP-a) i visina naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna DUP-a.

2. Za rukovodioca izrade Izmjena i dopuna DUP-a određuje se Jadranka Popović, dipl.inž.arh.urb.

3. Rukovodiocu i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura.

4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, određuje se ugovorom koji Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima.

5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana za lokaciju Kamenovo, opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana ("Službeni list CG", broj 3/19).

6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07- 1719

Podgorica, 25. aprila 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 7 stav 2 i člana 90 stav 2 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG", br. 2/18 i 13/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE
PRIGOVORA U OBJEKTIMA U KOJIMA SE PRUŽAJU TURISTIČKE I
UGOSTITELJSKE USLUGE**

Član 1

U Pravilniku o obrascu, sadržaju i načinu vođenja knjige prigovora u objektima u kojima se pružaju turističke i ugostiteljske usluge („Službeni list CG”, broj 15/19) obrazac 1 mijenja se i glasi:

“OBRAZAC 1

**KNJIGA PRIGOVORA
BOOK OF COMPLAINTS
BUCH DER BESCHWERDE
LIVRE DE PLAINTES
LIBRO DEI RECLAMI**

(naziv privrednog subjekta)

(vrsta i naziv objekta)

(adresa objekta)

Uputstvo o korišćenju knjige PRIGOVORA
Instructions on using the book of complaints
Anweisungen zur Verwendung des Reklamebuches
Instructions sur l'utilisation du livre des plaintes
Istruzioni sull'uso del libro dei reclami

Korisnik usluge ima pravo upisati prigovor u knjigu prigovora u slučaju kada smatra da je oštećen u odnosu na traženu, odnosno dobijenu uslugu, ili kada je povrijeđen postupkom uslužnog osoblja, kao i u drugim slučajevima kada smatra da postupak prema njemu, kao korisniku usluga, nije bio prikladan.

Korisnik usluge može prigovor u knjigu prigovora napisati jezikom kojim se služi.

Korisnik usluge dužan je napisani prigovor potpisati i navesti datum potpisanog prigovora u knjigu prigovora, te navesti svoju punu adresu.

(ime i prezime odgovornog lica
pružaoca usluga)

(ime i prezime ovlašćenog lica
organa lokalne uprave)

mp

Red. br.	PRIGOVOR / COMPLAINT / BESCHWERDE / PLAINTE / RECLAMI	ODGOVOR / ANSWER / ANTWORTEN / RÉPONSE
-------------	--	---

		/ RISPOSTA	
Korisnik usluge	Ime i prezime:		Ovlašćeno lice:
	Mjesto, ulica i broj:		Ime:
	Država:		Prezime:
	Broj tel./e-mail:		Radno mjesto:
	Potpis:		Potpis:
	Datum:	____/____/____ god.	Datum: ____/____/____ god.

USMENI ODGOVOR:	
Konstatacija:	
Korisnik usluge – potpis:	
Ovlašćeno lice – potpis:	
Datum:	____/____/____ godine

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 101-364/6
Podgorica, 25. aprila 2019. godine

Ministar,
Pavle Radulović, s.r.

Na osnovu člana 126 stav 6 i člana 127 stav 4 Zakona o sportu ("Službeni list CG", broj 44/18), Ministarstvo sporta i mladih donijelo je

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U SPORTU I CENTRALNOM REGISTRU ZA SPORT

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj, način i postupak vođenja evidencija u sportu, kao i sadržaj, način vođenja i čuvanja, održavanja i korišćenja podataka Centralnog registra za sport.

Vrste evidencija

Član 2

U oblasti sporta, saglasno Zakonu o sportu, vode se evidencije:

- 1) sportista (amatera, profesionalaca i rekreativaca);
- 2) sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom;
- 3) perspektivnih sportista;
- 4) sportista koji su proglašeni za sportistu godine i zaslužnih sportskih radnika;
- 5) lica koja obavljaju stručne poslove u sportu;
- 6) sportskih organizacija;
- 7) sportskih klubova određene vrste sporta bez obzira da li su članovi nacionalnog sportskog saveza;
- 8) doživotnih mjesečnih naknada, stipendija, premija, sportskih invalidnina, nagrada za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika;
- 9) međunarodnih sportskih takmičenja iz člana 94 Zakona o sportu, održanih u Crnoj Gori;
- 10) transfera, odnosno prelaza maloljetnih sportista;
- 11) utvrđene zdravstvene sposobnosti sportista;
- 12) sprovedenih doping kontrola;
- 13) sportskih objekata.

Evidencija sportista

Član 3

Evidencija sportista vodi se na osnovu podataka o registrovanim sportistima kod nadležnog nacionalnog sportskog saveza.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: ime, prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, sportska organizacija u kojoj je angažovan, broj ugovora ili drugog akta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, datum i broj uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti sportiste.

Evidencija sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom

Član 4

Evidencija sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom vodi se na osnovu podataka iz rješenja o utvrđivanju statusa sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: ime, prezime, broj i datum rješenja kojim je utvrđen status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, sportska disciplina u kojoj je rezultat ostvaren, osnov za sticanje statusa, odnosno ostvareni sportski rezultat, kao i podatak o tome da li sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom ostvaruje pravo na doživotnu mjesečnu naknadu.

Evidencija perspektivnih sportista

Član 5

Evidencija perspektivnih sportista vodi se na osnovu podataka iz rješenja o utvrđivanju statusa perspektivni sportista.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: ime, prezime, broj i datum rješenja kojim je utvrđen status perspektivnog sportiste, sportska disciplina u kojoj je rezultat ostvaren, osnov za sticanje statusa, odnosno ostvareni sportski rezultat.

Evidencija sportista koji su proglašeni za sportistu godine i zaslužnih sportskih radnika

Član 6

Evidencija sportista koji su proglašeni za sportistu godine i zaslužnih sportskih radnika vodi se na osnovu podataka iz akta o proglašenju sportiste godine, odnosno zaslužnog sportskog radnika.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: ime i prezime lica, da li je lice proglašeno za sportistu godine, odnosno zaslužnog sportskog radnika, broj i datum akta o proglašenju, kao i osnov proglašenja za sportistu godine, odnosno zaslužnog sportskog radnika.

Evidencija lica koja obavljaju stručne poslove u sportu

Član 7

Evidencija lica koja obavljaju stručne poslove u sportu vodi se na osnovu izdatih licenci za rad lica koja obavljaju stručne poslove u sportu.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: ime i prezime lica koje obavlja stručne poslove u sportu, podatak da li je to lice trener ili sportski stručnjak osposobljen za rad u sportu, zanimanje sportskog stručnjaka osposobljenog za rad u sportu u skladu sa članom 33 stav 5 Zakona o sportu, podatke o ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova u sportu, broj i datum licence, podatke o sportskoj organizaciji u kojoj to lice obavlja stručne poslove u sportu.

Evidencija sportskih organizacija

Član 8

Evidencija sportskih organizacija vodi se na osnovu rješenja o upisu sportskih organizacija u Registar sportskih organizacija.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: redni broj i datum upisa, naziv, sjedište, adresa i kontakt podaci, vrsta sportske organizacije, broj i datum rješenja o upisu u Registar sportskih organizacija.

Evidencija sportskih klubova određene vrste sporta

Član 9

Evidencija sportskih klubova određene vrste sporta, bez obzira da li su članovi nacionalnog sportskog saveza, vodi se na osnovu podataka iz Centralnog registra za sport.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: naziv sportskog kluba, broj i datum rješenja o upisu sportskog kluba u Registar sportskih organizacija, podatke o licima u organima sportske organizacije, podatak o tome da li je član nacionalnog sportskog saveza, datum učlanjenja u nacionalni sportski savez, podatke o delegatima glasa u skupštini nacionalnog sportskog saveza.

Evidencija doživotnih mjesečnih naknada, stipendija, premija, sportskih invalidnina, nagrada za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika

Član 10

Evidencija doživotnih mjesečnih naknada, stipendija, premija, sportskih invalidnina, nagrada za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika vodi se na osnovu podataka iz rješenja o utvrđivanju prava na doživotnu mjesečnu naknadu, stipendiju, premiju, sportsku invalidninu, nagradu za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: ime i prezime lica koje ostvaruje pravo na doživotnu mjesečnu naknadu, stipendiju, premiju, sportsku invalidninu, nagradu za sportistu godine ili zaslužnog sportskog radnika, kao i broj i datum rješenja o utvrđivanju ovog prava.

Evidencija međunarodnih sportskih takmičenja održanih u Crnoj Gori

Član 11

Evidencija međunarodnih sportskih takmičenja iz člana 94 Zakona o sportu, održanih u Crnoj Gori vodi se na osnovu izdatih saglasnosti Vlade Crne Gore i organa državne uprave nadležnog za poslove sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) za organizaciju tih takmičenja.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: naziv takmičenja, naziv organizatora takmičenja, broj i datum saglasnosti Vlade Crne Gore, odnosno Ministarstva, kao i organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Evidencija transfera, odnosno prelaza maloljetnih sportista

Član 12

Evidencija transfera, odnosno prelaza maloljetnih sportista vodi se na osnovu podataka iz ugovora o transferu odnosno prelazu maloljetnog sportiste.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: ime i prezime maloljetnog sportiste, datum i mjesto rođenja, podatke o roditeljima, odnosno starateljima, podatke o sportskoj organizaciji iz koje maloljetni sportista prelazi, podatke o sportskoj organizaciji u koju maloljetni sportista prelazi, broj ugovora o transferu, podatke o saglasnosti nadležnog nacionalnog sportskog saveza za nacionalni transfer izvan mjesta prebivališta maloljetnog sportiste.

Evidencija utvrđene zdravstvene sposobnosti sportista

Član 13

Evidencija utvrđene zdravstvene sposobnosti sportista vodi se na osnovu izdatih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti sportista.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: ime i prezime sportiste, datum i mjesto rođenja, vrsta sporta i sportske discipline kojom se sportista bavi, datum utvrđivanja

zdravstvene sposobnosti, ime, prezime i specijalizacija doktora koji je obavio pregled, podatke o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti (zdravstveno sposoban/nije zdravstveno sposoban), broj i datum izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

Evidencija sprovedenih doping kontrola

Član 14

Evidencija sprovedenih doping kontrola vodi se na osnovu izvještaja o sprovedenim doping kontrolama.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: datum sprovedene kontrole, ime i prezime sportiste koji je kontrolisan i vrsta sporta kojom se bavi, sportska organizacija u kojoj je sportista angažovan, vrsta kontrole (redovna, vanredna), vrsta takmičenja u okviru kog je vršena kontrola, ime i prezime kontrolora, rezultati kontrole i izrečene sankcije.

Evidencija sportskih objekata

Član 15

Evidencija sportskih objekata iz člana 107 Zakona o sportu vodi se na osnovu podataka dobijenih od strane organa državne uprave nadležnog za poslove nekretnina, odnosno od nadležnog organa opštine.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke: opština u kojoj se objekat nalazi, vrsta objekta, vlasništvo sportskog objekta i stanje objekta (u upotrebi, u izgradnji, van upotrebe).

Vođenje evidencija

Član 16

Evidencije iz čl. 4, 5, 8, 10, 11 i 15 vode se u elektronskom obliku.

Evidencije iz čl. 3, 6, 7, 9, 12, 13 i 14 vode se u pisanom i/ili elektronskom obliku.

Evidencije iz čl. 3 do 15 ovog pravilnika redovno se ažuriraju.

Podaci iz evidencija iz stava 3 ovog pravilnika ažuriraju se najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je subjekat nadležan za vođenje evidencije saznao za promjenu podataka.

Promjena podataka u evidenciji unosi se na način da raniji unos ostaje vidljiv.

Centralni registar za sport

Član 17

Podaci iz evidencija koje vodi Ministarstvo vode se u Centralnom registru za sport, koji se obrađuje u obliku kompjuterske baze podataka.

Centralni registar za sport vodi Ministarstvo.

Centralni registar za sport javno je dostupan putem interneta.

Podaci upisani u Centralni registar za sport čuvaju se trajno, u elektronskom obliku.

Održavanje Centralnog registra za sport vrši Ministarstvo.

Stupanje na snagu

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-006-404/2019-3

Podgorica, 13. maja 2019. godine

Ministar,
Nikola Janović, s.r.

Na osnovu člana 16 Zakona o političkim partijama („Službeni list RCG", broj 21/04 i „Službeni list CG", broj 59/11) i članova 46 i 106 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i, Ministarstvo javne uprave, postupajući po prijavi političke partije „Hrvatska građanska inicijativa" od 01.03.2019. godine, donosi

R J E Š E N j E

U Registar političkih partija, Knjiga br. I, redni broj 4 u rubrici 11 vrši se upis promjena i upisuje činjenica o izboru novog lica ovlašćenog za zastupanje političke partije „Hrvatska građanska inicijativa", usvojena na sjednici Središnjeg odbora, dana 04.02.2019.godine.

Novo lice ovlašćeno za zastupanje je Josip Gržetić.

Broj: 06-005/19-UPI- 243/5

Podgorica, 8. maja 2019. godine

Ministarstvo javne uprave
Direktorat za dobru javnu upravu i djelovanje
nevladinih organizacija
v.d. Generalna direktorica,
Marija Hajduković, s.r.

Na osnovu člana 73 stav 2 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG", broj 29/07, i „Službeni list CG", br. 32/11, 43/15, 37/17 i 17/18), Uprava za nekretnine donijela je

R J E Š E N J E
O POTVRĐIVANJU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA
KO LUBNICE

1. Potvrđuje se baza podataka za KO Lubnice.
2. Primjena baze podataka katastra nepokretnosti počinje od 20. maja 2019. godine.
3. Katastarski operat za katastarsku opštinu, iz tačke 1 ovog rješenja, izrađen po Zakonu o premjeru i katastru zemljišta ("Službeni list SRCG," broj 37/74), prestaje da važi, a čuva se kod organa uprave nadležnog za poslove premjera i katastra nepokretnosti Opštine Berane do 20. maja 2020. godine, nakon čega će se kao dokumentacija trajne vrijednosti arhivirati u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti.
4. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 02-3311
Podgorica, 14. maja 2019. godine

Direktor,
Dragan Kovačević, s.r.

Na osnovu člana 129 stav 1 tačka 7 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), i člana 12 stav 1 tačka 3 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list CG", broj 36/17), u postupku odobravanja formularnog ugovora o kupoprodaji obaveznog proporcionalnog udjela električne energije otkupljene od povlašćenih proizvođača, Odbor Agencije, na sjednici održanoj 14. maja 2019. godine, donio je

ODLUKU

1. Odobrava se formularni ugovor o kupoprodaji obaveznog proporcionalnog udjela električne energije otkupljene od povlašćenih proizvođača, utvrđen od strane DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" Podgorica.

2. Ova odluka objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 19/832-5

Podgorica, 14.05.2019. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 5 Zakona o energetici ("Službeni list Crne Gore", broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list Crne Gore", broj 36/17), Odbor Regulatorne agencije za energetiku, na sjednici od 14.05.2019. godine, utvrdio je

METODOLOGIJU ZA UTVRĐIVANJE REGULATORNO DOZVOLJENOG PRIHODA I NAKNADE ZA RAD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I OPŠTE ODREDBE

Predmet i obim primjene

Član 1

- (1) Ovom metodologijom utvrđuju se uslovi, način i postupak utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta.
- (2) Naknada utvrđena na osnovu ove metodologije primjenjuje se na:
 - 1) operatora prenosnog sistema,
 - 2) operatora distributivnog sistema,
 - 3) snabdjevače,
 - 4) kupce samosnabdjevače,
 - 5) snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca,
 - 6) proizvođače,
 - 7) trgovce.

Principi

Član 2

Ova metodologija zasniva se na principima:

- 1) ravnoteže između interesa operatora tržišta i korisnika usluga koje operator tržišta pruža kroz obavljanje energetske djelatnosti,
- 2) korisnik plaća,
- 3) obezbjeđenja da se energetska djelatnost koju obavlja operator tržišta vrši na nediskriminatoran i transparentan način,
- 4) obezbjeđenja da se naknada za rad operatora tržišta utvrđuje na transparentan i nepristrasan način, na osnovu nediskriminatornih kriterijuma, i
- 5) obezbjeđenja održivosti poslovanja operatora tržišta.

Metod regulacije

Član 3

U postupku utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda operatora tržišta primjenjuje se regulatorni metod "trošak plus", koji utvrđivanje naknada zasniva na opravdanim troškovima poslovanja, trošku amortizacije uz obezbjeđivanje razumne dobiti.

Izrazi

Član 4

- (1) Izrazi upotrijebljeni u ovoj metodologiji imaju značenje utvrđeno Zakonom o energetici (u daljem tekstu: Zakon).
- (2) U ovoj metodologiji se koriste izrazi koji imaju sljedeće značenje:
 - 1) **Regulatorni period** čine jedna ili više kalendarskih godina za koje se utvrđuju regulatorno dozvoljeni prihod i naknada za rad operatora tržišta;
 - 2) **Prethodni regulatorni period** je regulatorni period koji prethodi regulatornom periodu u kojem se podnosi zahtjev;
 - 3) **Obračunski period** je vremenski period za koji se vrši obračun izvršenih usluga operatora tržišta, koji je, po pravilu, kalendarski mjesec;
 - 4) **Godina podnošenja zahtjeva (t)** je godina u kojoj operator tržišta podnosi Regulatornoj agenciji za energetiku (u daljem tekstu: Agencija) zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za naredni regulatorni period;
 - 5) **Inflacija (I)** je projektovana inflacija u Crnoj Gori, koju objavljuje nadležna institucija.
 - 6) **Proporcionalni metod obračuna amortizacije** je metod prema kojem je godišnji trošak amortizacije po osnovnom sredstvu isti u toku vijeka trajanja sredstva.

Trajanje regulatornog perioda

Član 5

Trajanje regulatornog perioda Agencija utvrđuje posebnom odlukom najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva iz člana 13 ove metodologije.

II REGULATORNO DOZVOLJENI PRIHOD

Elementi regulatorno dozvoljenog prihoda

Član 6

- (1) Regulatorno dozvoljeni prihod (u daljem tekstu: prihod), koji se ostvaruje obavljanjem energetske djelatnosti na godišnjem nivou RDP_{t+n} , izračunava se primjenom sljedeće formule i iskazuje u eurima, (€):

$$RDP_{t+n} = TP_{t+n} + A_{t+n} + RD_{t+n}$$

gdje je:

TP_{t+n} - troškovi poslovanja iz člana 7 ove metodologije,

A_{t+n} - amortizacija utvrđena za regulatornu godinu iz člana 8 ove metodologije,

RD_{t+n} - razumna dobit od obavljanja energetske djelatnosti iz člana 9 ove metodologije,

n - 1, 2, 3...

- (2) Za transponovanje u naknadu, prihod iz stava 1 ovog člana za regulatorni period umanjuje se za utvrđene ostale prihode iz člana 10 ove metodologije.
- (3) Pri utvrđivanju prihoda za transponovanje u naknadu za rad uzimaju se u obzir korekcije po osnovu odstupanja ostvarenih energetske i finansijske veličine od utvrđenih, izvršene u skladu sa pravilima kojima se reguliše način utvrđivanja korekcija.

Troškovi poslovanja

Član 7

- (1) Troškovi poslovanja su tehno-ekonomski opravdani troškovi koji su u funkciji obavljanja djelatnosti, utvrđeni za regulatornu godinu, a obuhvataju: troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, troškove materijala, troškove proizvodnih usluga, finansijske rashode, ostale rashode i nematerijalne troškove osim troškova reprezentacije.
- (2) Troškovi poslovanja za prvu godinu regulatornog perioda utvrđuju se primjenom sljedeće formule:

$$\mathbf{TPu}_{t+1} = (\mathbf{TP}_t^{\text{ut}} \pm \mathbf{Zs}_{t+1}) * \mathbf{1} + \mathbf{I}_{t+1} \pm \mathbf{Zp}_{t+1}$$

\mathbf{TPu}_{t+1} - troškovi poslovanja utvrđeni za prvu godinu regulatornog perioda,

$\mathbf{TP}_t^{\text{ut}}$ - utvrđeni troškovi poslovanja za godinu podnošenja zahtjeva,

\mathbf{I}_{t+1} - projektovana inflacija, (%)

\mathbf{Zs}_{t+1} - planirano povećanje ili smanjenje troškova poslovanja $\mathbf{TP}_t^{\text{ut}}$ koje će nastati u godini t+1 usled okolnosti na koje operator tržišta ne može uticati, a koje su nastale u toku regulatornog perioda u kome se podnosi zahtjev, (€)

\mathbf{Zp}_{t+1} - planirani iznos finansijskih troškova po osnovu kreditnog zaduženja za nabavku sredstava i opreme neophodne za obavljanje energetske djelatnosti, odobrenih od strane Agencije u postupku utvrđivanja prihoda i naknade, koji se utvrđuje u skladu sa st. 3 i 4 ovog člana, (€)

- (3) Parametre \mathbf{Zs}_{t+n} i \mathbf{Zp}_{t+n} predlaže operator tržišta, a utvrđuje Agencija na osnovu podataka, obrazloženja i dokumentacije dostavljene u postupku utvrđivanja prihoda.
- (4) Operator tržišta je dužan da se pri planiranju nabavke sredstava i opreme iz stava 2 ovog člana opredijeli za najpovoljnija rješenja koja iziskuju najmanje uvećanje troškova poslovanja, kao i da dokaže opravdanost predloženih nabavki dostavljanjem:
- 1) spiska neophodnih sredstava i opreme, uz obrazloženje za svako sredstvo pojedinačno koje sadrži namjenu i koristi, izvore finansiranja, vrijednost nabavke i analizu uticaja na troškove poslovanja,
 - 2) ponuda poslovnih banaka za kreditno zaduživanje za svako sredstvo pojedinačno, uz analizu koja sadrži period otplate kredita (analizu urađenu za period od 5, 7, 10 i 15 godina) iznos kredita, kamatnu stopu, iznos glavnice, kamate i godišnji iznos potreban za otplatu kredita,
 - 3) predloga najpovoljnije ponude za finansiranje nabavke sredstava i opreme, uz obrazloženje.
- (5) Troškovi poslovanja za drugu godinu regulatornog perioda utvrđuju se primjenom sljedeće formule:

$$\mathbf{TPu}_{t+2} = (\mathbf{TP}_{t+1}^{\text{ut}} \pm \mathbf{Zp}_{t+2}) * \mathbf{1} + \mathbf{I}_{t+2}$$

- (6) Troškovi poslovanja za treću i svaku narednu godinu regulatornog perioda utvrđuju se primjenom sljedeće formule:

$$\mathbf{TPu}_{t+n} = (\mathbf{TP}_{t+n-1}^{\text{ut}} \pm \mathbf{Zp}_{t+n}) * \mathbf{1} + \mathbf{I}_{t+n}$$

gdje je:

$n - 3...$

- (7) Obaveza operatora tržišta je da obrazloži jednokratne i trajne promjene troškova i da ih dokaže računovodstvenom dokumentacijom i evidencijama koje se vode u skladu sa zakonom kojim je uređeno računovodstvo, računovodstvenim standardima koji se

primjenjuju u Crnoj Gori i računovodstvenim politikama energetskog subjekta.
(8) Kod utvrđivanja prihoda, u troškove poslovanja ne uključuju se:

- 1) kazne koje izriču nadležni organi, kao i kamate na odložena, neizvršena i druga plaćanja koja se odnose na neizvršavanje obaveza iz zaključenih ugovora,
- 2) troškovi naknade šteta, nastali zbog propusta operatora tržišta, i
- 3) drugi troškovi koji nijesu u funkciji obavljanja energetske djelatnosti.

Trošak amortizacije

Član 8

- (1) Trošak amortizacije utvrđuje se na osnovu:
 - 1) nabavne vrijednosti osnovnih sredstava na kraju godine t-1, uvećane za vrijednost osnovnih sredstava čija je nabavka odobrena za godinu podnošenja zahtjeva i za regulatorni period za koji se prihod utvrđuje,
 - 2) korisnog vijeka upotrebe osnovnih sredstava, i
 - 3) primjene proporcionalne metode amortizacije.
- (2) Na utvrđeni trošak amortizacije se primjenjuje projektovana inflacija za godinu t+1 za koju se utvrđuje vrijednost.

Razumna dobit od obavljanja energetske djelatnosti

Član 9

- (1) Razumna dobit od obavljanja energetske djelatnosti se utvrđuje primjenom stope koja je jednaka prosjeku mjesečnih prosječnih ponderisanih pasivnih kamatnih stopa na depozite pravnih lica ročnosti od jedne do tri godine za godinu t-1 koje objavljuje Centralna banka Crne Gore.
- (2) Stopa utvrđena na način iz stava 1 ovog člana primjenjuje se na ukupne utvrđene troškove poslovanja za regulatornu godinu.

Ostali prihodi

Član 10

Ostali prihodi su prihodi od obavljanja neenergetske djelatnosti, prihodi od premija, subvencija, donacija, prihodi od naknada za pružanje usluga evidentiranja bilateralnih ugovora i drugi prihodi koji nijesu posebno specificirani, a mogu se pojaviti u poslovanju operatora tržišta.

Korekcije iz prethodnog perioda

Član 11

- (1) Prilikom utvrđivanja prihoda i naknade za rad za regulatorni period, Agencija će izvršiti korekcije po osnovu razlika između utvrđenih i ostvarenih veličina koje nijesu obuhvaćene prethodnim odlukama Agencije, na osnovu konačnih podataka, a u skladu sa pravilima kojima se uređuje način vršenja korekcija.
- (2) Kada je ostvarena dobit veća od utvrđene razumne dobiti iz člana 9 ove metodologije zbog odstupanja ostvarenih veličina u odnosu na utvrđene veličine, koje su predmet korekcija iz stava 1 ovog člana, operator tržišta vrši vremensko razgraničenje prihoda.
- (3) Iznos prihoda iznad razumne dobiti iz stava 2 ovog člana, smatraće se prihodom godine u kojoj se primjenjuju korekcije utvrđene za godinu u kojoj su nastala vremenska razgraničenja.

III NAKNADA

Naknada i plaćanje

Član 12

- (1) Naknada za rad operatora tržišta, odnosno prihod koji se transponuje u naknade RDP_{t+n}^{TUN} , izračunava se na osnovu troškova poslovanja, troškova amortizacije i razumne dobiti, umanjeno za ostale prihode, uz primjenu odgovarajućih korekcija.
- (2) Prihod iz stava 1 ovog člana se sastoji iz tri dijela:

$$RDP_{t+n}^{TUN} = RDP_{t+n}^{BO} + RDP_{t+n}^{VR} + RDP_{t+n}^{PP}$$

gdje je:

RDP_{t+n}^{BO} – dio prihoda koji se odnosi na aktivnosti koje se tiču balansnog obračuna ($RDP_{t+n}^{BO} = RDP_{t+n}^{TUN} * 50\%$)

RDP_{t+n}^{VR} – dio prihoda koji se odnosi na aktivnosti koje se tiču vozni redova ($RDP_{t+n}^{VR} = RDP_{t+n}^{TUN} * 15\%$),

RDP_{t+n}^{PP} – dio prihoda koji se odnosi na servisiranje električne energije od povlašćenih proizvođača

$$(RDP_{t+n}^{PP} = RDP_{t+n}^{TUN} * 35\%),$$

n - 1, 2, 3...

- (3) Dio prihoda koji se odnosi na aktivnosti koje se tiču balansnog obračuna (RDP_{t+n}^{BO}) transponuje se na:

1) operatora prenosnog sistema ($RDP_{t+n}^{OPSSBO} = RDP_{t+n}^{BO} * 40\%$)

2) operatora distributivnog sistema ($RDP_{t+n}^{ODSSBO} = RDP_{t+n}^{BO} * 20\%$),

3) snabdjevače, kupce samosnabdjevače, snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca ($RDP_{t+n}^{SSBO} = RDP_{t+n}^{BO} * 20\%$),

4) proizvođače koji su balansno odgovorni ($RDP_{t+n}^{PSSBO} = RDP_{t+n}^{BO} * 20\%$),

- (4) Dio prihoda koji se odnosi na aktivnosti koje se tiču vozni redova (RDP_{t+n}^{VR}), transponuje se na:

1) operatora prenosnog sistema ($RDP_{t+n}^{OPSSVR} = RDP_{t+n}^{VR} * 40\%$),

2) operatora distributivnog sistema ($RDP_{t+n}^{ODSSVR} = RDP_{t+n}^{VR} * 20\%$),

3) snabdjevače, kupce samosnabdjevače, snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca ($RDP_{t+n}^{SSVR} = RDP_{t+n}^{VR} * 15\%$),

4) proizvođače koji su balansno odgovorni ($RDP_{t+n}^{PSSVR} = RDP_{t+n}^{VR} * 15\%$),

5) trgovce ($RDP_{t+n}^{TVR} = RDP_{t+n}^{VR} * 10\%$).

- (5) Naknada za rad operatora tržišta koju plaćaju povlašćeni proizvođači izračunava se na sljedeći način i iskazuje u €/kWh:

$$N_{t+n}^{PPi} = \frac{RDP_{t+n}^{PP}}{E_{t+n}^{PP}}$$

gdje je:

E_{t+n}^{PP} – količina proizvedene električne energije od strane povlašćenih proizvođača, računata kao prosjek ostvarene u godini t-2 i t-1 i planirane energetske bilansom za godinu t+1 i t+2.

- (6) Operator tržišta obračunava i naplaćuje naknadu iz stava 5 ovog člana na osnovu ostvarene proizvodnje električne energije u mjesecu za koji se vrši obračun, za svakog povlašćenog proizvođača pojedinačno.
- (7) Naknada za rad operatora tržišta koju plaća Operator prenosnog sistema izračunava se na sljedeći način i iskazuje u €/mjesec:

$$N_{t+n}^{OPS} = \frac{RDP_{t+n}^{OPSB0} + RDP_{t+n}^{OPSVR}}{12}$$

- (8) Naknada za rad operatora tržišta koju plaća Operator distributivnog sistema izračunava se na sljedeći način i iskazuje u €/mjesec:

$$N_{t+n}^{ODS} = \frac{RDP_{t+n}^{ODSB0} + RDP_{t+n}^{ODSVR}}{12}$$

- (9) Naknada za rad operatora tržišta koju plaćaju snabdjevači, kupci samosnabdjevači i snabdjevač posljednjeg izbora i ranjivih kupaca izračunava se na sljedeći način i iskazuje u €/kWh:

$$N_{t+n}^{Si} = \frac{RDP_{t+n}^{SBO} + RDP_{t+n}^{SVR}}{E_{t+n}^S}$$

gdje je:

E_{t+n}^S – količina električne energije za potrebe kupaca priključenih na distributivni i prenosni sistem računata kao prosjek ostvarene u godini t-2 i t-1 i planirane energetske bilansom za godinu t+1 i t+2.

- (10) Operator tržišta obračunava i naplaćuje naknadu iz stava 9 ovog člana na osnovu ostvarene količine električne energije predate kupcima na mjesečnom nivou za svakog snabdjevača pojedinačno.
- (11) Naknada za rad operatora tržišta, koju snabdjevač, koji je imao status javnog snabdjevača, naplaćuje od krajnjih kupaca, dok se primjenjuju Zakonom propisana ograničenja formiranja cijena, izračunava se na osnovu sljedeće formule i iskazuje u €/mjesec/kupac:

$$N_{t+n}^{JS} = \frac{N_{t+n}^{Si} * E_{t+n}^{JS}}{BK * 12}$$

E_{t+n}^{JS} - količina električne energije za potrebe domaćinstava i malih kupaca koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva računata kao prosjek ostvarene u godini t-2 i t-1 i planirane energetske bilansom za godinu t+1 i t+2,

BK – broj kupaca iz kategorije domaćinstva i malih kupaca koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva, računat kao prosjek broja kupaca u godini t-2 i t-1 i planiranog broja za godinu t+1 i t+2.

- (12) Naknada za rad operatora tržišta koju plaćaju proizvođači koji su balansno odgovorni izračunava se na sljedeći način i iskazuje u €/kWh:

$$N_{t+n}^{Pi} = \frac{RDP_{t+n}^{PBO} + RDP_{t+n}^{PVR}}{E_{t+n}^P}$$

gdje je:

E_{t+n}^P – količina proizvedene električne energije, osim električne energije proizvedene od strane povlašćenih proizvođača, računata kao prosjek ostvarene u godini t-2 i t-1 i planirane energetske bilansom za godinu t+1 i t+2.

- (13) Operator tržišta obračunava i naplaćuje naknadu iz stava 12 ovog člana na osnovu ostvarene količine proizvedene električne energije u mjesecu za koji se vrši obračun, za svakog proizvođača pojedinačno, osim povlašćenih proizvođača.
- (14) Naknada za rad operatora tržišta koju plaćaju trgovci izračunava se na sljedeći način i iskazuje u €/mjesec/trgovac:

$$N_{t+n}^T = \frac{RDP_{t+n}^{TVR}}{BT * 12}$$

gdje je:

BT - broj trgovaca koji realizuju interne transakcije, računat kao prosjek broja trgovaca koji su bili registrovani u godini t-2 i t-1 i planiranog broja za godinu t+1 i t+2.

- (15) Operator tržišta obračunava i naplaćuje naknadu iz stava 14 ovog člana za svakog trgovca koji realizuje interne transakcije na mjesečnom nivou.

IV POSTUPAK UTVRĐIVANJA REGULATORNO DOZVOLJENOG PRIHODA I NAKNADE

Sadržaj zahtjeva

Član 13

- (1) Postupak utvrđivanja prihoda i naknade za rad operatora tržišta pokreće se zahtjevom koji je operator tržišta dužan da podnese Agenciji u Zakonom propisanom roku.
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja se na Obrascu O, koji je objavljen na internet stranici Agencije.
- (3) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana operator tržišta je dužan da dostavi sljedeću dokumentaciju:
 - 1) poslovni plan za naredni regulatorni period. po godinama, koji sadrži:
 - a) projekcije finansijskih iskaza,
 - b) projekcije kapitalnih ulaganja,
 - c) projekcije otplate kredita namijenjenih finansiranju nabavki osnovnih sredstava i opreme i očekivanih koristi od tih ulaganja,
 - d) projekcije troškova poslovanja i prihoda,
 - 2) registar osnovnih sredstava, sa obračunom amortizacije za sve godine regulatornog perioda,
 - 3) popis svih dugoročnih i kratkoročnih kredita sa podacima o valuti kredita, izvornoj vrijednosti kredita, vrijednosti kredita na kraju svake regulatorne godine, kamatnu stopu i raspored otplate duga,
 - 4) dokumentaciju za obračun parametara iz člana 7 ove metodologije,
 - 5) podatke za obračun naknade iz člana 12 ove metodologije,
 - 6) detaljan obračun predloženog prihoda i naknade, u skladu sa ovom metodologijom,
 - 7) zaključni list za prethodnu godinu sa otvorenim saldima (nezaključen).
- (4) Operator tržišta je dužan da dostavi i druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije koji mogu biti potrebni za donošenje odluke.

Način dostavljanja dokumentacije

Član 14

Dokumentacija iz člana 13 ove metodologije se dostavlja u pisanoj formi i u elektronskom obliku koji omogućava dalju obradu podataka.

Razmatranje zahtjeva

Član 15

- (1) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev operatora tržišta za utvrđivanje prihoda i naknade, sa podnesenom dokumentacijom.
- (2) Mišljenja i primjedbe na zahtjev iz stava 1 ovog člana zainteresovana lica mogu dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
- (3) Ako zahtjev sadrži formalni nedostatak ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, Agencija će najkasnije u roku do 14 dana od dana prijema zahtjeva zatražiti od podnosioca zahtjeva da nedostatke otkloni i obavještenje o tome objaviti na internet stranici.
- (4) Operator tržišta je dužan da nedostatke u zahtjevu otkloni u roku od 10 dana od dana prijema podneska iz stava 3 ovog člana.

Objavljivanje izvještaja

Član 16

- (1) Izvještaj o analizi dokumentacije sa predlogom prihoda i naknade Agencija objavljuje na internet stranici.
- (2) Mišljenja i primjedbe na izvještaj iz stava 1 ovog člana zainteresovana lica mogu dostaviti Agenciji u roku od sedam dana od dana njegovog objavljivanja.

Razmatranje izvještaja

Član 17

- (1) Poziv za sjednicu Odbora Agencije dostavlja se podnosiocu zahtjeva najkasnije osam dana prije dana održavanja sjednice.
- (2) Obavještenje o održavanju sjednice Odbora Agencije objavljuje se na internet stranici.

Donošenje odluke

Član 18

- (1) Odbor Agencije donosi odluku o utvrđivanju prihoda i naknade u roku utvrđenom Zakonom i dostavlja je podnosiocu zahtjeva i subjektima iz člana 1 stav 2 ove metodologije.
- (2) Odluka iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Regulatorni period

Član 19

Prvi regulatorni period, u skladu sa ovom metodologijom, počinje 01. januara 2020. godine i traje do 31.12.2021. godine.

Inflacija

Član 20

Ako podaci o projektovanoj inflaciji u Crnoj Gori za godinu t+n nijesu objavljeni od strane nadležne institucije do donošenja odluke o utvrđivanju prihoda i naknade, koriste se podaci o projektovanoj inflaciji za godinu t+n-1.

Prestanak važenja

Član 21

Danom stupanja na snagu ove metodologije prestaje da važi Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije ("Službeni list CG", broj 41/16).

Stupanje na snagu

Član 22

Ova metodologija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 19/1007-34

Podgorica, 14.05.2019. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 1, člana 10 Zakona o standardizaciji («Sl.list CG», br.13/08) i člana 15 stav 1 tačka 5 Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore («Službeni list RCG», broj 21/07), i u skladu sa Odlukom br. 212/19 od 17.4.2019. godine, ovlašćeni zastupnik Instituta za standardizaciju Crne Gore donosi

R J E Š E N J E

O DONESENIM CRNOGORSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA

1. Donose se sljedeći crnogorski standardi i srodni dokumenti:

GRAĐEVINSKI MATERIJALI I VISOKOGRADNJA

1. Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opšta pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove MEST EN 1993-1-3:2019 (me)
2. Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opšta pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove - Nacionalni aneks MEST EN 1993-1-3:2019/NA:2019 (me)
3. Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-4: Opšta pravila - Dodatna pravila za nerđajuće čelike MEST EN 1993-1-4:2019 (me)
4. Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-4: Opšta pravila - Dodatna pravila za nerđajuće čelike - Nacionalni aneks MEST EN 1993-1-4:2019/NA:2019 (me)
5. Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi MEST EN 1993-1-5:2019 (me)
6. Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi - Nacionalni aneks MEST EN 1993-1-5:2019/NA:2019 (me)
7. Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 4: Silosi, rezervoari i cjevovodi MEST EN 1998-4:2019 (me)
8. Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 4: Silosi, rezervoari i cjevovodi - Nacionalni aneks MEST EN 1998-4:2019/NA:2019 (me)
9. Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnički aspekti MEST EN 1998-5:2019 (me)
10. Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnički aspekti - Nacionalni aneks MEST EN 1998-5:2019/NA:2019 (me)

2. Crnogorski standardi iz tačke 1 ovog rješenja biće objavljeni u posebnom izdanju Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Crnogorski standardi iz tačke 1 ovog rješenja koji uz svoju imaju i oznaku (me) objavljeni su na crnogorskom jeziku.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom listu Crne Gore».

Broj: 11/10/19

Podgorica, 14.05.2019. godine

Ovlašćeni zastupnik Instituta za standardizaciju Crne Gore
Marko Šaranović, s.r.

Na osnovu člana 44 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, broj 49/08, 16/11 i 38/12), Vlada Crne Gore, na sjednici od 9. maja 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANICE SAVJETA JAVNE USTANOVE MUZIČKI CENTAR
CRNE GORE

1. Za članicu Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore, imenuje se Vanja Vukčević, teoretičarka muzike i moderne i savremene umjetnosti, predstavnica zaposlenih u ovoj javnoj ustanovi.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-1774/3

Podgorica, 9. maja 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 9. maja 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU V.D. POMOĆNICE DIREKTORA PORESKE UPRAVE

Za v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave - rukovoditeljku Sektora za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora, određuje se Stanislava Martinović, diplomirani ekonomista, do stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave.

Broj: 07-1793/3
Podgorica, 9. maja 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 9. maja 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V.D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH
ORGANIZACIJA U MINISTARSTVU JAVNE UPRAVE

Mariji Hajduković, v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave, prestaje vršenje navedene dužnosti, zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za v.d. generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 07-1803/3

Podgorica, 9. maja 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 9. maja 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA DOBRU
JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U
MINISTARSTVU JAVNE UPRAVE

Za v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave, određuje se Marija Hajduković, diplomirana pravница, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-1804/3

Podgorica, 9. maja 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 13 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca"- Herceg Novi („Službeni list CG", broj 8/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 9. maja 2019. godine, donijela je

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU „REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO
DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA"- HERCEG NOVI

1. Razrješava se dužnosti člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca"- Herceg Novi, Vladan Radonjić, generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, na lični zahtjev.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-1590/3

Podgorica, 9. maja 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

U primjeni Zakona o mladima uočena je tehnička greška, pa se daje

ISPRAVKA
ZAKONA O MLADIMA
(„Službeni list Crne Gore“, br. 25/19 od 30.04.2019)

U članu 17, uvodna rečenica: „Savjet za mlade:“, umjesto iznad naziva člana

„Savjet za mlade:

Nadležnost Savjeta za mlade

Član 17“

treba da stoji na početku člana:

„Nadležnost Savjeta za mlade

Član 17

Savjet za mlade: “.

Broj: 26-1/19-1/9

EPA: 630 XXVI

Podgorica, 16. maj 2019. godine

Iz Službe Skupštine Crne Gore